

# GLAS

LIST SOCIJALISTIČKOG SAVEZA RADNOG NARODA

IZLAZI SVAKOG DANA OSIM NEDJELE

CIJENE  
NA MALO  
U MARTU

## Inflacija pretekla i procjene

BEOGRAD, 4. aprila (Tanjug) - Prema najnovijim podacima Saveznog zavoda za statistiku, cijene na malo u martu ove godine bile su za 5,2 odsto iznad februar-skih. Najveći dio njihovog porasta (više od polovine) čine poskupljenja industrijskih neprehrambenih proizvoda. Povećanje cijena industrijskih prehrambenih proizvoda u ovom porastu učestvuje sa 19,1 odsto, poljoprivrednih 18,1 a usluga za 10,3 procenta.

Među industrijskim (nepoljoprivrednim) proizvodima najviše su poskupjeli lijekovi (45,4 odsto), zatim sredstva za higijenu (14,7 odsto), konfekcijsko rublje (9,5) i električni aparati (9,3) procenta. Veće cijene u martu nego u februaru ove godine imali su i mliječni proizvodi (21,1

●Ako se uporedi ovogodišnji s prošlogodišnjim martom, cijene su povećane za 73,4 procenta, a u odnosu na prosjek iz 1984. godine 48,8 odsto

odsto), povrće (19,8 odsto), hljeb (oko 15 odsto).

Ako se uporede mart ove i mart prošle godine, povećanje cijena iznosi 73,4 procenta, a u odnosu na prosjek iz 1984-48,8 odsto. Inflacija je, dakle, za nekoliko procenata veća nego što je bilo procijenjeno prilikom donošenja novog Zakona o društvenoj kontr-

oli cijena ali je, s obzirom na to da se zbog prošlogodišnjeg zamrzavanja cijena računa po manjoj osnovici, još u granicama očekivanog.

Poskupljenja su uticala i na porast troškova života. Prema statističkim podacima, u prošlom mjesecu oni su za 68,8 odsto bili veći nego u martu 1984.

EKONOMSKI ODNOSI SA  
INOSTRANSTVOM

## Manje propisa — veći izvoz

BEOGRAD, 4. aprila (Tanjug) — Neriješeni problemi u sistemu ekonomskih odnosa s inostranstvom uslovlili su da veliki napor za unapređenje izvoza u proteklih nekoliko godina nisu donijeli očekivane rezultate, ocijenili su danas članovi Izvršnog odbora Privredne komore Jugoslavije. Ukazano je da udruženi rad nije bio upućen u pripreme novog deviznog zakona i drugih promjena u spolno-ekonomskom sistemu, koji ovih dana treba da budu predstavljeni javnosti. Rečeno je da privreda prvenstveno očekuje pojednostavljenje sistema ekonomskih odnosa s inostranstvom koji sada, kako je naglašeno, reguliše oko 1.800 zakona, propisa i drugih normi.

SIV O CIJENAMA KUKURUZA I  
VJEŠTAČKOG ĐUBRIVA

## Skuplji „vještak“

BEOGRAD, 4. aprila (Tanjug) - Na osnovu saglasnosti republika i pokrajina Savezno izvršno vijeće na današnjoj sjednici usvojilo izmjene i dopune dogovora o organizovanom otkupu kukuruza roda 1984. Ovim izmjenama utvrđeno je da se otkup kukuruza prošlogodišnjeg roda vrši po cijeni od 27 dinara za kilogram.

Razmatrajući ekonomski položaj proizvođača vještačkih đubriva, koji posluju sa visokim gubicima, Savezno izvršno vijeće je na osnovu saglasnosti republika i pokrajina donijelo odluku o povećanju cijena vještačkih đubriva za 28 odsto. Vijeće je zadužilo nadležne savezne organe da pokrenu postupak za preispitivanje dogovora o obezbjeđivanju sredstava radi regresiranja cijene vještačkih đubriva.

NA AUTOPUTU IZMEĐU KELNA I  
KOBLENCA

# iscurila otrovna tečnost

●U bolnicu prebačeno oko dvadeset otrovanih osoba  
Strana 6

PRIVATNI AUTO—PREVOZNICI IZ BANJALUKE  
ONEMOGUČENI DA OBAVLJAJU USLUGE I U  
MALOPRODAJI FABRIKE GAS—BETONA

## Izduvane gume prevozničke

●Već mjesec dana, tačnije od 1. marta, banjalučkim privatnim auto-prevoznicima zabranjeno da iz Grade OOOR-a „Promet“, INCEL-ove Fabrike gas-beton elemenata, obavljaju prometne usluge ●Privatnici dvost-ruko jeftiniji od usluga koje pruža prevoznička radna organizacija ROTAS

Strana 4.



UZ DAN STUDENATA JUGOSLAVIJE

## SJEĆANJE NA HRABRE

BANJALUKA, 4. aprila - Studenti socijalističke Jugoslavije za svoj dan odabrali 4. april, želeći da se nikada ne zaboravi hrabrost njihovih vršnjaka, koji su tog dana 1936. godine počeli dvadesetpetodnevni generalni štrajk. Mladi čuvaju vrijednosti do kojih su teškom borbom došli drugovi prije nešto manje od pola vijeka.

Na svim univerzitetima u Jugoslaviji danas je obilježen praznik. Banjalučki studenti su priredili razgovor o „Klerikalizmu i mladima“, želeći da 4. april obilježe aktuelnim i važnim pitanjem.

Da su studenti i đaci i u novom društvu napredna i vrijedna snaga, svjedoči i podatak da je od 6.595 redovnih studenata Univerziteta „Duro Pucar Stari“ u Banjaluci partijske knjižice zaslužilo 2.600 mladih. Oni u svojim osnovnim organizacijama, akcionim i tematskim konferencijama pokušavaju da izgrade obrazovni sistem i studentski standard tako da njihovi mladi drugovi lakše i bolje uče. Znanje kojestiču u klupama visokoobrazovnih organizacija koristeći da dalje grade davno započeto.  
S. Š.

OD SEPTEMBRA IZ TAS-a

## Novi Golf i Džeta

BEOGRAD, 4. aprila (Tanjug) - Od septembra ove godine „TAS“ iz Sarajeva počinje proizvodnju novog poboljšanog „Goifa-2“. Ovaj automobil radiće se u verzijama sa dizel i benzinskim motorom, sa dvojna i četiri vrata. Od sredine iduće godine počće i proizvodnja nove verzije „Džete“ u sarajevskoj fabrici.

KONFERENCIJA ZA ŠTAMPU U SSIP-u

## Nesvrstani o Namibiji

BEOGRAD, 4. aprila (Tanjug) — Vanredni ministarski sastanak Koordinacionog biroa nesvrstanih zemalja, koje će se održati od 19. do 21. aprila u Nju Delhiju, biće posvećen problemu Namibije i teškoj ekonomskoj situaciji u zemljama Afrike pogodene sušom i glađu — izjavio je na današnjoj konferenciji za štampu sa domaćim i stranim novinarima zvanični predstavnik SSIP-a Željko Jeglič. U izjavi Željka Jeglića se, između ostalog, kaže: „Ovaj sastanak takođe će pružiti priliku i za najširu razmjenu mišljenja među ministrima o pitanjima koja nisu formalno na dnevnom redu ministarskog skupa, a koja su od interesa za pokret nesvrstanih, kao što su krizna žarišta, odnosi sjever-jug, pripreme za proslavu 40. godišnjice Ujedinjenih nacija“.

Predstavnik SSIP-a obavijestio je novinare da će polovinom aprila u zvaničnu i prijateljsku posjetu Jugoslaviji doputovati predsjednik Kooperativne Republike Gvajane Linden Forbes Samson Barnem.



BOSNA I HERCEGOVINA DO KRAJA 2.000. GODINE

## U NOVI VIJEK BEZ NEZAPOSLENIH

U Nacrtu dugoročnog društvenog plana Bosne i Hercegovine od 1986. do 2.000. godine najviše pažnje privlači optimističko predviđanje da će ova republika u 21. vijek ući bez nezaposlenih. Do tada će u privredi i drugim djelatnostima biti otvoreno 590 hiljada novih radnih mjesta i tako konačno biti riješen sadašnji težki problem velike nezaposlenosti. Bilo bi to, ako se ovakva predviđanja ostvare, veliko olakšanje za društvenu zajednicu, a ponajviše za one koji sada s malim izgledima čekaju na posao.

Nije ovo jedini impresivni podatak koji nalazimo u Nacrtu dugoročnog plana razvoja. I prema svim drugim pokazateljima Bosna i Hercegovina će do početka trećeg milenija temeljito izmijeniti svoju privrednu i društvenu situaciju. Ekonomska snaga Republike, biće udvostručena, tako predviđaju planeri i očekuju da će društveni proizvod po stanovniku iznositi oko 2.600 dolara. Do ovog podatka o ekonomskom moći došlo se računanjem po cijenama iz 1983. godine.

Očekuje se da će u ovome vremenu sve privredne grane doživjeti procvat, zapravo izlazak iz sadašnje stagnacije. U sljedećih petnaest godina građevinari će sagraditi 350.000 novih stanova, od toga četvrtinu u privatnom sektoru. U industriji proizvodnja će svake godine rasti u prosjeku pet odsto. Do početka novoga vijeka rudari će godišnje vaditi oko 83 miliona tona uglja, a livci će izljevati 2,6 miliona tona željeza.

Intenzivnija proizvodnja planira se i u poljoprivredi. Oranice će godišnje davati 810 hiljada tona pšenice i raži, 1,2 miliona tona kukuruza i 140 hiljada tona uljarica. Otkup mlijeka povećaće se do 1,4 milijarde litara godišnje, a proizvodnja mesa na 215.000 tona.

Predviđaju se velike promjene i u odnosima

Bosne i Hercegovine sa inostranstvom. Stabilnija proizvodnja sigurno bi trebalo da ovoj republici osigura brže i efikasnije uključivanje u međunarodnu podjelu rada. Svake godine do kraja ovoga vijeka izvoz će rasti po stopi od 6,5 procenata, a uvoz za 5,5 odsto. Ovakav razvoj međunarodnih ekonomskih odnosa omogućio bi i lakšu otplatu duga, koji bi u 1990. godini trebalo da iznosi 25 posto tekućeg deviznog priliva s konvertibilnog područja.

Do početka 21. vijeka računa se da će BiH imati četiri miliona i 750 hiljada stanovnika, čiji će standard znatno porasti i približiti se evropskom. Planira se da će ukupna sredstva za standard građana godišnje rasti po stopi 4,3 posto. Očekuje se da će nestati i sadašnje socijalne razlike, a ako ih i bude one će biti samo rezultat rada. Optimistički se gleda i na društveni standard. Tako, na primjer, u bolnicama i klinikama na pragu novog vijeka biće 5,5 postolja na hiljadu stanovnika.

Prognoze planera vrlo su optimističke, pa se zato nezaobilazno čini i pitanje da li su dovoljno realno postavljene. Nacrt dugoročnog društvenog plana već je na javnoj raspravi i prve ocjene potvrđuju da je sasvim realno očekivati da se planirani zadaci mogu ostvariti. Naravno, najbolji provjeru i najtačniju ocjenu donijće sam život i razvoj i sljedećih petnaest godina, ali se već sada može reći da će ostvarenje plana najviše ovisiti o mobilnosti privrede, udruženog rada u cjelini, razvoja nauke i savremene tehnologije. Sve su ovo pretpostavke od kojih se polazi i u programu stabilizacije, pa se može zaključiti da je Nacrt dugoročnog plana ujedno i novi, ali najkorektniji dokument stabilizacije privrede, društvenih djelatnosti i svih drugih vidova društvenog života u Republici.

Z. JURIC

JUBILEJ RADIO—SARAJEVA

## Snažan medij

Kolektiv Radio-Sarajeva, matice savremenog razgranatog informativno-obrazovnog, kulturnog i umjetničkog sistema Radio-televizije Sarajeva, ovih dana, nizom manifestacija, prije svega onih radnog karaktera, obilježava četiri decenije od svog osnivanja i veoma burnog i sadržajnog izrastanja do današnjih, nesumnjivo impresivnih dometa u ovoj oblasti.

Prvi program Radio-Sarajeva već je prešao na neprekidno emitovanje, što je nesumnjivo još jedan veoma vrijedan uspjeh razvoja informisanja ne samo u Bosni i Hercegovini, već i mnogo šire. Drugi i treći program Radio-Sarajeva, u ovoj jubilarnoj godini takođe čine značajne pomake, prije svega, u dužini trajanja dnevnog programa, a četvrti program, poznatiji kao „Sarajevo 202“, na putu je da izraste u snažan informativni medij ne samo dinamičnog polumilionskog glavnog grada ove republike, već i cijelog sarajevskog basena.

Prije 40 godina, u ove dane, tačnije 10. aprila 1945. godine, dok su još vodene ogorčene borbe za konačno oslobođenje naše zemlje, prvi

put se oglašio spiker Radio-Sarajeva. Znao je da je tada broj radio-prijemnika bio izuzetno mali, ali i oni koji su tada čuli oglašavanje slobodnog Radio-Sarajeva brzo su, od usta do usta, širili vijesti i istinu o pobjedonosnom pohodu Titovih divizija i korpusa u uništenju hitlerovske soldateske i domaćih izdajnika, ne samo ovdje u srcu Bosne, već širom naše zemlje.

U međuvremenu, zajedno s rastom materijalne i ukupne moći socijalističke Jugoslavije i doprinoseći tom napretku, Radio-Sarajevo izraslo je u veoma snažan informativni, obrazovni, kulturni i umjetnički medij koji ostavlja dragocjene efekte na naša društvena kretanja. U cijelom jugoslovenskom prostoru izuzetnosu cijenjene već afirmisane emisije obrazovnog i dječjeg programa Radio-Sarajeva, njegove radio-reportaže, sportski program, emisije posvećene njegovoj tradiciji NOR-a i socijalističke revolucije, zajednički radio-poduhvati stanica srpskohrvatsko jezičkog područja koje je nerijetko iniciralo i koordiniralo upravo Radio-Sarajevo.

Večernji list

REKLI SU...

## SOPSTVENIM RADOM

Socijalna politika u uslovima privredne stabilizacije sve više zahtijeva ostvarivanje njenog osnovnog načela da su rad i rezultati rada jedino merilo za zadovoljavanje ličnih i zajedničkih potreba, da svako sopstvenim radom sebi obezbeđuje socijalnu zaštitu.

Mi smatramo da su u našoj Republici za većinu aktivnog stanovništva već obezbeđeni uslovi za ostvarivanje ovog osnovnog načela i pored dosta zaoštrenih socijalnih odnosa.

Postavlja se pitanje da li ćemo dovoljno odlučno ekonomskim merama podsticati takav razvoj privredivanja i takvu socijalnu politiku koja će biti osnova daljeg društvenog razvoja, ili ćemo i dalje dozvoljavati ugrožavanje socijalne zaštite ljudi i pristajati na takav kvalitet života koje mnoge tera u siromaštvo i u produblivanje socijalnih razlika. Moramo biti načisto da lični dohodak i penzija nisu socijalna kategorija. Postojeća ekonomska politika ne sadrži dovoljno motivacija za ostvarivanje stimulativne socijalne politike. Više bismo morali ograničavati i mere koje bi trebalo da zaštite standard radnika, a više učiniti za mere koje će podsticati radnika za podizanje sopstvenog standarda. (Jože Božić, delegat Slovenije na sjednici Savezne konferencije SSRNJ)

DELEGATSKA PITANJA

### DEPOZIT

Povodom nedavne odluke Izvršnog odbora Udruženja banaka Jugoslavije da su granica za tromjesečne depozite građana pomjeri sa 20000 na 100000 dinara delegat Janez Drnovšek (Slovenija) je na jučerašnjoj sjednici Vijeća republika i pokrajina postavio pitanje da li SIV ocjenjuje da je ta odluka u skladu sa opredjeljenjima dugoročnog programa ekonomske stabilizacije i utvrđenom ekonomskom politikom za ovu godinu čiji je cilj rehabilitacija i motivacija dinarske štednje. Drnovšek je, takođe, zatražio stav SIV-a o socijalnim implikacijama te odluke. Odnosno daljoj diferencijaciji građana na one kojima se realnom kamatom čuva vrijednost štednje i na one čija se sredstva obezvređuju inflacijom.

AKTIVNOST MLADIH

## SVE POČINJE U KRUŽOKU

„Veletekstil“ sa 170 zaposlenih je mali banjalučki kolektiv sa još manjom omladinskom organizacijom. Međutim, praktična iskustva njihove omladinske organizacije na ideološko-političkom planu mogla bi poslužiti kao obrazac za djelovanje i u mnogo većim snažnijim sredinama.

Omladinska organizacija ima svega 15 članova (u kolektivu zaposleno oko 30 posto mladih radnika) i prema jednoj anketi koju su članovi omladinske organizacije proveli, svaki četvrti mladi radnik ima podstanarski status.

Ostali uglavnom stanuju kod roditelja.

Stambena problematika, kako se pokazalo, je briga broj jedan mlade generacije u „Veletekstu“. Poslije ankete koju smo proveli među mladim radnicima, dobili smo uvid u pravo stanje i odmah krenuli u akciju, iznijela je **Nada Josipović**, predsjednik omladinske organizacije „Veletekstila“, iskustvosvoje sredine na izbornoj izveštajnoj sjednici OK SSO Banjaluka.

Marksistički kružok, kako su

PRENOSIMO

## Vrijeme za promjene

Razočarenje obično dolazi zbog prevelikih očekivanja „u startu“. Ali, od dva skupa: savjetovanja i naučnog skupa o idejno-političkom radu i marksističkom obrazovanju, održana prošlog tjedna u Kumrovcu, naravno se moralo mnogo očekivati. Realna osnova za prevelika očekivanja bile su i nekoliko puta ponovljene ocjene da je ovo prvo jugoslovensko savjetovanje o idejnopolitičkom obrazovanju u Savezu komunista poslije petnaest godina, kao i da je u posljednjih desetak godina razvijena tako široka aktivnost marksističkog obrazovanja, kao nikad ranije, ali da rezultati nisu ni približno zadovoljavajući.

Stoga je bilo normalno očekivati da sudionici daju odgovore na pitanja: kako dalje, što mijenjati, bolje nove metode primijeniti? Nažalost, ostaje dojam da nisu dali odgovori na ta pitanja.

Većina sudionika ni u saopćenjima, a ni u diskusiji nije se pomaklo dalje od opisanja postojećeg stanja, izvještajnog naglašavanja onoga što je dobro i pukog isticanja nedostataka. Ali, kako i što mijenjati - na to odgovora uglavnom nije bilo.

Samo u 1982. godini za idejno-političko osposobljavanje i marksističko obrazovanje utrošeno je Savez komunista Jugoslavije oko 500 milijuna dinara, pa se i zbog toga traže poboljšanje kako taj novac ne bi bio propala investicija.

Jasno, nitko ne traži da političke škole, seminari i tribine proizvode „male Markse“, ali rezultati pokazuju da završeni polaznici nisu osposobljeni ni za kritičko sagledavanje proturječnosti našega društva, a ni za svakodnevno djelovanje na njihovu rješavanju. A upravo od njih se traži da budu među najaktivnijima u provođenju Zaključaka 16. sjednice CKSKJ.

Kako će članovi i rukovodstva (koja također nisu dobila tokom rasprave o Prijedlogu zaključaka i na navedena dva skupa prolaznu ocjenu za vlastitu idejno-političku osposobljenost) provoditi zaključke ako se ne osavremene programi, metode i pristupi u osposobljavanju, ako rezultati ne budu bolji? Najbliže rečeno-teško!

Srdan ŠPANOVIĆ



D. NINKOVIĆ

### „GLAS“ List Socijalističkog saveza radnog naroda

Opštine osnivači: Banjaluka, Bosanska Gradiška, Čelinac, Kotor Varoš, Laktaši, Prnjavor, Skender-Vakuf i Srbac.  
Izdaje i štampa NIGRO „Glas“ Banjaluka, Ulica AVNOJ-a 93.

Predsjednik Poslovnog odbora NIGRO „Glas“ Edhem Čizmić

Direktor i odgovorni urednik Nebojša Radmanović

Uređuje Redakcijski kolegij: Mirko Kisjan (banjalučka hronika), Emin Krkić (popodnevni desk), Tomo Marić (sport), Miloš Milinović (Bosanska krajina), Miro Mladenović (tehnička redakcija), Sabira Pićagić (desk), Nada Puvačić (kultura), Nebojša Radmanović (direktor i odgovorni urednik), Fadil Smajić (hronika), Dragiša Spremo (Nedjeljni Glas).

Novinski savjet lista „Glas“: Ivan Andričić, Nusreta Borić (Predsjednik) Edhem Čizmić, Milenko Čerketa, Jovo Kerkez, Radojka Kuzmanović, Predrag Lazarević, Oto Marušić, Islam Mehdić, Branko Pivašević, Nebojša Radmanović, Grozda Regodić, Nenad Trifunović, Franjo Vardić.

Prvi broj „Glasa“ izašao je kao organ NOP-a za Bosansku krajinu u Župici kraj Drvara, 31. jula 1943. godine. Poslije oslobođenja „Glas“ izlazi u Banjaluci kao organ Oblasnog narodnog fronta do juna 1951. Od IX 1953. izlazi kao organ SSRN pod imenom „Banjalučke novine“, a od 29. novembra 1955. pod imenom „Krajiške novine“. Od 13. maja 1963. list ponovo izlazi pod imenom „Glas“. Ukazom Predsjedništva SFRJ od 19. jula 1968. „Glas“ je odlikovan Ordenom zasluga za narod sa srebrnim zracima. Od 8. februara 1983. „Glas“ izlazi kao dnevni list.



OMLADINSKA TRIBINA NA PRAVNOM FAKULTETU U  
BANJALUCI

Studenti prate predavanje

## Klerikalizam kao kameleon

● O temi „Klerikalizam i mladi“ u okviru tribine Marksističkog studijskog centra Univerziteta „Đuro Pucar Stari“ studentima govorio mr Milan Turjačanin

BANJALUKA, 4. aprila — U okviru omladinske tribine, a u organizaciji Marksističko-studijskog centra Univerziteta „Đuro Pucar Stari“ u Banjaluci, na Pravnom fakultetu je danas održano predavanje „Klerikalizam i mladi“. Riječ je o stalnoj tribini, koja će govoriti o aktualnim pitanjima mladih kao masovnom obliku marksističkog idejno-političkog osposobljavanja. O klerikalizmu kao negativnoj pojavi i tendenciji, u sklopu ostalih pojava u društvu, pa i našem, govorio je magistar **Milan Turjačanin**, profesor Pedagoške akademije u Banjaluci.

— Na različite načine crkva pokušava da okuplja mlade ljude i manipulise njima. Angažujući svoje najbolje kadrove i sredstva, obavlja ideološku indoktrinaciju, istakao je Turjačanin. Stanje konfliktnih odnosa i uopšte društvene krize, kao u Irskoj, Poljskoj, Iranu, utiču na to, ali i naši određeni propusti i objektivne okolnosti.

Cilj samog predavanja bio je da ukaže na pitanja koja bi pomogla razrješenju

širih konfliktnih situacija, manje se govorilo o religiji, a više o surugatu crkve, klerikalizmu i mogućoj dekloralizaciji mladih putem škole i univerziteta. Ukazujući na razliku između religije, crkve i klerikalizma kao svjetovne religije koja ima ambicija da se iskazuje politički, **Turjačanin** je ukazao na naše zakonsko, normativno regulisanje koje zabranjuje klerikalizam i uzroke ove pojave koja se najlakše širi preko mladih. — Mladi su ta Ahilova peta na koju računaju klerikalisti, zbog toga je ogroman uticaj svih društvenih snaga posebno SSOJ, škole, prosvjetnih radnika i univerziteta, a naročito masovnih medija u otklanjanju negativnih pojava, tehnokratizma, klerikalizma i oportunitizma u društvu. Klerikalizam se manifestuje kao nešto prikriveno, on je veliki kameleon, (pisanje parola, izbjegavanje socijalističkih simbola) pa zbog toga zajednička odgovornost svih društvenih snaga za neka klerikalistička istupanja u društvu — Splitu, Ključu i dalje.

J.P.

BOSANSKI PETROVAC: OPŠTINSKI ODBOR SUBNOR-a

## U žiži aktivnosti

BOSANSKI PETROVAC, 4. aprila — Petrovačka boračka organizacija, istaknuto je na današnjoj sjednici Opštinskog odbora SUBNOR-a, ima oko 2.500 živih boraca, od kojih je 65 nosilaca „Spomenice 1941.“ Borci se ne bave samo svojim problemima već su bili aktivno uključeni u sve društveno-političke tokove i dali svoj doprinos u opštoj društveno-političkoj aktivnosti u komuniji. Na današnjoj sjednici usvojen je izvještaj o radu, a za novog predsjednika izabran je **Duško Pečanac**, član Predsjedništva Opštinskog odbora SUBNOR-a.

M.P.

## Umro Jusuf Selman

BANJALUKA, 4. aprila — Danas je u Beogradu u 63. godini umro Jusuf Selman, potpukovnik u penziji i nosilac „Partizanske spomenice 1941. godine“.

Jusuf Selman je rođen 1922. godine u Banjaluci. Još prije početka II svjetskog rata kao učenik zanatske škole djelovao je u redovima naprednog radničkog pokreta i napredne omladine Banjaluke. Pred sam II svjetski rat primljen je u članstvo SKOJ-a.

U narodnooslobodilačku borbu stupio je kao borac XIV srednjobosanske NOU brigade. Poslije oslobođenja obavljao je razne odgovorne dužnosti u JNA, gdje je i penzionisan. Nakon odlaska u miruvinu Jusuf Selman nastavlja svoju aktivnost u društveno-političkim organizacijama u Beogradu. Odlikovan je sa više ratnih i mirnodopskih odlikovanja.

Sahrana Jusufa Selmana obaviće se u subotu, 6. aprila 1985. godine, u 17 sati na groblju Stupnica u Banjaluci.

ČELINAC: AKTIVNOST MJESENIH ZAJEDNICA

## Sigurniji pružni prelaz

ČELINAC, 4. aprila — Žiteljima Mjesne zajednice Jošavka nije smetala ni jaka zima da uspješno završe još jednu radnu akciju. Za kratko vrijeme izgradili su sigurniji prelaz preko željezničke pruge u Jošavci, kojim će se služiti oko 150 domaćinstava. Sredstva od 1,2 miliona dinara zajednički su obezbijedili mjesna zajednica (milijon) i ŽTO Banjaluka (200 hiljada dinara).

U prisustvu predstavnika Mjesne zajednice, ŽTO i opštine Čelina, ovih dana predat je na upotrebu ovaj komunalni objekt. Svi su se trudili da što više urade u čemu su prednjačili **Luka Šikanjić, Petar Savičić, Čedo Branković, Đorđo Trivić** i drugi.

Akcijaši ove mjesne zajednice pripremaju se za regulaciju dijela korita rijeke Jošavke, dovoda telefonske linije i postavljanje manje telefonske centrale.

S.M.

## Umro Dragan Grgić

NOVI SAD, 4. aprila (Tanjug) — U Novom Sadu je u 68. godini preminuo prvoborac Dragan Grgić, nosilac „Partizanske spomenice 1941.“

Dragan Grgić rođen je 1917. godine u selu Mutnik, opština Cazin u SR Bosni i Hercegovini. U narodnooslobodilačku borbu stupio je kao borac Drugog kordunaškog odreda. U toku NOR-a i kasnije poslije oslobođenja bio je biran na razne dužnosti. Za ratne i poslije-ratne zasluge odlikovan je Ordenom za hrabrost, Medaljom za hrabrost, Ordenom partizanske zvijezde, Ordenom zasluga za narod i Spomenicom desetogodišnjice Armije.

Sahrana Dragana Grgića biće danas u 15,30 sati na groblju u Vrdniku.

OPŠTINSKI ODBOR  
SUBNOR-a SRBAC

## Dosljedni na kursu revolucije

● Principijelan stav boraca u vođenju kadrovske politike ne može se tumačiti kao sukob sa organima drugih društveno-političkih organizacija i nosiocima najodgovornijih funkcija u komuniji ● Za novog predsjednika boračke organizacije izabran **Nikica Radonjić**

SRBAC, 4. aprila — Borci i boračka organizacija srbačke opštine nalazili su se u samom središtu u ukupnih društvenih zbivanja u komuniji dajući pun doprinos ostvarivanju ciljeva za koje se zalažu Savez komunističke i društvena zajednica, rečeno je na juče-rašnjoj sjednici Opštinskog odbora SUBNOR-a Srbac prilikom analize proteklog rada i utvrđivanja narednih zadataka. Djelujući uvijek na kursu revolucije borci su imali posebnu ulogu u očuvanju i njegovanju svih vrijednosti i tekovina NOB-a i revolucije pri čemu je ostvarena plodna saradnja sa omladinskom i drugim društveno-političkim organizacijama u komuniji. Nisu zapostavljena ni specifična boračka pitanja kao što su zaštita i ostvarivanje prava boraca i članova njihovih porodica, zaštita standarda, stambena problematika i sl. Istaknute su i neke slabosti koje treba otklanjati, a odnose se prvenstveno na nedostatak inicijative pojedinih boraca i udruženja u mjesnim zajednicama, nedovoljno angažovanje u delegacijama i uopšte nedovoljnu uključenost u rješavanje problematike u sredini gdje borci žive i djeluju.

Na sjednici je bilo riječi i o nekim razmim-

oilaženjima u mišljenju oko vođenja kadrovske politike u opštini. To što se mišljenja članova Predsjedništva Opštinskog odbora SUBNOR-a nisu podudarala sa svim prijedlozima koji su stizali iz drugih društveno-političkih organizacija ne treba tumačiti kao sukob sa drugim organizacijama nego kao principijelan stav boraca u vođenju kadrovske politike koji je, kako je rečeno, usklađen sa zaključcima 16. sjednice CK SKJ. Borci, kao što je rekao dosadašnji predsjednik Opštinskog odbora **Rade Čirić**, zalagali su se za izmjenjivost kadrova i nisu imali primjedbi na predložene ličnosti, a takođe nikad nisu pokazivali tendenciju da svoja mišljenja i stavove nadrede drugima. Učestvujući u radu sjednice, član Predsjedništva Republičkog odbora SUBNOR-a **Momir Kapor** je rekao da se, zahvaljujući interpretaciji sredstava javnog informisanja, u javnosti stekao utisak o odvojenosti boraca i organa drugih društveno-političkih organizacija, što je s obzirom na stanje kakvo jeste — neprihvatljivo.

Usvajajući program aktivnosti za tekuću godinu posebno je naglašena uloga boraca u obilježavanju 40-godišnjice pobjede nad fašizmom, ali i njihov nezamjenjivi doprinos u provođenju politike ekonomske stabilizacije i razvoju društveno-ekonomskih odnosa u cjelini.

Na sjednici je za novog predsjednika Opštinskog odbora SUBNOR-a Srbac izabran **Nikica Radonjić**, član Predsjedništva Opštinskog odbora.

Z. ŠARIĆ

PRIMJERI

## Vojnici ratari

BANJALUKA, 4. aprila — Sa ekipom od tri vojnika starješina Anton Tomić iz jedinice Vitomira Grujića ove godine će zasijati i obraditi 25 hektara kukuruza, a na dva dunuma će, kako rekoše, zasaditi razno cvijeće i ukrasno šiblje.

Pripremanje zemljišta za proljetnu sjetvu je već počelo i za narednih nekoliko dana sjetva će biti završena.

Primjer svakako vrijedan pažnje. Međutim, u ovom vojničkom kolektivu nerado govore o tome. Radije bi, rekoše, na jesen pričali kada obru ono što su zasijali.

V.D.

IZVRŠNI ODBOR SKUPŠTINE  
OPŠTINE BANJALUKA O  
PRIVREDNIM KRETANJIMA

## Nastaviti rast

Poslovna 1984. godina za banjalučku privredu bila znatno uspješnija od prethodne

BANJALUKA, 4. aprila — Izvršni odbor Skupštine opštine Banjaluka zaključio je, raspravljajući danas o privrednim kretanjima u prošloj i prva dva mjeseca ove godine, da se putem nadležnih organa provjeri kakve su aktivnosti vođene u organizacijama udruženog rada s obzirom na analizu poslovanja. Na-

IZ OK CRVENOG KRSTA BOSANSKA GRADIŠKA

## Pomoć gladnima u Africi

BOSANSKA GRADIŠKA, 4. aprila — U solidarnoj akciji na prikupljanju sredstava za pružanje pomoći gladnima u Africi, koju na području bosanskogradiške komune provodi Opštinska konferencija Crvenog krsta, sakupljeno je oko 400 hiljada dinara. Ova akcija i dalje traje, a sredstva građana se uplaćuju na blagajni Opštinske konferencije Crvenog krsta, ili direktno na žiro-račun broj 12500-678-2549.

Predsjedništvo Opštinske konferencije Crvenog krsta u Bosanskoj Gradiški donijelo je odluku da se dodijeli novčana pomoć Zavodu za retardiranu djecu u Prijedoru i Specijalnoj osnovnoj školi Umka kod Beograda. Ova humanitarna organizacija će, takođe, pomoći i rad školskih kuhinja na području bosanskogradiške opštine.

V.S.

## OMLADINSKE AKCIJE Počela LORA „Bihać 85“

BIHAĆ, 4. aprila — Mladi Bihaća počeli su ovogodišnje akcijaško ljetno velikom radnom akcijom. Više od 2.100 brigadista već je učestvovalo na radnim akcijama na popravci puteva, izgradnji komunalnih objekata, uređenju okoline i drugim poslovima.

U Bihaću je formirano 20 omladinskih radnih brigada, koje će učestvovati na ovogodišnjoj lokalnoj omladinskoj radnoj akciji „Bihać 85“. Ovo je u stvari uvod u saveznu omladinsku radnu akciju „Bihać 85“, koja počinje u junu, a trajeće tri smjene.

D.M.

OPŠTINSKA KONFERENCIJA  
SSRN U BOSANSKOJ KRUPI

## Podrška samodoprinosu

BOSANSKA KRUPA, 4. aprila — Tokom protekle godine u Bosanskoj Krupi provedeno je niz političkih aktivnosti, pristignuto dosta dobrih rezultata uz učešće velikog broja radnih ljudi i građana.

Na nedavnoj izbornoj sjednici data je puna podrška rasplivljanju novog samodoprinosu u trajanju od pet godina, čija će sredstva biti utrošena u dalje jačanje materijalne osnove komune, proširenje komunalnih objekata, a posebno omogućenje otvaranja novih radnih mjesta i zapošljavanje mladih stručnih kadrova.

Za novog predsjednika OK SSRN Bosanska Krupa izabran je **Dušan Serdar**, istaknuti društveno-politički radnik, do sada na dužnosti sekretara SIZ-a za zapošljavanje.

B.V.



RUDARI „KAMENGRADA“ OVE GODINE

# IMA UGLJA, IMA RUKU

● **Predviđeno povećanje proizvodnje uglja sa sadašnjih 350 hiljada na 600 hiljada tona** ● **Preorijentacija sa tečnih na čvrsta goriva značila bi šire otvaranje vrata na rudarskim oknima, koja su sada samo odškrinuta**

Svakodnevno na novinskim stupcima osvanu podaci o rudarskim rekordima. Rijeđe se barata činjenicom da je proizvodnja uglja 1980. na jedvite jade dostigla onu iz 1960. Dvije decenije su, dakle, prošle bez ozbiljnijeg pomaka. Rudari nisu krivi.

Orijentacija na tečna goriva — primjer je i gradnja cementare u Kanknju sa ovom energijom iako taj grad praktično leži na uglju — gurnuli su rudare u zapečak. Društvena orijentacija se sada s razlogom vraća rudnicima. U tome i rudari rudnika „Kamengrad“ u Sanskom Mostu vide svoju priliku.

— Ovo je rudnik sa dugom tradicijom, prva istraživanja su vršena 1913. a prvi rudarski objekt izgrađen je sedam godina kasnije. Sada nas je ovdje 1.111 u dva OOUR-a i radnoj zajednici. Iako stepen istraživanja ni izdaleka nije dovoljan pouzdano se može govoriti o 200 miliona tona rezervi. Godišnje se kopa oko 350 hiljada tona, a nova tehnologija bi trebalo da dadne veću proizvodnju i produktivnost, ali i da humanizira uslove za rad — kaže direktor **Gojko Šikman**.

## KLIZIŠTA OKRNJILA PLANOVE

Požari i klizišta su ovaj rudnik 1983. godine vratili na klasični način kopanja i okrnjili planove. Zbog toga je lani očekivan gubitak, ali se ispriječila rudarska radinost i upornost pa je završni račun ostao „bez minusa“. Rudari su se dogovorili: lični dohoci će rasti samo za 15 odsto iako u drugim ugljenokopima u SOUR-u Titovi rudnici idu dužim korakom. Sadašnji prosjek rudara od 24.500 dinara za petinu zaostaje za drugima.

— Proizvodnja je normalizovana i težimo da ostvarimo 400 hiljada tona. Već dva mjeseca radi se četvorbrigadnim sistemom čime se maksimalno koriste kapaciteti, a to sluti inovazapošljavanja. Imamo izvanrednu starosnu strukturu, 71 odsto ljudi su mlađi od 40 godina. Imamo 50 zaposlenih s višom i visokom stručnom spremom. Nedostaju nam iskusniji kopači, nadzorno tehničko osoblje i

inženjeri zbog metanskog režima — kaže Šikman.

## TEGOBE RASCJEPKANOSTI

Još su neizvjesne mogućnosti ulaganja u razvoj ovog ugljenokopa u SR Bosni i Hercegovini ali ima interesovanja i u socijalističkim republikama Hrvatskoj i Sloveniji. To bi bilo pravo povezivanje i udruživanje na jugoslovenskim prostorima. Nužan zaokret od uvoznih ka domaćim sirovinama je i mogućnost da se širom otvore pritvorena vrata okana. Treba takođe imati na umu i nužno povezivanje u reprodukcione cjeline koje

bi onemogućilo tegobe današnje rascjepkanosti.

Ukoliko ne bude integracije proizvođača i potrošača ceh će plaćati, kao i do sada, rudari. Ne bi se više smjelo događati da se podigne industrijski kapacitet pa da tek tada dođu u rudnik i kažu — treba uglja. Rudarska pleća mogu mnogo ali ne i sve. Za Kamengrad i Banjaluku bi bilo najpogodnije kad bi potrebe i mogućnosti naslonili, umanjili bi se troškovi transporta koji u našoj zemlji, kao nigdje u Evropi, dostižu 27 odsto.

Bilo da Banjaluka gradi termoelektranu — toplanu ili proširuje Energanu Incela, trebaće uglja. I to je dio računice radnih ljudi „Kamengrada“ kada govore o planu da se godišnje kopa 650 hiljada tona. Uglja ima i treba ga, nezaposlenih takođe ima, a nafta je i dalje skupa.

A. KASIPOVIĆ

## U OČI POLJOPRIVREDNIH RADOVA

# Oprezno sa vatrom

● **Ako se ostaci spaljuju, mora se voditi računa da vatra širenjem ne izazove veće posljedice** ● **Poljoprivredni stručnjaci ne preporučuju spaljivanje već pravilno formiranje gomila i prekrivanje stajnjakom tako da bi se nakon nekoliko mjeseci dobilo đubrivo za njivu**

U proljeće prošle godine na području prnjavorske opštine zabilježeno je više požara izazvanih nepažnjom. Riječ je o požarima koji nastaju širenjem vatre zbog nepažljivog spaljivanja međa, kukuruzovine i svega onog što se sakupi po baštama i njivama. Neosporno je da se njive, bašte i međe moraju čistiti i šiblje sjeći i takvi biljni ostaci najlakše se uništavaju spaljivanjem. Ako se to već mora činiti onda oprez mora biti maksimalan.

Stoga vatrogasci Dobrovoljnog vatrogasnog društva iz Prnjavora već sada upozoravaju poljoprivrednike da ove poslove rade izuzetno oprezno. Pored toga što treba voditi računa da se šiblje i ostali biljni ostaci spaljuju daleko od šuma, sijena i naselja mora se voditi računa i o vremenskim uslovima. Ukoliko duva vjentar, što u proljećnim danima nije

rijedak slučaj, spaljivanje treba izbjeći po svaku cijenu jer i najmanja vartica nošena vjetrom može izazvati požar velikih razmjera. Ako je nešto već spaljivano onda se žar na kraju mora potpuno ugasiti sa dovoljno vode, s obzirom na to da se često dešava da poljoprivrednici vatre pale u predvečerje i tako ostave vatra da se sama ugasi što je najgore i najnesigurnije.

Međutim, poljoprivredni stručnjaci uopšte ne preporučuju spaljivanje biljnih ostataka u baštama ili na njivama. Ako se oni ne mogu zaorati, što je najjednostavnije, mogu se sakupiti na pravilno formirane gomile i prekriti samalo stajnjaka pa će se za nekoliko mjeseci dobiti kvalitetno đubrivo, a spaljivanjem se uništavaju sve korisne organske materije.

M. MARINKOVIĆ

TEŽAK MATERIJALNI POLOŽAJ ZDRAVSTVA U BOSANSKOJ KRAJINI

# GUBICI PRIJETE ZDRAVLJU

● **Ostane li se pri sadašnjem rješenju, da se lanijskih milijardu i 400 miliona manjka pokrije iz tekućeg ovogodišnjeg novčanog priliva, zdravstvo će četiri mjeseca biti bez sredstava za normalno liječenje građana**

Lanjska godina ostaće zabilježena kao najteža za zdravstvenu službu u 19 krajiških opština. Medicinske ustanove i samoupravne interesne zajednice zdravstvene zaštite iskazale su rekordnih milijardu i 400 miliona dinara gubitaka. To je čak nešto više od trećine ukupnih gubitaka u zdravstvu Bosne i Hercegovine, koje je prošle godine poslovalo s manjkom od četiri milijarde dinara.

Svi prošlogodišnji gubici iskazani su u negativnoj bilanci Samoupravne interesne zajednice zdravstva ovoga dijela Bosanske krajine i osnovnih zajednica u opštinama. Tako je, poslije dugih rasprava, dogovoreno i usvojeno na sjednici Skupštine SIZ-a i odgovara dosljednog primjeni samoupravnog sporazuma o slobodnoj razmjeni rada, prema kojem se zdravstvo finansira. To znači da je teret svih lanjskih skokova cijena koje pogađaju zdravstvo prebačen na teret fondova SIZ-a. To samo na prvi pogled može izgledati kao velika olakšica za radne organizacije u zdravstvu, jer se zna da kada SIZ-a nema novaca nema ga ni u kasama medicinskih ustanova.

Pošto je za sada jedino izvjesno da se ovako veliki gubitak može pokriti samo iz tekućeg novčanog priliva u ovoj godini, to praktično znači da zd-

ravstvo u Bosanskoj krajini ove godine neće imati novaca za normalan rad za četiri mjeseca. Finansijski plan koji ovo prihvatila takođe je usvojen, ali s dosta ubjeđivanja. Delegati davalaca usluga, dakle zdravstva, u Skupštini SIZ-a teška su srca prihvatili ovakav plan, i to tek poslije obećanja da je on privremen dok se ne pronađe neko drugo, bezbolnije rješenje za pokriće gubitka.

Težak finansijski položaj zdravstva u banja-lučkom regionu nije od juče, on se ponavlja unazad desetak godina, ali su lanjski gubici ovo pitanje postavili vrlo dramatično na dnevni red. Osnovni uzrok gubitaka se zna: veliki raskorak cijena koje se priznaju za zdravstvene usluge i cijena usluga i materijala koji se troše u medicini. Osim toga, već deceniju republičkim bilansiranjem sredstava koja se odobravaju zdravstvu, ova je društvena služba u Bosanskoj krajini dovedena u neravnotežan položaj u odnosu na zdravstvo u drugim regijama Republike. Sva dosadašnja upozoravanja do čega će to dovesti i nastojanja da se nepravda ispravi ostala su bez rezultata. Možda će rekordni prošlogodišnji gubici konačno dovesti do osviješćenja i ispravka u bilansima.

Ž. JURIC

PRIVATNI AUTO—PREVOZNICI IZ BANJALUKE ONEMOGUĆENI DA OBAVLJAJU USLUGE U MALOPRODAJI FABRIKE GAS-BETONA

● **Već mjesec dana, tačnije od 1. marta, banja-lučkim privatnim auto-prevoznicima zabranjeno da iz grada OOUR-a „Promet“, INCEL-ove Fabrike gas — beton elemenata obavljaju prometne usluge** ● **Privatnici dvostruko jeftiniji od usluga koje pruža prevoznicka radna organizacija ROTAS**

Više od mjesec dana je prošlo kako su u INCEL-ovom OOUR-u Promet, Fabrike gas-beton elemenata, zabranili privatnim auto-prevoznicima da obavljaju prevoznicke usluge. Najprije se ta zabrana odnosila na veleprodaju, a zatim i na maloprodaju.

— Duskora su svi oni prevoznici koji su imali ugovor sa nekom od radnih organizacija, recimo, banja-lučkom „Gradom“, mogli da obavljaju prevoz i iz prostora veleprodaje — kaže Sead Šahurić, privatni prevoznik. Uslijedila je zatim zabrana, a nedugonakon toga i zabrana ulaska u prostor maloprodaje. Skupilo se nas 30 prevoznika, zaputili smo se Tržnoj inspekciji, gdje su nas uvjerili da nam to pravo niko ne može da uskrati. Tako je bilo naloženo INCEL-u. Naloga inspekcije su se držali samo dva dana, da bi nakon toga sve počelo po starom.

## ZAŠTO OGRANIČENJA

Mjesec dana nam je uskraćeno pravo da radimo — žali se **Mladen Mitrović**, prevoznik iz Banjaluke. Građevinskih elemenata ima i više nego što skladište može da primi. Ovom odlukom koju su donijela samo tri čovjeka u INCEL-u blokiran je rad Fabrike gas-

betona, nas prevoznika i naravno, kupaca. Po meni, ovo je sabotaža i nekog bi dobro trebalo kazniti.

U samoj prodavnici Fabrike gas — beton elemenata o ovom problemu **Veselin Đurica**, poslovođa, rekao je:

— Na nivou radnih organizacija je dogovoreno je da ROTAS isključivo na sebe preuzme prevoznicke usluge. Samismosebitvo-rili nepotrebne probleme. Dolazio je u gradu i inspektor Skupštine opštine Banjaluka i naložio da moramo da dozvolimo ulazak privatnicima i pravo na rad. Po meni nije u redu da se nekom ograničava pravo prevoza, a da se drugi favorizuju, pogotovo u maloprodaji.

Zanimljivo je istaći da su prevoznicke usluge privatnih prevoznika gotovo dvostruko jeftinije od usluga koje naplaćuje ROTAS. Po riječima **Miloša Jovišića**, dispečera ROTAS-a, koji je od 1. marta stalno stacioniran u grad maloprodaje Fabrike gas — beton elemenata, cijena prevoza jednog kubika elemenata do udaljenosti od 10 kilometara iznosi 809 dinara. Od 10 do 20 kilometara 891, a od 21 do 30 974, a od 31 do 40 kilometara 15.06 dinara. Privatnici pak, po kubiku naplaćuju između 450 i 500 dinara. Naravno, i ovdje se uzima u obzir udaljenost prevoza.

# „IZDUVANE“ GUME PREVOZNIČKE

Nekoliko posljednjih dana na ulazu u gradu je opšta gužva. Građevinska sezona je uveliko počela. U jednom momentu u ulici, koja se proteže lijevom obalom Vrbanje nađe se i potridesetak teških kamiona. No svi oni ne mogu da rade.

— Da bismo i dalje mogli da prevozimo građevinske elemente morali su neki od nas da se udruže sa ROTAS-om — priča **Sulejman Dulma**, iz Banjaluke. I ja sam bio jedan od njih, ali vjerujte, ovim nisam ništa dobio. Prioritet imaju kamioni ROTAS-a i tek kada se oni natovare, na red mogu i ja da dođem. Osim toga, pitanje je kada će mi moja zarada biti isplaćena, pošto je veoma često račun mojih „kompanjona“ blokiran.

## SKUPLJI ROTAS

Ovakvim odlukama pogodeni su i brojni privatnici koji iz cijele Bosanske krajine dolaze da upravo u Banjaluci nabave ovaj građevinski materijal.

— Ovo je nečuveno — gotovo bijesan je govorio **Uzeir Hodžić**, iz Trnopolja, inače na privremenom radu u austrijskom gradu Lincu. Htio ili ne moram da ekonomišem, i šta mi se ondaviše isplati, kubik po 450 dinara ili po 800 dinara. Ne samo što su skuplje usluge ROTAS-a nego se oni moraju da čekaju i potridana.

Željeli smo da doznamo šta o novonastalim problemima misle i u samoj Fabrici gas-beton elemenata, o čemu nam je **Malik Muh-**



Odiuka INCEL-a da se zabrani rad privatnih prevoznika — blokira proizvodnju u Gas-betonu: učestala slika ispred Fabrike

simović, rukovodilac poslovnice prodaje, rekao:

— Na osnovu samoupravnog sporazuma o prevoznickim uslugama na nivou INCEL-a, sve obaveze prevoza u maloprodaji i veleprodaji spale su samo na ROTAS. Ova radna organizacija je na sebe uzela obavezu da sa društveno-političkim strukturama i inspekcijom reguliše novonastale probleme. Inače, željeli smo da problem prevoza naših proizvoda riješimo na isti način kako ga je riješila banja-lučka „Grada“, prevozeći uglj.

Muhsinović je još istakao da se u INCEL-u zalažu da se ovaj problem riješi u „trouglu“: Fabrika gas-beton elemenata — ROTAS — privatni autoprevoznici. Tek bilo kako bilo, privatni prevoznici su se opet zaputili opštinskim inspekcijama, tražeći svoja prava i garanciju da mogu da rade. Kako će se ovaj problem riješiti ostaje da se vidi, naravno do pravosnažnosti inspekcijiskih odluka?

Momo JOKSIMOVIĆ



U POSLOVNOJ JEDINICI  
"NOVE SIROVINE" U  
PRNJAVORU

## POČEO OTKUP KRPE

● Tekstilni otpad Tvornice konfekcije „Pionir“ do sada se uglavnom završavao na smetlištu

PRNJAVOR, 4. aprila - U Tvornici konfekcije „Pionir“ nedavno je počela proizvodnja u novim proizvodnim halama. Istina, još se ne radi punim kapacitetom, ali je i ovako proizvodnja veća nego kada se radilo u starom pogonu. Većom proizvodnjom konfekcije stvara se i veći otpad koji je do sada uglavnom završavao na smetlištu. Stoga su u Poslovnoj jedinici „Nove sirovine“ u Prnjavoru odavno počeli razmišljati o otkupu tekstilnih otpadaka, ili jednostavnije rečeno - krpe. Ova zamisao realizovana je ovih dana i otkup je već počeo. Istina, u „Sirovini“ tvrde da nema onoliko kvalitetne pamučne krpe koliko se očekivalo, ali su i sadašnje količine primamljive, a biće sigurno veće kada i „Pionir“ krene sa punim kapacitetom.

- Još nismo počeli otkup krpe od individualnog sektora jer još nismo riješili pitanje sortiranja. Kada ovo prostorno, organizaciono i tehnički riješimo počecemo otkup i od individualnog sektora - kaže Boro Savić, rukovodilac Poslovne jedinice OOUR-a „Sirovina“ u Prnjavoru.

Ovo je posljednji u nizu poslovnih poteza „Nove sirovine“. Počeo je i otkup staklene ambalaže i prerađenog ulja što u Prnjavoru do sada niko nije otkupljivao. Sve to naišlo je na odobravanje u Prnjavoru, a sve ove poteze „Sirovine“ treba pozdraviti i pohvaliti jer se sve ove sekundarne sirovine i danas uvoze za potrebe industrije. Istina, sada je uvoz manji jer deviza nema i za preče stvari, a napor „Sirovine“ su doprinos još većem smanjenju uvoza.

M. M.

ZAŠTITA ZIVOTNE SRE-  
DINE U BOSANSKOJ  
GRADIŠCI

Na godišnjoj konferenciji Opštinskog saveza za zaštitu čovjekove okoline dosta kritike upućeno nadležnim organima i organizacijama ● Podijeljene nagrade najboljim školama i učenicima u tradicionalnim akcijama

BOSANSKA GRADIŠKA, 4. aprila - „Čuvajmo životnu sredinu i ona će čuvati nas“. U znaku te misli, koju je u svom literarnom radu izrekla Jovana Desančić, učenica Osnovne škole „Braća Ribar“, protekla je i godišnja konferencija Opštinskog saveza za zaštitu i unapređenje čovjekove okoline u Bosanskoj Gradišci.

U dosta iscrpnoj i konkretnoj raspravi delegati su uputili niz primjedbi i kritika na račun ponašanja nadležnih organa i organizacija za očuvanje životne sredine. Kritikovane su komunalne organizacije i interesne zajednice, čiji se predstavnici ne odazivaju pozivima Opštinskog saveza za zaštitu i unapređenje čovjekove okoline. Kritike su, takođe, pretrpjele i inspeksijske službe koje bi morale češće kontrolisati stanje u ovoj oblasti, te preduzimati rigoroznije mjere protiv svih zagađivača čovjekove okoline. Na tome su posebno insistirali delegati iz mjesnih zajednica, zahtijevajući i šire društveno angažovanje na planu unapređenja i zaštite životne i radne sredine.

Kroz raspravu je naročito akcentirana dalja borba protiv za-

gađivanja zemljišta, vodotoka i vazduha. Ova tri značajna faktora, kako je rečeno sve više su u bosanskogradiškoj opštini ugrožena od zagađivanja, a to su potvrđila i neka dosadašnja ispitivanja. U ništa boljem stanju nisu ni šume, jer se uništavaju masovnom sječom ili gomilanjem raznih, štetnih otpadaka. O deponijama smeća, regulaciji otpadnih voda i materija na ovom području bilo je, takođe, dosta riječi. Najozbiljnije se postavlja pitanje zagađenja vazduha od strane Tvornice mesno-koštanog brašna, koja je još u fazi probne proizvodnje, a već prestavlja dosta problema stanovnicima u bosanskogradiškom naselju Hiseta.

Očigledno, u bosanskogradiškoj komunici ima mnogo aktuelnih i problematičnih pitanja kada je riječ o zaštiti i unapređenju čovjekove okoline. Na njih gotovo redovno upozoravaju članovi Predsjedništva Opštinskog saveza za zaštitu čovjekove okoline, koji vrlo aktivno rade sa Sekcijom Opštinske konferencije SSRN za tu oblast. Posebno dobra saradnja ostvarena je sa vaspitno-obrazovnim i zdravstvenim ustanovama. Najbolji rezultati su ostvareni kroz

## ZA LJEPŠU I ZDRAVIJU BUDUĆNOST

već tradicionalne akcije „Uredimo svoju okolinu“, „Biramo najuredniju školu“ i „Kako mladi učestvuju u zaštiti čovjekove okoline“.

Za predsjednika Opštinskog Saveza za zaštitu unapređenje čovjekove okoline u Bosanskoj Gradišci izabran je Teufik Te-  
lijić.

NAGRAĐENI

Na godišnjoj konferenciji Opštinskog saveza za zaštitu i unapređenje čovjekove okoline u Bosanskoj Gradišci uručene su nagrade za učešće u akcijama „Biramo najuredniju školu“ i „Kako mladi doprinose zaštiti čovjekove okoline“.

Prvu nagradu u akciju „Biramo najuredniju školu“ dobila je Osnovna škola „Avdo Čuk“ u Orahovi i Područna osnovna škola u Grabavcima. Na drugo mjesto se plasirala OŠ „Danilo Borković“ iz Bosanske Gradiške i Područna škola u Vakufu, dok je na trećem mjestu OŠ „Bratstvo-jedinstvo“ Dubrave i Područna škola u Novom Sadu.

Nagrade Republičkog saveza za zaštitu i unapređenje čovjekove okoline za učešće u literarno-likovnoj akciji „Kako mladi doprinose zaštiti čovjekove okoline“ dobili su Vladimir Starčević i Jovana Desančić, učenici osnovne škole „Braća Ribar“ u Bosanskoj Gradišci. Za učešće u istoj akciji Opštinski Savez za zaštitu i unapređenje

čovjekove okoline nagradio je: Indru Hrustanović iz OŠ „Bratstvo-jedinstvo“ - Dubrave, Suhru Softić iz OŠ „Avdo Čuk“ - Orahova, Sanelu Lakić iz OŠ „Danilo Borković“ Maju Antonić iz OŠ „Braća Ribar“, Gordanu Savić iz OŠ „Atif Tošić“, te Kemala Glavaša i Senadu Topić iz Bosanske Gradiške.

NOVA APRILSKA AKCIJA

Opštinski savez za zaštitu i unapređenje čovjekove okoline u Bosanskoj Gradišci uputio je opšti poziv svim radnim ljudima i građanima da se uključe u tradicionalnu, aprilsku akciju koja se organizuje pod nazivom „Uredimo svoju okolinu“. Akcija traje od prvog do dvadesetog aprila i posvećena je obilježavanju 24. aprila - Dana oslobođenja Bosanske Gradiške. U sklopu te akcije, Opštinska konferencija SSO je proglasila udrnu sedmicu koja traje do 7. aprila. U tom vremenu organizuju se omladinske radne akcije na uređenju životnog i radnog prostora, čime se obilježava i Dan omladinskih radnih brigada u ovoj opštini. Posebnu aktivnost na tom planu do sada su ostvarili mladi iz „Metala“, „Elektro-Bosanske Gradiške“ Osnovne banke, Centra za srednjusmjerno obrazovanje „Enver Šiljak“, zatim omladina iz Gornjih Podgradaca, te učenici osnovnih škola „Braća Ribar“, „Danilo Borković“ i „Atif Topić“.

V. SLIJEPEVIĆ

KOTOR—VAROŠ

## POBOLJŠATI PREVOZ

● Od 1.440 polazaka autobusa nije ostvareno čak 460

KOTOR—VAROŠ, 4. aprila - Na skupovima radnih ljudi i građana i dalje se upućuju primjedbe na nerodovan prevoz putnika. Iako je sa RO „Autoprevoz“ Banjaluka ostvarena uspješna saradnja, sadašnji broj od 11 autobusa, koliko ih saobraća na području opštine, nije

dovoljan za redovan prevoz putnika. Poseban problem predstavlja starost postojećeg voznog parka koji iznosi u prosjeku više od sedam godina. Zbog nedovoljnog broja autobusa i čestih kvarova u prva dva mjeseca ove godine od 1440 polazaka nije realizovano 460, ili 31 odsto. Nerodovnom prevozu doprinosi loše stanje lokalnih puteva.

Radi poboljšanja prevoza na posljednjem dogovoru predstavnika OOUR-a „Gradski saobraćaj“ i društveno-političke zajednice zaključeno je da se razmotri mogućnost povećanja broja autobusa na području ove komune. Usvojen je, takođe, prijedlog da se sačini u što kraćem roku program održavanja linija. Posebno je ukazano na potrebu otklanjanja subjektivnih slabosti koje utiču na bolji prevoz, pri čemu je naglašena potreba za redovnom kontrolom naplate karata. U razgovoru je postignuta je saglasnost da se ubrza aktivnost na formiranju OOUR-a putničkog saobraćaja u Kotor-Varošu.

D. K.

U „KOSMOSU“ IZABRAN NAJBOLJI MLADI RADNIK SAMOUPRAVLJAJAČ



U ime omladinske organizacije Sretku Trkulji priznanje uručuje Enver Mulahasanović.

## Dokazivanje radom

● Mladima nisu potrebne nikakve privilegije osim povoljnih uslova za rad, djelovanje i stalno dokazivanje.

● Najbolji mladi radnik samoupravljač u Vazduhoplovnom zavodu „Kosmos“ ove godine je Sretko Trkulja elektroničar radarsko-računarskog smjera koji se savjesnim radom, skromnošću i aktivnošću u omladinskoj organizaciji ističe od prvih dana zaposlenja. Međutim, priznanje je bilo i ranije, pohvala bezbroj, a nisu izostale ni nagrade.

● Mladi se mogu i moraju radom dokazivati i to ne samo na radnom mjestu već i društveno-političkim radom, jer upravo takav mora biti mladi radnik samoupravljač. Sreća svakog mladog čovjeka je u radu - kaže Sretko Trkulja očitom nestrpljivom zbog razgovora u radno vrijeme. Vremena ima i za hobi, a onaj prvi mu je elektronika i računarstvo, član je Radio-kluba „Tesla“ u Banjaluci te sekcije u „Kosmosu“ gdje pohađa kurs telegrafije.

● Ovo priznanje posebno mi je drago, ali istovremeno to znači i više obaveza kakobih opravdao povjerenje svojih drugova ne samo u omladinskoj organizaciji, izuzetno povoljne uslove mladi imaju u našem kolektivu i mislim da bi ih mogli još više koristiti. Mladima nisu potrebne nikakve privilegije osim povoljnih uslova za rad, djelovanje i stalno dokazivanje. Odnos prema radu, materijalno-tehničkim sredstvima i odnosu među ljudima - to je ono čime se mladi mogu i moraju uvijek potvrđivati - dodaje Sretko Trkulja.

M. PEJIĆ

Snimio: D. ŠAULA

TOKOVI SAMODOPRINOSA U KLJUČKOJ KOMUNI

## Putevi, struja, vodovod...

● Za izgradnju komunalnih objekata protekle godine utrošeno 32,6 miliona dinara

KLJUČ, 4. aprila - Mjesni samodoprinos zaveden prije pet godina u ključkoj komunici namijenjen je za gradnju objekata od zajedničkog interesa, kao i za brzi razvoj pojedinih mjesnih zajednica. S obzirom na to da se njih ne pripkuju značajna sredstva od vitalnog interesa za razvoj ove nedovoljno razvijene komune razumljiv je interes radnih ljudi i građana za njegove tokove.

Zato je Informacija Koordinacionog odbora za praćenje utroška sredstava mjesnog samodoprinosca naišla na veliko zanimanje građana. Informacijom su građani obaviješteni da je tokom 1984. godine putem samodoprinosca prikupljeno 59,5 miliona dinara, od čega je za objekte od zajedničkog interesa za svih deset mjesnih zajednica utrošeno 11,7 miliona dinara. Za izgradnju puteva angažovano je 1,8 miliona, dok je za elektrifikaciju pojedinih područja izdvojeno 2 miliona dinara koliko je utrošeno za izgradnju vodovoda i kanalizacione mreže u nekim mjesnim zajednicama.

U protekloj godini za izgradnju objekata u mjesnim zajednicama na području opštine ukupno je utrošeno 32,6 miliona dinara iz kojih sredstava su finansirani radovi na izgradnji društvenih domova u Pudin Hanu, Kamičku, Biljanima, Zgonu...

Planom ubiranja sredstava samodoprinosca u tekućoj godini predviđeno je ostvarenje prihoda u ukupnom iznosu od 86,2 miliona

dinara, od čega će na objekte zajedničkog interesa otići 37,2 miliona dinara, dok će ostatak podijeliti međusobno mjesne zajednice proporcionalno uslovima izdvajanja za samodoprinos.

Očekuje se da će planiranom dinamikom biti ostvareni postavljeni ciljevi samodoprinosca prilikom njegovog izglasavanja, obzirom da je tekuća godina i posljednja godina izdvajanja sredstava u ovom razdoblju.

O. F.



PRIPREME ZA 21.  
MEĐUNARODNU UN-  
SKU REGATU

## REKORDAN BROJ UČESNIKA

BIHAC - Tri i po mjeseca prije zvaničnog starta (11. jula u Martinbrodu) u Bihacu su počele pripreme za 21. međunarodnu unsku regatu, u kojoj je prošle godine učestvovalo stotinjak kajakaša iz Italije, SR Njemačke i naše zemlje. Sudeci prema interesu klubova iz Italije, Poljske, Čehoslovačke i Jugoslavije, koji je već sada evidentan, ovogodišnja manifestacija okupice rekordno broj učesnika. Stoga Organizacioni odbor Regate na čelu sa Josipom Grgicem, već preduzima konkretne aktivnosti, kako eventualno broj učesnika ne bi bio ograničen. Trasa ostaje ista, pa će učesnici regate i ove godine pozdraviti i poželjeti sretnu vožnju niz brzake plahovite krajiške ljepote Une mjestani Kulen-Vakufa, Ripčca, Bihaca, Cazina, Srebrijana, Bosanske Krupe, Bosanske Otoke i Bosanskog Novog. Na slici: Sa jedne od ranijih Unskih regata.

M. Z.



BELGIJA

# Objavljen rat „otrovnim šniclama“

● Belgijska policija tvrdi da je uspjela razbiti jednu od tri postojeće međunarodne mreže, koja samo u Belgiji od prodaje hormona stočarima ostvaruje godišnje promet od oko četiri milijarde franaka

BRISEL, 4. aprila (Tanjug) — U Belgiji je ove nedjelje uhapšeno dvadesetak lica za koje se sumnja da su umiješani u trgovinu hormonima za potrebe tova stoke. Belgijska policija tvrdi da je uspjela da razbije jednu od tri postojeće međunarodne mreže, koja samo u Belgiji od prodaje hormona stočarima ostvaruje godišnje promet od oko četiri milijarde ovdašnjih franaka.

U pitanju su, kako je saopšteno u Briselu, tri kompanije, iz Francuske, Luksemburga i Holandije, koje zapravo dominiraju evropskim tržištem hormona, čija je upotreba u stočarstvu opasna za život potrošača mesa, jer podstiče kancerozna oboljenja i izaziva sterilnost.

Ovo je, do sada, najšira policijska akcija u Belgiji, mada je borba protiv hormonalne ishrane stoke počela prije dvije decenije kao, uostalom, i u

Zajednici u cjelini. Vjerovatno je njen povod ocjena nadležnih organa o opštem korišćenju ove „vještačke hrane“ u belgijskom stočarstvu, prvenstveno iz ekonomskih razloga. Naime, upotreba hormona smanjuje troškove tova za trećinu, a uz to je i sistem premiranja u Evropskoj zajednici tako podešen da stimulise brz odgoj

stoke, a to je praktično jedino moguće njihovom upotrebom.

Hapšenja su izvršena u Briselu, Ganu, Brižu, Luvenu, Halu i u Odenredu, što upućuje na zaključak da je policija krenula u rat protiv hormona na teritoriji cijele Belgije. Na udaru policije se međutim, nisu našli samo stočari i veterinari nego i menadžeri kompanija za trgovinu stočnom hranom, pa i neki funkcioneri nadležnih državnih službi, čijoj ležernosti, a i svjesnom tolerisanju, policija pripisuje veliki dio odgovornosti za proizvodnju „otrovnih šnicli“ u Belgiji.

ČILE

## Zakazani novi protesti

BUENOS AIRES, 4. aprila (Tanjug) — Uprkos opasnom stanju, Čile je sav u znaku protesta zbog zvjerskog ubistva dvojice profesora i jednog slikara koji su prethodno bili otičigled svojih učenika i dan kasnije nađeni izmasakrirani.

Za jedanaesti april zakazan je još jedan protestni dan i ljevičarski „Narodni demokratski pokret“ predložio je i organizo-

vanje generalnog štrajka. „To je legitimni način da se ispolji nezadovoljstvo“ — izjavio je vođa demohrišana Gabriel Valdes na konferenciji za štampu ističući još da „naspram smrti svi

smo spremni da pokažemo svoj otpor i u njegovim najoštrijim oblicima“.

U demonstracijama protiv režima generala Augusta Pinočea, do kojih je došlo prilikom sahrane

NA AUTO—PUTU IZMEĐU KELNA I KOBLENCA

## Iscurila otrovna tečnost

● U bolnicu prebačeno oko dvadeset otrovanih osoba

BON, 4. aprila (Rojter) — Oko dvadeset osoba preneseno je jutros u bolnicu usljed trovanja, pošto je iz jednog kamiona iscurila otrovna tečnost na auto-putu između Kelna i Koblenca.

Kako je saopštila policija, tečnost je duže vremena curila iz kamiona i isparavala prije nego što je šofer to primijetio. Zagađeni dio auto-puta ostaje zatvoren dok se ne odstrani oko 200 litara otrovne materije.

U dva dana to je već drugi slučaj trovanja na njemačkim putevima.

ubijenih, pohapšeno je pedesetak ličnosti javnog i kulturnog života Čilea koje su se solidarizale sa ocem jednog od ubijenih, Parodom, inače jednim od najpoznatijih imena čileanskog pozorišnog života.

Pohapšeni umjetnici pušteni su poslije nekoliko sati iako je nekoliko osoba još zadržano u pritvoru.

HAMBURG

## Požar u luci

HAMBURG, 4. aprila (Rojter) — Jutros rano izbio je veliki požar u hamburskoj luci. Kako je saopštila policija, uzrok požara, koji je zahvatio skladišta čaja, kafe, gume i druge robe u najvećoj zapadnonjemačkoj luci, nije za sada poznat.

Kako se izbjegla veća nesreća, iz luka su uklonjeni brojevi koji se pretpostavlja da mogu nositi eksplozivnu materiju. Nema izvještaja o tome da li je u požaru poginulo neko od radnika.

DVA POŽARA U BIHAČU I OKOLINI

## Brza intervencija vatrogasaca

BIHAČ, 5. aprila — Sinoć su u Bihacu i okolini izbili dva požara. Tek što su pripadnici teritorijalne vatrogasne jedinice lokalizovali požar koji je izbio u čevabdžinici, vlasništvo Hasana Zirića, morali su odmah da intervenišu i u obližnjem selu Kamenici. U Kamenici se zapalila štala i ljetna kuhinja, koje se nalaze pod istim krovom, čiji je vlasnik Husnija Ikić. Vatra je prijetila da zahvati i kuće u neposrednoj blizini, kao i sijena, ali su vatrogasci uspjeli da lokalizuju požar i na taj način spriječe pravu tragediju. Uzroci požara i materijalna šteta još nisu utvrđeni.

D. M.

AMERIČKI NAUČNICI TVRDE

## Povrćem protiv raka

SAND DIEGO, 4. aprila (UPI) — Najnovije oružje u borbi protiv raka je povrće, utvrdili su američki naučnici. Kupus, prokelj i karfiol sadrže supstance koje djeluju protiv raka, ali i predstavljaju zaštitu od štetnog dejstva zračenja i nekih toksičnih materija. Ove supstance, nazvane ditioliti, sastoje se, prije svega, od sumpora i ugljika i nalaze se u velikim količinama u povrću iz porodice kupusa.

Prema rezultatima eksperimenata koji su nedavno vršeni na univerzitetu Džons Hopkins kod životinja kojima su ubrizgavane supstance ditioliti

obuzdavao se razvoj malignih tumora, smanjivala oštećenja izazvana zračenjem i stvarala zaštitu od nekih toksičnih materija, saopštio je vođa projekta dr Džon Buding na seminaru američkog društva za rak.

Istraživanja pokazuju da zaštitna svojstva povrća odmah djeluju kada se unesu u organizam, ali su potrebni dodatni opiti da bi se tačno utvrdilo koje količine kupusa, prokelja i karfiola treba jesti da bi se stvorila dugotrajna zaštita od raka, zračenja i nekih toksičnih materija.

POKLON ETNOGRAFSKOM MUZEJU U BEOGRADU

## Vrijedne nošnje

● Darove, 25 starih etnografskih predmeta sa našeg tla, uručila Francuskinja Rolan Gotren-Gardner

EOGRAD, 4. aprila (Tanjug) — U Etnografskom muzeju u Beogradu danas je održana prigodna svečanost na kojoj je Rolan Gotren-Gardner uručila svoj poklon. To je 25 starih etnografskih predmeta sa našeg tla — dijelova gradske i seoske nošnje, tkanina, vezova i stvari za domaćinstvo.

Rolan Gotren je kćerka nekadašnjeg francuskog konzula u Beogradu Renea Gotrena. Sa porodicom je živjela u Beogradu od 1920. do 1940. godine. To je i vrijeme kada je njen otac sakupio svoju etnografsku kolekciju. Dio te kolekcije, koji je naslijedila, Rolan Gotren odlučila je da pokloni našem muzeju. U kontakt sa muzejem ova Francuskinja, koja živi u Škotskoj, stupila je preko naše ambasade u Londonu i Saveznog zavoda za međunarodnu naučnu, prosvjetno-kulturnu i tehničku saradnju.

VAŠINGTON

## Opasni pesticidi

VAŠINGTON, 4. aprila (AFP) — Američka federalna agencija za očuvanje prirodne sredine donijela je odluku o ograničenju upotrebe jednog herbicida koji sadrži supstancu cijanazin. Odluka je donesena nakon serije eksperimenata u kojima je utvrđeno da postoji mogućnost da cijanazin izaziva oštećenja fetusa. Herbicid o kojem je riječ u Sjedinjenim Američkim Državama se prodaje pod nazivom „bladex“ i koristi se za zaštitu kukuruza.

Američki stručnjaci napominju da, prema njihovim nalazima, herbicid ne može da šteti potrošačima kukuruza prskanog njime, već eventualno samo onim osobama koje su direktno izložene njegovom djelovanju.

ODŠTETA ZA BOPAL

## RAZRJEŠENJE, IPAK, PRED SUDOM

LONDON, 4. aprila (Rojter) — Indija je odbila ponudu američke kompanije „Junion karbajd“ o odšteti žrtvama katastrofe u Bopalu kad je iz fabrike ove kompanije otrovni gas usmrtio najmanje 2.000 osoba. Prema izjavi indijskog premijera Radživa Gandija, koju citira list „Fajnenšel tajms“ ponuda „Junion karbajd“ o odšteti, čime bi se nagodba postigla van suda, bila je „suviše niska“ tako da će američki sudovi ipak riješavati odštetne zahtjeve žrtava tragedije u Bopalu.

BOSANSKA KRUPA

## Zamašne investicije

● Dovršenjem niza proizvodnih objekata omogućiće se zapošljavanje novih radnika, a samo ove godine planira se 650 radnih mjesta

BOSANSKA KRUPA, 4. aprila — Na nedavnoj zajedničkoj sjednici Predsjedništva OV SS i Izvršnog odbora Skupštine opštine u Bosanskoj Krupi bilo je riječi o investicijama koje su u toku uz konstataciju da se ubrza njihov završetak. Tako će za dovršenje modernizacije puta prema Sanskom Mostu dužine 13 kilometara biti uloženo 400 miliona dinara. Znatna finansijska sredstva biće obezbijedena i za izgradnju objekata za snabdije-

vanje grada vodom.

Izgradnjom druge faze „Gošionog“ OUR—a za servisiranje drumskih vozila posao će dobiti 100 novih radnika. Pored toga tu su i ulaganja u dovršenje nove zgrade pošte u Bosanskoj Krupi, a ubrzaće se i dogradnja proizvodnih linija u Tvornici metala RMK u Bosanskoj Krupi. Puštanjem u proizvodnju novih objekata omogućiće se zapošljavanje a samo u toku ove godine planira se zapošljavanje 650 radnika. Intere-

santan je i podatak da je za prva dva mjeseca ove godine posao dobilo 100 pripravnika.

Razmatrana je i situacija u stambenoj oblasti gdje se sredstva za stambenu izgradnju sporo prikupljaju. Data je inicijativa da se 66 miliona dinara koliko je izdvojeno po završnom računu za stambenu izgradnju usmjere za izgradnju novih stanova, a u Samoupravnoj interesnoj zajednici stanovnja ističu da bi to omogućilo izgradnju 40 novih stanova u ovoj godini. Na taj način u znatnoj mjeri ublažili bi se stambeni problemi radnika u ovoj komuni.

B. V.

Izveštaj sa izvlačenja 14. kola srećaka Poslovne zajednice lutrijskih organizacija Jugoslavije, objavljenog 4.4. 1985. godine u Beogradu

Srećka broj	Dinara	Srećka broj	Dinara	Srećka broj	Dinara	Srećka broj	Dinara	Srećka broj	Dinara
0		2		4		6		8	
						76	80	48	100
						536	400	58	80
						7936	600	88	140
						8836	2.000	98	120
						50666	4.000	368	200
		4182	1.000	6294	660	62456	10.000	06668	6.000
		44532	6.000	15374	10.060	81596	4.000	14868	4.000
		062502	30.000	484494	30.060			17858	6.000
								002128	100.000
1		3		5		7		9	
						27	140		
						37	80		
						67	80		
						0137	680		
						0397	800	59	100
31	160					7207	600	79	100
201	200	23	120			8737	880	060229	1.000.000
12431	4.160	078083	30.000			307607	200.000	303539	30.000
54271	8.000	172133	30.000			447687	30.000	419369	30.000
214771	12.000.000	487133	30.000						



JAVNA RASPRAVA O NASTAVNIM PROGRAMIMA

## Promjena radi promjene

● **Nastava se zadržava na manifestacijama u biologiji, nema tu shvatanja savršenstva integracije i evolucije materije, kažu Ljubica Davidović i Branislav Nedović iz banjalučkog Zavoda za unapređenje vaspitno-obrazovnog rada Banjaluka o ponuđenim programima za osnovne i usmjerene škole u Bosni i Hercegovini**

BANJALUKA — 4. aprila — Nacrt nastavnog programa biologije ne nudi kontinuirano izučavanje ove nauke u osnovnoj i školi usmjerenog obrazovanja. Mali fond časova, a nagomilani sadržaji koji ne pružaju shvatanje suštine života, onog o čemu brine ova nauka, ne zadovoljavaju ono što nastavnici žele da prenesu učenicima. O ponuđenim nastavnim dokumentima razgovarali smo sa Ljubicom Davidović, stručnim saradnikom i Branislavom Nedovićem, direktorom banjalučkog Zavoda za unapređenje vaspitno-obrazovnog rada.

— Nastavnici su uglavnom zadovoljni sadašnjim programom i novi bi prihvatili samo kada bi otklonio slabosti postojećem i učinio nešto da biologiju pomjeri s sporednog kolosijeka, na kome je sada

Promjena radi promjene nije racionalna — kaže Ljubica Davidović — posebno kada nije ni proizvod zajedničkog jugoslovenskog jezgra. Isti broj časova je ostao, osim dodavanja jednog u drugom razredu usmjerene škole, a mi smo željno iščekivali promjenu u sedmom razredu osnovne gdje je stvorilo „usko grlo“ u nastavi.

Savjetnici govore da je izborna nastava iz biologije u osnovnim školama divno zamišljena — genetika, nauka budućnosti, ali da se njeno izvođenje dovodi u pitanje iz dva osnovna razloga: nastavu ne slušaju odabrani, nego najčešće slabi učenici, a ni nastavnici nisu dovoljno osposobljeni za ovu oblast biologije. Kada bi se naučrb izborne dao koji čas redovne nastave, znatno bi se popravio položaj ove nauke.

Nastavnici su i nezadovoljni udžbenicima u srednjoj školi, posebno što se stiče utisak da oni nisu proizvod timskog rada, nego svaki autor slijedi samo nit svog „dijela“ nauke. Nedostaje tu i osjećanja za učeničku moć da razumije.

— U našem obrazovnom sistemu nema škole koja bi obrazovala naučni podmladak, za ovu oblast — kaže Branislav Nedović — Škola nije u stanju ni da zainteresuje učenika za suštinu života, te jedine karakteristike koja našu planetu odvajaju od većeg djela univerzuma. Nastava se zadržava na manifestacijama u biologiji, nema tu shvatanja savršenstva integracije i evolucije materije. Ne postoji logična nit od osnovne škole do kraja izučavanja biologije — kao da oni koji prave programe za usmjereno obrazovanje ne znaju što je to učenik ranije naučio. Ne postoji ni horizontalna povezanost s predmetima koja bi osigurala shvatanje kompleksnosti života. On nije ni dosadan, ni jednostavan kako ga škola danas prikazuje.

S. ŠILJEGOVIĆ

IME I ŠKOLA



## PONOVO GIMNAZIJA

BANJALUKA, 4. aprila — Banjalučka Škola za obrazovanje kadrova u oblasti kulture i umjetnosti promijenila je prošle nedjelje, referendumom, nezgrapno ime. Ponovo se zove Gimnazija. U koncepciji usmjerenog obrazovanja u kojoj se u ovoj školi obrazuju učenici u četiri struke: jezičko-prevodilačkoj, prirodno-matematičkoj, likovnoj i prosvjetno-pedagoškoj, nije se ništa izmijenilo.

Gimnazija je nakon prelaska na usmjereno obrazovanje promijenila program, ali ime koje joj je odabrano nije uspjelo da odrazi suštinu nove škole. Vraćanje na staro ime nije samo potvrđivanje svakodnevnih prakse da se ova škola tako zove nego i obol decenijama postojanja cijenjene banjalučke Gimnazije.

I. SEGEČIĆ

AMATERIZAM

## PJESMOM KROZ HALE



Svečanost u Cazinu se teško mogu zamisliti bez RKUD-a „Metalac“

CAZIN, 4. aprila — Za osam godina postojanja Radničko kulturno-umjetničko društvo „Metalac“ iz Tvornice žičanih proizvoda u Cazinu ima čime da se pohvali. Mnogobrojni nastupi u Krajini, u klubovima naših radnika u inostranstvu, na amaterskim smotrama i to da je kroz sekcije prošlo više od stotinu mladih radnika i učenika, svjedoči da cazinski „metalci“ vole i žele da rade.

Posebno su ponosni na prošlu godinu. Osnovali su muzičku sekciju i izvornu pjevačku grupu, a nastup njihovih folklorista je zapažen u Vrnogaču i mnogim kolektivima širom opštine. Tek osnovana muzička sekcija je dobro primljena u

Tuzli, a u Gračanici je Izet Šepić, član „Metalca“, osvojio drugo mjesto na takmičenju amatera-pjevača.

Plan za ovu godinu, koji je nedavno usvojila Skupština Društva, na istoj sjednici na kojoj je dužnost predsjednika povjereničar Živku Beronji, predviđa i osnivanje dramske sekcije. Na novom rukovodstvu je i rješavanje prostornih i materijalnih problema, a u Društvu kažu da im uspjesi omogućavaju da čista obraza traže pomoć. Njihova želja je da što više pjesme i igre unesu u tvorničke hale, pa je svim jasno da će to i biti najčešća mjesta njihovih nastupa.

S. SMAJIĆ

LJUBLJANA

## POKLON FRANCUSKOG VAJARA

LJUBLJANA, 4. aprila (Tanjug) — Prilikom današnjeg otvaranja izložbe u ljubljanskom Kulturnom centru „Cankarjev dom“, poznati francuski vajar Rene Cutel poklonio je jednu od svojih monumentalnih skulptura kliničkom centru u Ljubljani. Poklonjena skulptura nosi naziv „Istarska ptica“.

Cutel je jedan od najpoznatijih savremenih vajara u Francuskoj. Izložbom kompozicija ptica u kamenu, glini i bronzi sada se prvi put predstavlja u Sloveniji, a učestvovao je i na „Forma vivi“ u Portorožu. Izložbu u Ljubljani su zajedno organizovali Francuski kulturni centar „Sarl Node“ iz Ljubljane i „Cankarjev dom“.

U UTORAK, 9. APRILA, U DOMU KULTURE U BANJALUCI

## DOLAZI „LADO“

BANJALUKA, 4. aprila — U velikoj sali Doma kulture povodom Evropske godine muzike ansambl „Lado“ održaće program pod nazivom „Koncert u folklornom stilu“. Program čine pjesme evropskih naroda, Rusa, Ukrajinaca, Čeha, Italijana, Francuza, Engleza, Španjolaca, a neke od pjesama obrađene su u stilu višeglasnog pjevanja, gdje naročito dolazi do izražaja folklorni brus — ton koji članice ansambla posebno njeguju. U programu sudjeluje narodni orkestar, a koncertom dirigira Tomislav Uhlík, muzički rukovodilac „Lada“. Ansambl narodnih plesova i pjesama Hrvatske „Lado“ održaće koncert u utorak, 9. aprila, u 20 sati. J.P.

SKUP SOCIOLOGA

## O PITANJIMA DANAŠNJIJE

PORTOROŽ, 4. aprila (Tanjug) — U Portorožu danas počinje naučno savjetovanje o temi „Sociologija i društvena praksa“. Tokom trodnevnog skupa sociolozi iz svih republika i pokrajina iznijet će teoretske stavove o nizu naših aktualnih društveno-

ekonomskih pitanja. Rasprava će obuhvatiti sociološke poglede na politiku prevladavanja ekonomske krize u Jugoslaviji, probleme realizovanja programa stabilizacije, pitanja zapošljavanja i društvenog razvoja.

SASTANCI

## RAZVOJ NAUČNOG RADA

BRIONI, 4. aprila (Tanjug) — Savjet Saveza samoupravnih interesnih zajednica za naučni rad Jugoslavije sastaje se danas na Brionima i razmotriti više prijedloga komisija Savjeta o pitanjima daljeg razvoja naučnoistraživačkog rada kod nas i međunarodne saradnje u toj oblasti. Posebnu pažnju članovi Savjeta posvetiće pitanjima slobodne razmjene rada naučnoistraživačkih ustanova i problemima koji koče tu djelatnost, zatim regulisanju sistema naučnog informisanja, međunarodnoj naučnoj saradnji i uređivanju naučnih časopisa i publikacija.

## Australijsko čudo

- „Čovjek sa snježne rijeke“ — jedan od filmova iz paketa dobrih proizvoda koji svijetu nudi daleki kontinent
- „2019. poslije pada Njujorka“ — burgija iz Cinecitté

Za one koji prate zbivanja u svjetskom filmu bum australijske kinematografije ne predstavlja iznenađenje. (Naravno, ova konstatacija ne odnosi se na jugoslovenske distributere — oni su, kao i obično, na repu zbivanja) Taj prodor, samo na prvi pogled iznenađan, počeo je prije nekih šest godina. Po izvršnim režiserima, školovanim glumcima, visokoj tehničkoj kvaliteti proizvoda i, nadasve, atraktivnom izboru tema, jasno je da je pomno pripreman i izveden po svim, veoma složenim, pravilima filmskog biznisa.

Organizatori Londonskog filmskog festivala, danas vjerovatno najboljeg u svijetu, i u ovom su slučaju pokazali svoj prefinjeni njuh — potkraj sedamdesetih godina priredili su retrospektivu australijske kinematografije (njima možemo zahvaliti i za „otkriće“ honkonškog, indonezijskog, filipinskog, da ne nabrajam dalje, filma). Kanski meštri povelisu se za njima, a američki filmski ljudi, poslovitično sumnjičavi, reagovali su najsporije, ali i najuspješnije - privlačenjem najznačajnijih australijskih režisera i glumaca u Holivud. Tako smo dobili „Mejd in USA“ filmove Brusa Bersforda, Pitera Vajra, Džordža Milera i Frenka Šepisija. U Jugoslaviji smo, ako me sjećanje ne vara, dosad (ne uzimajući u obzir festivale) mogli

vidjeti deset filmova koje su potpisali autori iz ove zemlje. „Čovjek sa snježne rijeke“ je jedanaesti po redu. (U Banjaluci je, razumljivo, igrao u „Vrbasu“). Ako se zbivanja nastave ovakvim tempom, ovo zaposlavljeno kino će uskoro imati najbolji repertoar.) „Čovjek sa snježne rijeke“ prije svega je priča o uspjehu. Radnja se odvija na dvije ravni, od kojih je jedna samo prividno nadređena drugoj. U prvoj generaciji dva brata (dvostruka uloga Kirka Dagleasa) bore se za naklonost mlade žene. Ona svoj izbor uslovljava sticanjem bogatstva. Jedan od braće dobiva novce na kladionici i time stiče njenu naklonost. Ovu priču saznajemo kroz prisjećanje aktera. Druga generacija, predstavljena kćerkom bogataša i mladićem iz planina, nije opterećena novcem i takav stav ne minovno vodi do sukoba koji mirnim putem ne može biti riješen. Povremeno nam mogu zasmetati krivo postavljene montažni rezovi koji nepotrebno usporavaju ritam. Najveća vrijednost filma jest izvrsna fotografija (Kit Vagstaf), ali se čini da Džordž Miler isuviše često koristi atraktivne pejzaže i slike konja da bi pokrio neke praznine u priči. Djelo svakako nije na nivou najboljih ostvarenja Beresforda, Vajra ili drugog Džordža Milera (režisera „Pobješnjelog Maksa“ i „Drum-

skog ratnika“), što uostalom i nije lako, ali nam, ipak, dostojno pokazuje uspon jedne kinematografije.

Prošli put sam, povodom filma „Bit strit“, pisao o žanrovskim uslovljenostima modernog filma. Tada iznesene teze ove su nedjelje filmom „2019. poslije pada Njujorka“ dobile najbolju potvrdu. Ime filma i plakat upućivali su na remek-djelo Džona Karpentera „Njujork 1997“. Dakle, ovaj užas (društvenim imenom teško ga je nazvati) drska je krađa Karpentera uz kompilacijske natruhe „Blejd ranera“ Ridlija Skota i „Med Meksa“ Džordža Milera — jednom rječju negativna utopija, i doslovno i preneseno. Negativna zbog obilja očaja koju sobom nosi, a utopija jer je ovakav amaterski pokušaj prenošenja Karpenterovih ideja na platno doista utopijski. Sve biva jasnije kada se ustanovi da je ovaj film, u stvari, talijansko-francuska koprodukcija, što će reći burgija proistekla iz Cinecitté — blijeđe talijanske kopije Holivuda. Glavni glumac likom podsjeća na Kerta Rasela (Snejk Plisken iz Karpenterovog filma), zaplet je nevjerovatno sličan (autorske agencije bi mogle imati dosta posla), pojavljuju se i roboti sa ljudskim likom (Ridli Skot), a scena sa auto-trkama neodoljivo podsjeća na Milera. Pri svemu tome, autori nisu pokazali nimalo truda da prodube neke žanrovske karakteristike, ili pak, da se njima poigraju (za to sigurno nisu imali ni snage). Tužan i ružan film.

Davor BEGANOVIĆ

SEDEM FILMSKIH DANA



## SKUPŠTINSKA HRONIKA

SJEDNICA VIJEĆA REPUBLIKA I POKRAJINA SKUPŠTINE SFRJ

## Kredit i za Omarsku

Usvojeni zaključci koji se odnose na interventan otkup šećera i nekoliko zakona o ratifikaciji

BEograd, 4. aprila (Tanjug) — Na današnjoj sjednici vijeća republika i pokrajina Skupštine SFRJ (predsjedavao je Milivoje Stijević) usvojeni su zaključci koji se odnose na interventni otkup šećera proizvođače 1984/85. godine. Time je okončana rasprava o toj temi vodena povodom pitanja delegata Dušana Ilijevića (Vojvodina) u kojoj je istaknuto da se na zalihama nalaze velike količine šećera i da je glavni problem kako riješiti pitanje troškova održanja tog proizvoda na skladištima. Pošto su krediti za „pokrivanje“ zaliha vrlo skupi izvođene su čak i neke računice da bi šećer uprkos velikim rezervama i nižim svjetskim cijenama od domaćih trebalo da poskupi.

U zaključcima vijeća se, na prvom mjestu, ističe da je neophodno da interventnom otkupu šećera, pored savezne direkcije za robne rezerve, pristupe i odgovarajuće republičke, pokrajinske i opštinske institucije, kao i organizacije udruženog rada, jer je neprihvatljivo da cjelokupne rezerve ovog proizvoda opterećuju samo njegove proizvođače.

Vijeće republika i pokrajina, osim toga, ocjenjuje da je cjelishodno da SIV što prije razmotri mogućnost obezbjeđenja povoljnijih kamata za one količine šećera koje se drže na zalihama u robnim rezervama, počev od saveznih do opštinskih. Stav je, takođe, da se u što kraćem roku razmotri i mogućnost subvencioniranja kamata za proizvode koji su u nadležnosti SIV—a.

U nastavku sjednice: Vijeće republika i pokrajina usvojilo je zakon o ratifikaciji međunarodne konvencije o usklađivanju graničnih kontrola robe. Naša zemlja je zainteresovana za ratifikaciju ove konvencije pošto će njena primjena omogućiti da se pošiljke naše robe efikasno isporučuju stranim partnerima, kao i da budu pošteđene nepotrebnog zadržavanja i diskriminator-skih odnosa, a time i šteta i gubitaka. To isto, naravno, važi i za pošiljke iz inostranstva za našu zemlju.

Vijeće je danas usvojilo i zakon o ratifikaciji sporazuma između SFRJ i SSSR o ekonomskoj i tehničkoj saradnji. Do izmjena sporazuma došlo je pošto je ostalo neiskorišćeno još oko 65 miliona obračunskih dolara

sovjetskog kredita. Dogovoreno je da se rok korišćenja kredita produži do 1. januara 1988. Ova sredstva će koristiti Rudnik gvozdene rude „Omarska“, Rudnik olova i cinka „Zletovo“ i „Sasa“, Rudnik olova i cinka „Srebrenica“, Fabrika za proizvodnju teškog betona i Metalurški kombinat Smederevo za rekonstrukciju livnice.

Na današnjoj izuzetno kratkoj sjednici vijeće je usvojilo i Zakon o ratifikaciji usaglašenog zapisnika o konsolidaciji duga SFRJ, zatim Zakon o odlaganju plaćanja dinarske protivvrijednosti po obavezama Federacije prema inostranstvu u 1985; odluku o ukupnom obimu kredita koje Narodna banka Jugoslavije uzima u inostranstvu u 1985. i prijedlog plana rada Vijeća do ljetnog odmora.

## ODBOR ZA EKONOMSKE ODNOSI S INOSTRANSTVOM

## Za uvoz manje „papira“

BEograd, 4. aprila — Procedura oko odobravanja uvoza pojedine opreme biće ubuduće znatno jednostavnija. Sa ovim novinama delegata Odbora Vijeća republika i pokrajina Skupštine SFRJ za ekonomske odnose s inostranstvom danas je upoznala pomoćnik saveznog sekretara za spoljnu trgovinu Dobrica Nikolajević.

Za razliku od dosadašnje obaveze da se za takav uvoz pribavi mišljenje, saglasnost ili potvrda dva - tri savezna organa uprave, ubuduće će biti dovoljan „papir“ jednog ovakvog organa. Jednostavnija procedura će, između ostalog, važiti za uvoz opreme za dovršenje izgradnje objekata i otklanjanje uskih grla u proizvodnji namijenjenoj izvozu, za nabavke opreme u inostranstvu radi zamjene one uništene elementarnim nepogodama ili sličnim situacijama izazvanim višom silom. Nova „pravila“ važe i za uvoz opreme za potrebe naučnoistraživačkog rada, potrebe zdravstva, kod kupovine strane opreme za proizvodnju lijekova i zaštitu na radu kao i neke druge.

## ŠTAFETA MLADOSTI

## Učiti od Bore i Ramiza

LANDOVICA, 4. aprila (Tanjug) — Srdačno pozdravljena od žitelja Mjesne zajednice Brodsane, gdje je noćila, i drugih usputnih mjesta u dragaškoj opštini, Štafeta je jutros nastavila put po SAP Kosovu. Ovaj simbol bratstva i jedinstva i Titovog puta omladine Jugoslavije, mladi su potom pronijeli kraj spomenika narodnih heroja Bore Vukmirovića i Ramiza Sadikua u Landovici. Ispred znamenja ta dva simbola bratstva i jedinstva naroda i narodnosti Kosova, mladi ove pokrajine su i ovom prilikom iskazali spremnost da se bore za očuvanje ideala za koje su zagriženi živote položili Boro i Ramiz.

— Mladi Dakovice preuzeli su Štafetu mladosti od svojih vršnjaka iz Prizrena. Prolazeći kroz špa-

lir pionira, omladine i radnih ljudi Štafeta mladosti se prvo zadržala među radnicima OUR „Virdžinija“, PIK-a „Reniku“, potom među učenicima Osnovne škole „Mazlom Krupska“ i studentima Više pedagoške škole „Bajram Curi“.

Mlada radnica Drita Kerleši, član Pokrajinskog komiteta SK, donijela je Štafetu na svečanu binu u centru grada.

Štafetu je primio predsjednik ISSO Dakovice Elmir Tarani, koji je potom pozdravio više hiljada okupljenih građana. Štafeta mladosti je potom boravila među radnicima najveće radne organizacije Dakovice UTI „Emin Duraku“, a zatim je nastavila put prema Dečanima, Peći, Istoku, Glini, Mališevi i Orahovcu, gdje je prenoćila.

## KOMEMORACIJA NARODNOM HEROJU SPASOJU MIČIĆU

## Titovo priznanje svjedoči

SARAJEVO, 4. aprila (Tanjug) — Koliko je drug Spaso bio hrabar borac i komandant i koliko je svojom hrabrošću doprinio oslobodjenju naše zemlje najbolje potvrđuje to da mu je drug Tito odao posebna priznanja i zahvalnost za zasluge i časno izvršene dužnosti prema revoluciji i velikoj bici na Sutjesci i za uspješno rukovođenje jedinica Jugoslovske narodne armije. To je istakao član Predsjedništva SR BiH Ivica Blažević govoreći danas na komemorativnoj sjednici organa i organizacija ove republike u Sarajevu, povodom smrti narodnog heroja Jugoslavije, nosioca partizanske spomenice 1941. i člana Šavjeta Republike Spasoja Mičića, koji je preključe preminuo u Beogradu.

## SASTANAK U PREDSEDNIŠTVU CK SKJ

## ZAKLJUČKE U ŽIVOT

● Ako se ističe da poslije Šesnaeste sjednice ništa ne može ostati kao što je bilo, onda se to u punoj mjeri odnosi na novinske kolektive

BEograd, 4. aprila (Tanjug) — Poslije 16. sjednice Centralnog komiteta SKJ od sredstava javnog informisanja ne bi se moglo više zahtijevati nego da ostanu na nivou opštepartijske rasprave povodom prijedloga Zaključaka 13. sjednice. U tih proteklih osam mjeseci štampa u najširem smislu riječi bila je najbliža ostvarivanju svoje društvene uloge. Međutim, sada kada te Zaključke treba provoditi u život sredstva informisanja posustaju i prave prazan hod — rečeno je na današnjem sastanku u Predsjedništvu CK SKJ.

U današnjem razgovoru, kojim je predsjedavao član Predsjedništva CK SKJ Dragoslav Marković, učestvovali su izvršni sekretari i članovi Predsjedništva centralnih i

pokrajinskih komiteta zaduženi za informativno-propagandnu djelatnost i direktori i glavni urednici listova čiji su osnivači organi Federacije.

Naravno, rekao je u uvodnom izlaganju izvršni sekretar Predsjedništva CK SKJ Marko Lolić, oživotvorenje usvojenih Zaključaka ne može biti samo stvar novinara, ali je činjenica da oni mogu odigrati izvanrednu mobilizatorsku ulogu. To podrazumijeva, nastavio je i drugačiji rad osnovnih partijskih organizacija, samoupravnih organa, izdavačkih savjeta u novinskim kućama. Jer, ako ističemo da poslije 16. sjednice ništa ne može ostati kao što je bilo, onda se to u punoj mjeri odnosi i na novinske kolektive.

## POMOĆ JUGOSLAVIJE GLADNIMA U AFRICI

## Svesrdna podrška akciji

● Do sada je najaktivnija u akciji prikupljanja pomoći bila organizacija Crvenog krsta, a u narednom periodu očekuje se da se više uključi i Privredna komora Jugoslavije

BEograd, 4. aprila (Tanjug) — Akcija prikupljanja pomoći gladi ugroženom stanovništvu Afrike dobija sve šire razmjere u našoj zemlji. Odziv građana u svim sredinama da svojim prilozima doprinesu ublažavanju posljedica gladi, koja ugrožava milione stanovnika Afrike, veoma je dobar. Najaktivnija do sada u prikupljanju pomoći bila je organizacija Crvenog krsta Jugoslavije uz pomoć ostalih društvenih i društveno-političkih organizacija, a očekuje se da će se u na-

rednom periodu u prikupljanje i slanje pomoći više uključiti Privredna komora Jugoslavije. To je rečeno danas na sastanku akcione grupe Savezne konferencije SSRNJ za pomoć zemljama Afrike i narodu ugroženom gladi na kojoj je posebno istaknuto da pored hitne humanitarne pomoći saveza o ostvarivanju političke saveza o ostvarivanju političke pomoći ugroženom gladi na svojoj strani. Najaktivnija do sada u prikupljanju pomoći bila je organizacija Crvenog krsta Jugoslavije uz pomoć ostalih društvenih i društveno-političkih organizacija, a očekuje se da će se u na-

rednom periodu u prikupljanje i slanje pomoći više uključiti Privredna komora Jugoslavije. To je rečeno danas na sastanku akcione grupe Savezne konferencije SSRNJ za pomoć zemljama Afrike i narodu ugroženom gladi na kojoj je posebno istaknuto da pored hitne humanitarne pomoći saveza o ostvarivanju političke saveza o ostvarivanju političke pomoći ugroženom gladi na svojoj strani. Najaktivnija do sada u prikupljanju pomoći bila je organizacija Crvenog krsta Jugoslavije uz pomoć ostalih društvenih i društveno-političkih organizacija, a očekuje se da će se u na-

STUDENTI POLOŽILI CVIJEĆE NA GROB DRUGA TITA — Povodom četvrtog aprila, Dana studenata, delegacija Koordinacionog odbora susreta studentskih centara i domova Jugoslavije „Bratstvo i jedinstvo“, posjetila je danas Memorijalni centar „Josip Broz Tito“ i položila cvijeće na grob druga Tita.

OTPUTOVALA DELEGACIJA SKJ U PEKING — U okviru programa saradnje SKJ i KP Kine, u Peking je otputovala studentska delegacija SKJ na čelu sa članom CK SKJ i predsjednikom Predsjedništva SR Srbije Dušanom Čkrebićem. U delegaciji se nalazi i član CK SKJ Fatima Midžić.

DOPUTOVAO KADUMI — Na poziv saveznog sekretara za inostrane poslove Raifa Dizdarevića u radnu posjetu Jugoslaviji doputovao je šef Političkog odjeljenja PLO Faruk Kadumi.

SUSRET SOCIOLOGA JUGOSLAVIJE — Više desetina sociologa iz svih republika i pokrajina sastalo se na svom tradicionalnom radnom susretu, koji je počeo u Portorožu. Tokom trodnevnog skupa sociolozi će u okviru tema: „Sociološki vidici razvoja“ i „Sociologija, ideologija i društvena praksa“ iznijeti teoretske stavove i spoznaje o nizu naših aktuelnih društvenih i socio-ekonomskih pitanja.

SKUP LOGORAŠA IZ NORVEŠKE — Sekcija interniraca iz koncentracijskih logora u Norveškoj zamolila nas je da objavimo sljedeće saopštenje:

Povodom 40-godišnjice pobjede i oslobođenja zemlje sekcija interniraca iz koncentracijskih logora u Norveškoj održaće 11. aprila skupštinu. Ovaj skup bivših logoraša održaće se u prostorijama SUBNOR-a Beograda, na Trgu bratstva i jedinstva 9, u 18. sati.

DELEGACIJA SAVEZA INŽENJERA I TEHNIČARA JUGOSLAVIJE ZAVRŠILA POSJETU BUGARSKOJ — Delegacija Saveza inženjera i tehničara Jugoslavije, koju je predvodio predsjednik Jon Srbovan, završila je posjetu Bugarskoj i otputovala u Beograd. Jon Srbovan i članovi delegacije razgovarali su u Sofiji o budućoj saradnji sa odgovarajućim bugarskim savezom.

ORDEN IGUMANIJI MANASTIRA LJUBOSTINJA — U manastiru Ljubostinja igumaniji Varvari uručen je Orden zasluga za narod sa srebrnim zracima. Ovo visoko priznanje, koje je ukazom Predsjedništva SFRJ starješina Ljubostinje dobila za mnogobrojne zasluge u pomaganju obnovi i održavanju manastira, igumaniji Varvari je uručio predsjednik Komisije za odnose sa vjerskim zajednicama Izvršnog vijeća SR Srbije Živorim Stanković.

## TRAGOM STATISTIČKIH PODATAKA

## Izvoz traži „injekciju“

● U prvom ovogodišnjem tromjesečju, u odnosu na isti prošlogodišnji period, plasman robe na strano tržište opao za šest procenata

BEograd, 4. aprila — Jugoslovenski izvoz je u martu bio u padu za tri procenta, a u čitavom prvom tromjesečju za šest procenata, u odnosu na iste lanjske periode. Njegova vrijednost je na kraju marta bila 385 milijardi 919 miliona dinara. Sudeći po privremenim podacima Saveznog zavoda za statistiku, izvoz se još nije „oporavio“ od posustajanja s početka godine, koje je mjereno procentima iznosilo 12 odsto.

Uvoz je, međutim, za tri mjeseca povećan šest procenata, dostigavši 484 milijardi 989 miliona dinara. Ova stopa odgovara planiranom rastu uvoza u ovoj godini. Pad jugoslovenskih isporuka konvertibilnim tržištima je nastavljen, pa od početka godine do kraja marta iznosi ukupno 10 odsto. Na klirinško područje isporuke su, međutim, povećane i to u martu za sedam a u čitavom tromjesečju — za tri odsto.

## SJEDNICA PREDSEDNIŠTVA SAVEZNE KONFERENCIJE SSRNJ

## Preciznije o iseljavanju

BEograd, 4. aprila — Na sjednici Savezne konferencije SSRNJ koja će se održati krajem marta, neophodno je kritički i samokritički ocijeniti djelovanje Socijalističkog saveza o ostvarivanju političke platforme o Kosovu. Ovaj zadatak ne bi trebalo odgađati, bez obzira što se političko-bezbjednosna situacija u ovoj pokrajini poboljšava, rečeno je na današnjoj sjednici Predsjedništva Savezne konferencije SSRNJ — izvještava Tanjug.

Nije bila namjera da se već danas na sjednici Predsjedništva otvara šira rasprava o stanju na Kosovu, jer će to biti urađeno u maju na sjednici Savezne konferencije, ali je ona očito neizbježna kada je ova tema na dnevnom redu. Više članova predsjedništva je, primijetilo da bi se u materijalima koji su pripremljeni za sjednicu Savezne konferencije morale naći preciznije ocjene o najvećem kosovskom problemu — iseljavanju nealbanskog življa iz ove pokrajine. Isto tako i zadaci o daljem djelovanju Socijalističkog Saveza, koji će se utvrditi na sjednici Savezne konferencije, moraju biti konkretniji, sažetiji i jasniji, rečeno je na sjednici Predsjedništva.

## SJEDNICA SAVEZA ZA NAUČNOISTRAŽIVAČKU DJELATNOST JUGOSLAVIJE

## Zatvaranje usporava nauku

Izneseni mnogi kritički stavovi o slobodnoj razmjeni rada, regulisanju sistema naučnog informisanja i uređivanju naučnih publikacija i časopisa

BRIONI, 4. aprila — Savjet Saveza samoupravnih interesnih zajednica za naučni rad Jugoslavije sastao se danas na Brionima. U uvodnom radu razmotriće niz aktuelnih pitanja daljeg razvoja naučno-istraživačke djelatnosti i oživljavanja aktivnosti u oblasti nauke kod nas. U današnjim raspravama članovi savjeta iznijeli su mnoge kritičke stavove o slobodnoj razmjeni rada naučnoistraživačkih ustanova, regulisanja sistema naučnog informisanja i uređivanju naučnih publikacija i časopisa. Posebno je istaknuto da u ovim značajnim cjelinama naučnoistraživačke djelatnosti i dalje uporno ostajemo dosljedni sopstvenoj zatvorenosti, neusklađenosti većine istraživačkih projekata i neorganizovanom rješavanju problema. To se izrazilo negativno odražava na naš naučni rad i privredu u cjelini i u više oblasti nas ostavlja daleko iza razvijenog svijeta.



## NOVI OBLICI SARADNJE

● **Šef delegacije Svekineske skupštine Geng Biao izjavio da Kina visoko cijeni nezavisnu, samostalnu i nesvrstanu politiku Jugoslavije, po čemu je naša zemlja stekla veliki ugled u svijetu**

BEOGRAD, 3. aprila (Tanjug) — Delegacije Skupštine Jugoslavije i Stalnog komiteta Svekineske skupštine vodile su danas prije podne u Beogradu zvanične razgovore. Delegacije su predvodili potpredsjednik Skupštine Jugoslavije Nuša Kerševan i potpredsjednik Stalnog komiteta svekineske skupštine Geng Biao.

Šef delegacije Svekineske skupštine izrazio je zadovoljstvo zbog posjete i zahvalnost na toplom gostoprimstvu koje je delegaciji ukazano u Jugoslaviji. Odnose između dviju zemalja on je ocijenio kao bliske i prijateljske. Geng Biao je izjavio da Kina visoko cijeni nezavisnu, samostalnu i nesvrstanu politiku Jugoslavije i daje zahvaljujući takvoj politici Jugoslavija stekla veliki ugled, postigla značajne uspjehe i dala značajan doprinos očuvanju mira u svijetu. On je, takođe, naglasio da će delegacija Svekineske skupštine nastojati da se upozna s jugoslovenskim iskustvima u unutrašnjem razvoju.

Šef kineske delegacije opširno je informisao domaćine o unutrašnjoj političkom razvoju Kine i funkcionisanju političkog i društveno-ekonomskog sistema.

Potpredsjednik Svekineske skupštine govorio je i o spoljnoj politici svoje zemlje, zadržavajući se posebno na odnosima sa SAD i Sovjetskim Savezom.

Šef kineske parlamentarne delegacije je naglasio da Kina želi dobre odnose i sa SAD i sa SSSR kao i sa istočno-evropskim socijalističkim zemljama. Međutim, kako je rekao Kina neće ulaziti ni u kakve savezne niti se uklapati u strategijske planove jedne ili druge strane, već će voditi nezavisnu politiku u skla-

du sa svojim nacionalnim interesima.

Potpredsjednik Skupštine Jugoslavije Nuša Kerševan naglasila je da je posjeta kineske delegacije Jugoslaviji izraz razvijenih prijateljskih i svestranih odnosa između dviju zemalja. Ona je izrazila uvjerenje da će ova posjeta predstavljati nov doprinos proširenju i produbljivanju saradnje i daljeg uzajamnog upoznavanja i razumijevanja.

Tokom razgovora je ocijenjeno da dvije zemlje imaju u mnogim međunarodnim pitanjima slične ili identične poglede, što omogućava da se još više razvije uzajamna saradnja na osnovu obostranog razumijevanja i na međunarodnom planu.

Nuša Kerševan je posebno podvukla da se Jugoslavija u međunarodnim odnosima zalaže za poštovanje nezavisnosti, slobode, ravnopravnosti, teritorijalnog integriteta i nemiješanja u unutrašnje stvari, što je veoma slično principima miroljubive koegzistencije, odnosno politikom koju vodi NR Kina.

Obostrano je izraženo zadovoljstvo što se bilateralni odnosi dviju zemalja povoljno razvijaju na principima koji su zajednički formulisani prilikom posjete predsjednika Tita Kini 1977. godine. Obje strane izrazile su želju da se ti odnosi u svim oblastima dalje proširuju i obogaćuju novim formama.

Prije današnjih razgovora delegacija Svekineske skupštine narodnih predstavnika posjetila je Memorijalni centar „Josip Broz Tito“ i položila vijenac na grob predsjednika Tita.

## Optužbe i kontraoptužbe

● **Amerikanci posebno ističu da SSSR nastavlja da učvršćuje svoje pozicije na Dalekom istoku i jugoistočnoj Aziji i da se sve više orijentiše na vojno prisustvo u „trećem svijetu“**

BEOGRAD, 4. aprila (Tanjug) — Četvrto, naravno obnovljeno, izdanje studije Pentagona „Sovjetska vojna moć“, kao i prva tri i sovjetske kontra-verzije o američkoj vojnoj sili, poslužilo je kao povod za nove međusobne optužbe SSSR i SAD. Novo u novoj američkoj verziji sovjetske vojne moći je da SSSR nastavlja da učvršćuje svoje pozicije na Dalekom istoku i, posebno, u jugoistočnoj Aziji. Pentagon sada otkriva da Sovjetski Savez ubrzano modernizuje i dograđuje bivšu američku bazu Ran Bej u Vijetnamu i previda da će to biti „jedna od najvećih vojno-pomorskih baza na svijetu“.

Moskva je brzo reagovala na američku sliku njene vojne moći i najnovije izdanje studije Pentagona ocijenila kao „proizvod mašte lišen svakog naučnog sadržaja“. Sovjetski vojni stručnjaci, u tri uzastopna komentara novinske agencije TASS u jednom danu, odbacili su i američke tvrdnje da SSSR, već sada, uveliko radi na izgradnji sopstvenog antiraketnog sistema, koji je sličan američkoj verziji istraživačkog programa nazvanog „zvjezdani ratovi“. U komentarima se tvrdi da su podaci koje iznosi Pentagon „zasnovani na dezinformacijama“.

### NOVE RAKETE?

Amerikanci tvrde takođe da Sovjetski Savez stalno jača svoju vojnu moć i da u mnogome prevazilazi SAD. Navodi se da će nove „rutinske maršrute“ sovjetskih strateških bombardera, brodova i patrolnih aviona ubuduće dosezati daleko izvan sadašnje granice do kojih dopiru avioni stacionirani u dalekoistočnim bazama ili brodovi u Južnom kineskom moru. Prema verziji Pentagona, Sovjeti će moći da nadgledaju čitavu jugoistočnu Aziju i prostor istočno

od američkog ostrva Guam, sve do Mikronezije.

Drugi novi zaključak američke studije je da se Sovjetski Savez sve više orijentiše na „vojno prisustvo u trećem svijetu“, odnosno na prodiranje u zemlje u kojima već ima strateške pozicije - baze ili pravo korišćenja baza za određene usluge. Studija kaže da se u poređenju sa 1965. učestvovalo broj sovjetskih vojnih posmatrača u 30 zemalja u kojima sada ima približno 24 hiljade vojnih stručnjaka.

Među takve zemlje - prema studiji Pentagona - spadaju Sirija, Libija, Kuba, Nikaragva, Vijetnam, Avganistan, Irak, Sejšeli i Etiopija.

Američka Studija tvrdi da SSSR priprema uvođenje u svoj sistem i dvije nove međukontinentalne rakete SS-X-24, sa deset bojevih glava, koja će u stratiške snage biti uključena iduće godine, i nešto manju SS-X-25 sa jednom nuklearnom glavom, koja je, navodno, već isprobana i u raketni arsenal će biti uključena već ove godine.

### SIROK AMERIČKI OBRUČ

Sovjetski Savez, naprotiv, dokazuje da je u okruženju američkih nuklearnih snaga i, posebno, vojnih baza opremljenih najsavremenijim naoružanjem. U odgovoru na jednu sličnu američku studiju prije godinu i po dana, glavno-komandujući sovjetske ratne mornarice i zamjenik ministra odbrane Sergej Gorškov naveo je da se obruč vojnih baza SAD oko SSSR na Zapadu proteže preko Norveške, Islanda, Britanije, Zapadne Njemačke, Španije, Italije, Grčke, Turske i Izraela. O istoku obuhvata Japan, Južnu Koreju, Okinavu, Filipine i Tajland, a na jugu Australiju, Južnu Afriku, ostrvo

Dijego Garsija i Versijski zaliv. Moskva takođe optužuje Sjedinjene Američke Države da su vojno prisutne u svim dijelovima svijeta, i u regionima veoma udaljenim od njihovih granica, upravo da bi obezbijedile pozicije za „najefikasnije nuklearne udare“ protiv SSSR i njegovih saveznika.

Nova američka studija i izuzetno hitan odgovor SSSR ponovo potvrđuju da ne prestaje verbalni rat dviju velesila, kao ni njihovo međusobno optuživanje da „ona druga“ teži da ostvari vojnu nadmoć.

### ANTIFAŠISTI KRITIKUJU BON

## Miting protesta i opomene

● **Rečeno da vladina strpljivost i tolerantnost prema tradicionalnim susretima pripadnika nekadašnjih esesovskih jedinica predstavlja najveću opasnost za demokratske odnose u SR Njemačkoj**

BON, 4. aprila — Međunarodna antifašistička organizacija oštro je osudila držanje bonse vlade prema takozvanim tradicionalnim susretima pripadnika nekadašnjih esesovskih jedinica. Potpredsjednik organizacije Hans Jenes je na konferenciji za štampu rekao da vladina strpljivost i tolerantnost prema tim susretima predstavnika „najveću opasnost za demokratske odnose u SR Njemačkoj“ — javlja Tanjug.

Međunarodna antifašistička organizacija, koju sačinjava više od preko stotinu nacionalnih i internacionalnih udruženja, održava sutra u Dortmundu „miting protesta i opomene“. Očekuju se delegacije sa Zapada i sa Istoka, uključujući predstavnike ratom najopustošenijih gradova i preživjele mučenike koncentracionih logora.

Posebno oštre i masovne proteste ovdje je izazvao susret bivših esesovaca, koji će se održati početkom maja u bavarskom gradiću Neselvang. Proteste je, takođe, izazvalo okupljanje nacista u Austriji, naročito majski susret pripadnika „Princa Eugena“, esesovske divizije koja je ratnih godina u crno zavila velike dijelove Jugoslavije.

### NEZAPOSLENOST U SR NJEMAČKOJ

## Pad koji ne ohrabruje

● **Prema zvaničnim podacima u ovoj zapadnoevropskoj zemlji u martu je bilo oko 2,4 miliona nezaposlenih**

NIRNBERG, 4. aprila (UPI) - Broj nezaposlenih u SR Njemačkoj opao je u prošlom mjesecu na 2,5 miliona, ali je i dalje veći nego u prethodnoj godini. Ovo je saopštila zapadnonjemačka agencija za rad sa sjedištem u Nirnbergu.

Prema podacima te agencije, u martu je u SR Njemačkoj bilo oko 2.400.000 nezaposlenih. Stopa nezaposlenosti pala je prošlog mjeseca sa 10,5 koliko je iznosio posljednji rekord zabilježen u februaru, na 10 procenata.

Statistike pokazuju da je koncentracija nezaposlenog stanovništva najveća na sjeveru zemlje u regionu poznatom po razvoju teške industrije.

U južnim dijelovima SR Njemačke stopa nezaposlenosti je ispod deset odsto, dok je na sjeveru oko 13,4 odsto.

### PRIJETI LI KRIZA FRANCUŠKOJ SOCIJALISTIČKOJ VLADI?

## Ostavka Mišela Rokara

PARIZ, 4. aprila — Francuski ministar poljoprivrede Mišel Rokar, kako javlja Tanjug, iznenada je noćas podnio ostavku, što bi moglo da bude uzrok ozbiljne političke krize francuske socijalističke vlade. Istaknuti prvak Socijalističke partije odlučio se, po svoj prilici, na taj spektakularni korak nakon odluke predsjednika Miterana i socijalističke vlade da zamijeni sadašnji većinski sistem glasanja za francuski parlament takozvanim proporcionalnim modelom.

### SA I OKO IRANSKO—IRAČKOG RATIŠTA

## Novi napad na Teheran

● **Nakon dvodnevog zatišja Iran je najavio da će uzvratiti na svaki budući irački napad**

BAGDAD, 4. aprila (Tanjug) — Irački ratni avioni su noćas u 22 časa po lokalnom vremenu bombardovali Teheran, saopšteno je u Bagdadu.

Predstavnik iračke armije je za ovaj napad, deveti od 12. marta na iransku prijestonicu, rekao da je bio „razarajući“. Prema njegovim riječima, svi irački lovci su se nakon akcije „bezbjedno“ vratili u baze.

Irak je prethodno upozorio da će od sutra poslije 11 časova po lokalnom vremenu raketama „zemlja-zemlja“ lući iranske gradove.

Nakon dvodnevog zatišja, Teheran je najavio da će uzvratiti na svaki budući irački napad. Štab ratnih informacija Irana saopštio je jutros da od drugog aprila nije izvršen nijedan napad na iračke gradove. Međutim, irački avioni su sinoć nadlijetali više iranskih gradova, među kojima i Teheran, tvrdi iranski štab.

Prenoseći ovo saopštenje Radio-Teheran javlja da će Iran odgovoriti na svaki budući irački napad. Ova opomena najvjerovatnije se odnosi na iračku prijetnju da će dalekometnim projektilima gađati gradove u Iranu.

### POSJETE

## Čaušesku putuje u Kanadu

BUKUREŠT, 4. aprila — Rumunski predsjednik Nikolae Čaušesku posjetio je Kanadu u drugoj polovini aprila, zvanično je saopšteno u Bukureštu.

Rumunski predsjednik posjetio je Kanadu na poziv generalnog guvernera Kanade Zana Soma premijera Brajana Malrunija.

### DAKAR

Gvineja godinu dana poslije udara

### OD DOPISNIKA TANJUGA

## Suočavanje sa neizbježnim

● **Pripreme za zaokret u privredi ● Izraelci nude vojnu pomoć ● Pitanje je kako će reagovati arapski svijet**

DAKAR, 4. aprila - Navršilo se godinu dana otkako su pukovnici Lansana Konte i Dijara Traora, na čelu „Vojnog komiteta nacionalnog oporavka“ (CMRN), preuzeli vlast u Gvineji - nedjelju dana poslije smrti prvog lidera i osnivača Seku Turea. Dolazak na vlast vojnika u ovoj zapadnoafričkoj zemlji posljedica je - kako je tada rečeno - bespoštredne borbe za vlast koja je buknuła poslije smrti „velikog Silija“ - kako je nazivan Seku Ture.

Da bi prekinuli takvo stanje stvari, vojnici su preuzeli vlast, oslobodili sve političke zatvorenike, a u zatvor u Kindiji oko 150 km od Konakrija, smjestili sve rukovodioce u vrijeme vlade Seku Turea. Bili su to trenutni opšte nacionalne euforije, u kojoj je zvučao prilično usamljeno glas predsjednika republike pukovnika Lansane Kontea koji je upozoravao da vojne vlasti i narod očekuju teški zadaci i trenuci u izvlačenju zemlje iz opšte

privredne zaostalosti.

Danas, godinu dana kasnije, Konteova upozorenja su aktuelnija no ikada.

### NEUMITNI MMF

Gvinejci danas veoma rado i opširno pričaju o svojim problemima, kritikuju sve i svakoga i uživaju sva građanska prava. Međutim, ekonomska situacija se nije promijenila ni za korak nabolje. Ima čak mišljenja da je u nekim aspektima i gora no što je bila. Prvobitne nade da će stalni kapital i stručnjaci jurnuti u Gvineju i za tili čas pretvoriti zemlju u prosperitetnu i naprednu - nisu se ostvarile. Sa trećinom svjetskih rezervi boksita, ogromnim nalazištima gvožđa, vodom i suncem u izobilju, što je preduslov uspješne poljoprivrede zatim zlato, dijamanti, možda i nafta, predstavljaju činjenicu broj jedan. Ali, činjenica je i da strani investitori - pri čemu se prije svega misli na razvijene zapadne zemlje -

očekuju da Gvineja prvo riješi unutrašnje probleme pa da potom dođu i uložie novac i znanje u ekonomiju.

Uslovi koje je Gvineji postavio neizbježni Međunarodni monetarni fond manje-više su isti kao i svuda: Devalvacija nacionalne valute, silija, zatvaranje i privatizacija najvećeg dijela nacionalnih preduzeća i otpuštanje gotovo polovine državnih službenika, ukidanje subvencija za osnovne prehrambene proizvode šećer, ulje i pirinač.

Protekla godina, po ocjeni posmatrača, prošla je u pripremanju terena za ono što je neizbježno.

### TRAGANJE ZA REFORMOM

Istovremeno je objavljeno da će jedna američka kompanija početi da eksploatiše zlato i da bi Gvineja uskoro mogla da postane šesti svjetski proizvođač zlata.

Lansirana je i vijest koja je izazvala nemalo iznenađenje u Africi. Predsjednik Lansana Konte je najavio mogućnost privredne saradnje sa Izraelom. On je potvrdio

da u Konakriju, trenutno, boravi grupa izraelskih privrednih ekspedera, koja ispituje mogućnost povećanja razmene dviju zemalja.

Priznajući da je Izrael nudio Gvineji „vojnu saradnju“, Lansana Konte je izjavio da njegova zemlja za to „nije zainteresovana“ i dodao da „ne vidi razloga za uznemiravanja u arapskom svijetu“ odnosno da arapske zemlje ne mogu obavustavi pomoć Gvineji zbog prisustva nekolicke Izraelaca“.

On još ističe da „Arapi znaju da ih mi politički podržavamo“, a Izrael „zna da mi podržavamo PLO“. Ostaje otvoreno pitanje kako će se ponijeti arapski svijet koji je od 1973. do 1980. godine pomogao Gvineju sa 600 miliona dolara.

U međuvremenu, po priznanju samog Kontea, Sili će biti devalviran, kao još jedan, korak ka ozdravljenju nacionalne ekonomije. Brzina kojom će Gvineja koračati ka izlasku iz krize zavisiće i od opšte političke klime, koja je, ukupno gledano, još povoljna. Pitanje je, međutim, šta prihvatiti od neizbježnih reformi privrednog sistema.

Radomir DIKLIC



INOVIATORSTVO U „JELŠINGRAOVIM“ TVORNICAMA  
MAŠINOGRADNJE

# NEDOVOLJNI PODSTICAJI

Uštede ostvarene u prošloj godini po osnovu inovacija procijenjene su na 23,5 miliona dinara, a autori od toga u vidu naknade dobili samo 2,06 posto

Zabrinjavajuće je djelovao podatak kada je, baš negdje u ovo vrijeme prošle godine, utvrđeno da je u 1983. godini u „Jelšingradovom“ Aktivu pronalazača, inovatora i racionalizatora procent naknada inovatorima iznosio svega 4,5 posto od ukupnih ušteda. S pravom se postavljalo pitanje u kojoj mjeri će ovakav način nagradivanja poticajno djelovati na inovatore da svojim inovacijama daju puni doprinos stabilizacijom kretanja. Stoga je postavljen i osnovni zadatak — da se u prvom redu riješi pitanje usklađivanja samoupravnih akata sa Zakonom o patentima i tehničkim unapređenjima na koji način bi bile riješene mnoge dileme.

Ovih dana je isteklo još jedna godina rada petnaest godina od osnivanja. Aktiv sada ima više od 380 članova, prijavljeno je oko 320 inovacija, ukupno priznate uštede iznose 62,5 miliona dinara. Neophodno je pomenuti, da na poslovima usklađivanja Pravidnika o inovacijama sa Zakonom još nije ništa urađeno.

Sada su na vidjelo izašli i novi zapanjujući rezultati. Naknade koje su dodijeljene u prošloj godini inovatorima još više su reducirane iznose 2,06 posto. Simbolično i van

svih kriterija, manje nego što predviđa stari Pravilnik o inovacijama, koji se još primjenjuje. Ovdje kao da se ne čuju napori koje društvo poduzima na afirmaciji i boljem vrednovanju inventivnog stvaralaštva. Koliko inovatori u ovoj sredini nalaze na osporavanja i nerazumijevanja najbolje pokazuje još jedan podatak. U stvari, radi se o prijedlogu koji je usvojio Zbor radnika da se pola godine radnog staža tretira koliko i patent kada je u pitanju bodovanje za dodjelu stana.

Mora se reći da je Aktiv, i te kako, radio na popularizaciji inovatorstva, oformljene su sekcije Aktiva u nekim organizacionim cjelinama, „Jelšingrada“ i preduzeto niz akcija. Koliko je to bilo uspješno, govore rezultati, ali je sasvim izvjesno da je stvorena čudna klima u kojoj nepovoljni vjetрови nose inventivni rad u stranu.

Bilo je pokušaja da se formira služba za inovacije, na koji način bi se ažurnije vodio postupak prijave i usvajanja inovacija i inovatorima pružala stručna pomoć. Međutim, ni ovaj prijedlog nije naišao na podršku.

Tvornice mašingradnje su plodan teren na kome se može riješiti i primijeniti

mnogstvo inovacija kojima se vrši zamjena uvoznih komponenti, potpuni koriste raspoloživi kapaciteti, pojeftinjuje proizvodnja, ili uvođenjem vlastitih konstruktivnih i tehnoloških rješenja postepeno otklanja zavisnost od uvoznih licencija. Baš zbog toga inovatorstvu ovdje treba dati poseban tretman i odgovarajućim vrednovanjem i nagradivanjem podsticati svakog radnika za nova i bolja rješenja.

Samo u prošloj godini prijavljeno je više od 60 inovacija od kojih je 8 prihvaćeno, četiri odbijene, dok ih je 15 zaštićeno kao ideje. Ostvarene uštede po osnovu prihvaćenih inovacija procijenjene su na 23,5 miliona dinara, a autorima je dodijeljeno oko 487.600 dinara.

Klima za razmah inovatorstva u „Jelšingradu“ još nije sazrela i može se otvoreno reći da je kod većine radnika prisutna zavist i neshvatanje značaja inventivnog rada. Zbog toga se ne cijene rezultati koje postižu inovatori, a naknade koje autori dobiju imaju nesagledive dimenzije u očima mnogih.

Baš zato i dalje ostaju otvorena pitanja: kako u ovakvoj klimi razmahnuti inovatorstvo, kako podstaci interes svakog radnika za nova bolja, produktivnija i jeftinija rješenja.

J. KEZIĆ

SVE VRIJEDNIJI REZULTATI GORANA



Gorani u akciji: u ovoj godini biće pošumljeno više goleti nego lani

# ZASAĐENO 300.000 ČETINARA

Oko 1.000 gorana banjalučkih srednjih i osnovnih škola tokom prošle godine postigli su veoma zapažene rezultate u akcijama pošumljavanja goleti, kada su zasađili 300 hiljada sadnica četinarara

Početkom ove sedmice održana je smotra brigada Saveza gorana u krugu Poljoprivredno tehničkog školskog centra Banjaluka. Šest goranskih brigada prije smotre uklonilo je sve vrste plakata koje nije dozvoljeno isticati na stablima, jer u gradu postoje za to određeni paneli.

Smotra je imala takmičarski karakter. Pred brojnim gostima prodefilovalo je 20 brigada osnovnih i srednjih škola sa oko 1000 gorana koji su potvrdili spremnost da u ovoj godini urede još više hektara pošumljenih goleti, parkove i školska dvorišta.

Protokle godine u organizovanim akcijama zasađeno je više od 300 hiljada sadnica četinarara.

Na smotri su proglašene najbolje brigade u protekloj godini.

Od srednjih škola najbolje rezultate postigli su gorani Poljoprivredno-tehničkog ško-

lskog centra, zatim Metalske, a na trećem mjestu su iz Elektro škole.

Među osnovcima — za najbolju je proglašena brigada OS „Esad Midžić“, a zatim slijede gorani i škole „Kasim Hadžić“ i „Filip Macura“.

Brigade gorana osnovnih škola „Borik“ i „Drago Lang“ dobile su priznanje.

Prelazna zastava Opštinske konferencije Saveza gorana koja je protekle godine bila u posjedu gorana Poljoprivredne škole ostaje i ove godine kod njih, jer je ovo najbolja brigada.

Stručni žiri vrednovao je učinak brigada u takmičenju — sadnji četinarskih sadnica. Najbolje rezultate postigli su: Poljoprivredna, Medicinska i Ekonomska škola — kod goranskih brigada srednjih škola, a „Ranko Šipka“, „Rada Vranješević“, „Ivan Goran Kovačić“, „Esad Midžić“ (brigade osnovnih škola).

Nebojša STEGIĆ



GLAS, petak, 5. april 1985.

POVODI

# TARIFE ZA OBIŠLE DELEGATA

Početkom aprila „na snagu“ su stupile odredbe Samoupravnog sporazuma zaključenog na nivou Zajednice jugoslovenske elektroprivrede krajem 1984. godine. Osnovni razlog za donošenje samoupravnog sporazuma jeste stvaranje jedinstvenog jugoslovenskog tržišta električne energije. Ali, i da se osigura tehnološko jedinstvo elektroenergetskog sistema kao i obezbjeđenje njegovog racionalnog korištenja i razvoja te bolje sigurnije snabdijevanje potrošača kvalitetnom električnom energijom.

Novi tarifni sistem je usvojen i ništa ne bi bilo neobično da u donošenju Sporazuma o osnovama tarifnog sistema na nivou zemlje nije zaobidena banjalučka Osnovna samoupravna interesna zajednica elektroprivrede. O tako značajnom pitanju delegati ovog SIZ-a svakako su imali šta reći.

Njen status očito se mora uskoro preciznije definisati, posebno sa stanovšta njenih prava, obaveza i odgovornosti u razvoju i izgradnji elektrodistributivnih kapaciteta, obezbjeđenju sredstva i uvid u samu izgradnju.

U izvještaju o radu Osnovne zajednice elektroprivrede Banjaluka za proteklu godinu navedeno je da je još ne zna šta je plan osnovne zajednice i kakve su obaveze elektroprivrednih organizacija u njihovoj organizaciji. Nije precizno utvrđeno ni to ko voli brigu oko razvoja malih hidroelektrana, koja su prava osnovne zajednice u pogledu obezbjeđenja sredstava kao ni status udruženih sredstava potrošača, koja se usmjeravaju za razvoj mreže...

Stiče se utisak da samoupravna interesna zajednica još uvijek nije postala mjesto gdje se korisnici i davaci usluga odnosno isporučioi električne energije i potrošači dogovaraju u pitanjima koja su mnogim složenija od prostog odnosa proizvođača-potrošača. O pitanjima iz nadležnosti SIZ-a elektroprivrede često se dogovara mimo delegata.

Izgradnja, dogradnja, rekonstrukcije, održavanje postrojenja rješava se direktnim vezama između potrošača i distribucije ili preko društveno-političkih zajednica dok konferencije delegacija ostaju zaobidene. Nije li i to jedan od razloga što delegati posebno oni iz redova potrošača postaju neaktivni? A ukoliko su oni isključeni iz rada skupštine teško je govoriti o interesnom organizovanju jer je njegova suština dovedena u pitanje.

Pomenimo i to da su dva skorajšnja poskupljenja električne energije donesena bez konsultacija banjalučke Osnovne zajednice elektroprivrede.

Činjenica je da su za pitanje tarifnog sistema i cijene električne energije zainteresovani prvenstveno isporučioi ali ne treba smetnuti sa uma da je podjednak interes i potrošača koji najviše osjećaju loš kvalitet, cijene i redukcije. Zaobilazanje u ovako značajnim pitanjima u najmanju ruku je zaobilazanje delegatskih institucija i povinovanje centrima odlučivanja.

Z. PEJIĆ

# DEŽURNA KAMERA NI ZABRANA NE POMAŽE

Mnogi nesavjesni vozači često krše saobraćajne propise, a naročito kad je u pitanju parkiranje automobila. Takvim ponašanjem ugrožava se bezbjednost pješaka koji su zbog „neprohodnih“ pješackih staza primorani da idu kolovozima, što najčešće uzrokuje saobraćajne nesreće. Bez obzira na saobraćajne znakove za zabranu parkiranja i stubove kojima su ograđene pješacke staze, vozači ipak pronadu „rješenje“ za prevazilaženje svih tih prepreka, što najbolje ilustruje ova fotografija, snimljena u Aleji braće Pavlića u Banjaluci, nedaleko od kolektivna „Rudi Čajavec“. Samo pedesetak metara nalazi se parking. Velika udaljenost od parkinga do „Čajaveca“ predstavlja problem za radne ljude ovog kolektivna, koji bi, kada bi mogli, najradije do radnog mjesta dolazili automobilom.

S. H.

SUBOTA, 6. APRILA

## PRVI PROGRAM

12,45 — Pregled programa  
12,50 — Vijesti  
13,00 — Pjesme o Sarajevu  
13,45 — Druže Tito, tebi pjevamo  
14,10 — Olimpijski plamen, dokumentarna emisija  
14,40 — Teme i odrazi: U Titovoj zemlji  
15,20 — Tito u Sarajevu, reportaža  
15,35 — Darinkin dar, balet  
16,25 — TV Dnevnik I  
16,40 — Kup kupova u rukometu za žene: BUDUĆNOST — DRUŽBENIK, prenos  
18,00 — Nadlanu mora, emisija narodnih običaja  
18,30 — Okrugli sto: Sarajevska operacija  
19,15 — Crtni film  
19,30 — TV Dnevnik II  
20,00 — „Sloboda, lijepo ti je ime“ — svečana akademija, prenos  
21,15 — MIRIS DUNJA — domaći igrani film  
22,55 — Vijesti  
23,05 — Sedam svjetskih dana  
23,15 — Sarajevu sljubavju! — vikend-program

## DRUGI PROGRAM

13,35 — Pregled programa  
13,40 — Sretan ti rođendan — snimak priredbe  
14,40 — KONJIĆ BRBONJIĆ — sovjetski igrani film  
15,15 — Nepokoreni grad — repriza dramske serije  
17,55 — SOFIJA: kvalifikacije za SP u fudbalu: Bugarska — DDR — prenos int.  
19,45 — Plej of u košarci: Crvena zvezda — Zadar, polufinale (uključuje u prv poluvrijeme)  
21,00 — Studio 2  
21,05 — Sportska subota  
21,25 — Muzičko dokumentarni kolaž  
22,55 — Priče preko baštenske ograde — serijski film  
23,45 — Pregled programa

## PRVI PROGRAM

10,20 — Vijesti  
10,30 — Nedjeljno prijepodne za djecu: „Tebi kažem“: Prijepolje  
11,30 — Priče iz Nepricačve  
12,00 — Brazde — emisija za poljoprivrednike  
13,00 — Znanje — imanje  
14,00 — Mali koncert  
14,15 — Protiv vjetra — serijski film  
15,05 — Ponekad nedjeljom  
17,20 — BIJELA MAMA — američki igrani film  
18,55 — PUT U SREDIŠTE ZEMLJE — serijski crtni film  
19,30 — TV Dnevnik II  
20,00 — LJUBAVNE PRIČE — domaća serija — posljednja epizoda  
21,00 — Reportaža  
21,30 — Sportski pregled  
22,15 — TV Dnevnik III

## DRUGI PROGRAM

9,00 — Dozvolite da se obratimo — emisija namijenjena pripadnicima JNA /igra film „Kozara“  
13,15 — Muzika kao mladost — ozbiljna muzika  
15,05 — Pregled programa  
15,10 — Vujisić — Grozdanić: „Staza S“ — dokumentarni film  
15,40 — Prijatelji glazbe  
16,10 — Škola narodnog zdravlja: Andrija Štampar  
17,10 — Muzičko popodne: W. Egk. Abraxas: Balet  
18,25 — Ostavština za budućnost: Aleksandar Zarin — emisija za kulturu  
19,10 — Prometni krug — obrazovna serija  
19,30 — TV Dnevnik  
20,00 — Razvoj ljudske vrste — engleski dokumentarni program  
20,50 — Studio 2  
21,10 — TV kinoteka: HOLIDEJ IN — američki igrani film  
22,40 — Hronika MES-a, I

PONEDJELJAK, 8. APRILA

## PRVI PROGRAM

3,50 — OBRAZOVNI PROGRAM 10,30 — Vijesti  
10,35 — OBRAZOVNI PROGRAM  
12,25 — Vijesti  
15,00 — OBRAZOVNI PROGRAM — repriza  
17,20 — Pregled programa  
17,25 — Vijesti  
17,30 — Hronika Zajednice, opština Tuzla  
17,45 — I.B. Mažuranić: Priče iz davnine — program za djecu  
18,00 — Nevažno i važno — program za djecu  
18,15 — Muzeji i galerije: Dijalog sa portretom: Galerija Jugoslovenskog portreta — Tuzla — obrazovni program  
18,45 — Dortmund: Rok-koncert  
19,15 — Crtni film  
19,30 — TV Dnevnik II  
20,00 — D. Albahari — Z. Šotara: ZID — drama  
20,55 — Argumenti — spoljna politika  
21,25 — Odabrani trenutak  
21,30 — TV Dnevnik III  
21,50 — Jedan autor — jedan film  
22,00 — Pregled programa za utorak

## DRUGI PROGRAM

18,55 — Pregled programa  
19,00 — Sportski grafikon  
19,30 — TV Dnevnik

## FILMOVI

SUBOTA, 6. aprila

MIRIS DUNJA (domaći) — 21,15 (I)  
KONJIĆ GRBONJIĆ (sovjetski) — 14,40 (II)

NEDJELJA, 7. aprila

PROTIV VJETRA (serijski) — 14,15 (I)  
BIJELA MAMA (američki) — 17,20 (I)  
KOZARA (domaći) — oko 9,00 (II)  
HOLIDEJ IN (američki) — 21,10 (II)

PONEDJELJAK, 8. aprila

DINASTIJA (serijski) — 21,10 (II)

UTORAK, 9. aprila

DEMONI U VRTU (španski) — 20,55 (I)

SRJEDA, 10. april

TOPOVI ZA KORDOBU (američki) — 20,00 (II)

PETAK, 12. aprila

HEROJI (američki) — 21,40 (II)

## SPORT

SUBOTA, 6. aprila

RUKOMET: BUDUĆNOST — DRUŽBENIK (Ž) — Kup kupova — 16,40 (I)  
FUDBAL: BUGARSKA — DDR (kvalifikacije za SP) — 17,55 (II)  
KOŠARKA: CRVENA ZVEZDA — ZADAR (plej of) — 19,45 (II)

SRJEDA, 10. aprila

FUDBAL: VIDEOTON — ŽELJEZNIČAR (Kup UEFA — polufinale) — 17,55 (I)

20,00 — Istraživanja — naučni program  
20,50 — Studio 2  
21,10 — DINASTIJA — serijski film  
22,10 — Stereovizija — zabavna emisija  
23,00 — Pregled programa za utorak

UTORAK, 9. APRILA

## PRVI PROGRAM

9,00 — OBRAZOVNI PROGRAM 10,30 — Vijesti  
10,35 — OBRAZOVNI PROGRAM  
12,25 — Vijesti  
15,00 — OBRAZOVNI PROGRAM — repriza  
17,20 — Pregled programa  
17,25 — TV Dnevnik I  
17,45 — Šta djeca znaju o zavičaju: RUĐO — program za djecu  
18,15 — Vrijeme knjige  
18,45 — Tražiti ste, gledajte — obrazovno-zabavna serija  
19,15 — Crtni film  
19,30 — TV Dnevnik II  
20,00 — Dijalozi: unutrašnjopolitička emisija  
20,45 — LOTO — izvlačenje  
20,55 — Festive premijere: DEMONI U VRTU — španski igrani film  
22,35 — TV Dnevnik III  
22,50 — Pregled programa za srijedu

## DRUGI PROGRAM

17,55 — Pregled programa  
18,00 — Sarajevska hronika  
19,00 — Brodovi na Jadranu — naučnopopularna serija  
19,30 — TV Dnevnik  
20,00 — Folk parada — muzička emisija  
20,50 — Studio 2  
21,05 — „Goran pred Sutjeskom“ — dokumentarna emisija  
21,45 — Izbori iz obrazovnog programa  
22,15 — Hronika MES-a, II  
23,00 — Pregled programa za srijedu

SRJEDA, 10. APRILA

## PRVI PROGRAM

8,45 — „Sokolovi“ — serija za djecu, VII  
9,15 — Obrazovni program 10,30 — Vijesti  
10,35 — Obrazovni program 12,25 — Vijesti  
14,15 — Obrazovni program — repriza  
16,30 — Pregled programa  
16,35 — Vijesti  
16,40 — Hronika zajednice opština Konjic  
16,55 — „Sokolovi“ — serija za djecu, VII  
17,20 — Humanizam svakodnevice — Ljudski susreti — obrazovni program  
17,55 — Sokošefehar: polufinale KUP-a UEFA u fudbalu: Videoton — Željezničar — int 19,45 — Dnevnik II  
20,15 — Sportska srijeda  
22,30 — Dnevnik III  
22,45 — Pregled programa za četvrtak

## DRUGI PROGRAM

18,55 — Pregled programa  
19,00 — Tribina  
19,30 — Dnevnik (PR)  
20,00 — Film: „Topovi za Kordobu“, američki film  
21,45 — Studio 2  
22,00 — Iz koncertnih dvorana  
22,45 — Pregled programa za četvrtak

ČETVRTAK, 11. APRIL

## PRVI PROGRAM

8,30 — „Jelenko“ — serija za djecu, XIII — posljednja emisija  
9,00 — Obrazovni program  
12,25 — Vijesti  
15,00 — Obrazovni program — repriza  
17,20 — Pregled programa  
17,25 — Dnevnik I  
17,45 — „Jelenko“ — serija za djecu, XIII — posljednja emisija  
18,15 — Nauka: Rudarstvo i metalurgija rimskog doba BiH  
18,45 — „Evrogol“  
19,15 — Crtni film  
19,30 — Dnevnik II  
20,00 — Panorama — politički magazin  
21,05 — „Kvskoteka“  
22,15 — Vijesti  
22,20 — O turizmu četvrtkom  
22,35 — Pregled programa za petak

## DRUGI PROGRAM

18,40 — Pregled programa  
18,45 — TV Žurnal: UPI  
19,00 — Boks — Jugoslavija — SAD, prenos  
21,15 — Studio 2  
21,25 — Vijećni zov“ sovjetska serija IV (17)  
22,35 — Hronika MES-a  
23,20 — Pregled programa

PETAK, 12. APRIL

## PRVI PROGRAM

8,45 — Pregled obrazovnog programa  
8,50 — Obrazovni program 10,30 — Vijesti  
10,35 — Obrazovni program 12,30 — Vijesti  
16,20 — Video-stranice  
16,30 — Obrazovni program 17,30 — Vijesti  
17,35 — TV-Kalendar  
17,45 — Mama, tata i ja, serija za djecu  
18,15 — Profesionalna orijentacija, II emisija obrazovne serije  
18,45 — Popovka zvoni — narodna muzika  
19,15 — Crtni film  
19,30 — Dnevnik  
20,00 — Prva narodna vlada Hrvatske (ZG), dokumentarna emisija  
20,50 — Uzgrad budi rečeno, dokumentarna emisija  
21,35 — Zabavna emisija  
22,00 — Dnevnik  
22,15 — Gost-urednik-Kole Čašule  
23,45 — Pregled programa za subotu

## DRUGI PROGRAM

18,00 — Pregled programa  
18,05 — Vijesti  
18,10 — Hronika zajednice opština Rijeka  
18,30 — Zagrebačka panorama 19,00 — Prizak i osvrti  
19,15 — Izlog znanstvenih knjiga  
19,21 — Večeras...  
19,30 — Dnevnik (PR)  
20,00 — Mike Hammer — serijski film  
21,30 — Vijesti  
21,40 — Film u kasne sate: HEROJI američki igrani film  
23,15 — Pregled programa za subotu

SJEĆANJE NA VELJKA VLAHOVIČA

# POHOD FERIJALACA

Ferijalna družina „Veljko Vlahović“ Banjaluka organizovala je za sve učesnike osmog pohoda rodnoj kući Veljka Vlahovića veoma uspješno „Plavo veče“.

Ovogodišnji pohod, koji je okupio ferijalce iz svih student-

skih centara i fakulteta, koji nose ime Veljka Vlahovića, organizovan je u okviru proslave 4. aprila — Dana studenata beogradskog Univerziteta. Oko 80 učesnika pohoda kretalo se sljedećom marš-rutom: Beograd-Kolašin-Titograd-Tjentišće-Mostar-Jablanka-Sarajevo-Jaice-Banjaluka-Mrakovica-Jasenovac-Beograd.

— Zahvaljujemo ferijalcima i

omladini Studentskog centra „Veljko Vlahović“ Banjaluka na izuzetno toplom i srdačnom dočeku i gostoprimstvu. Pozivamo ih da se i iduće godine sastanemo i družimo, jer ovi susreti su za svakog učesnika nezaboravni, rekao je komandant pohoda Jonaš Jovović, pukovnik u penziji, prvoborac-gost iz Beograda.

M. HALILOVIĆ

PIJAČNI  
BAROMETAR

POVRCE: luk od 40 do 50, bijeli luk 150, krompir od 70 do 80, mrkva 80, prasa 100, cikla 50, rotkva 50, peršun 100, zelena salata od 200 do 350, mladi luk od 200 do 250, mladi kupus od 45 do 50, spinat od 60 do 120, kelj 70, grah 221 dinar kilogram.  
VOĆE: jabuke od 30 do 80, kruške od 70 do 140, suhe smokve 400, narandže od 250 do 270, limun od 336 do 351, grozdj 120, jezgra oraha 1200 dinara kilogram.  
JAJA: od 15 do 17 dinara komad.

MED: 450 dinara kilogram  
MLJEČNI PROIZVODI: sir od 300 do 350, povlaka 300, kajmak od 500 do 800 dinara kilogram.  
CVIJEĆE: karanfili od 40 do 55 dinara struk

S. B.

# STARČEVICA ZA GLADNE AFRIKE

Mjesna konferencija Mjesne zajednice Starčevica zajedno sa Aktivom žena pridružila se Republičkoj akciji u sakupljanju novca za gladne Afrike. U ovoj akciji učestvovalo je više članova ovog aktiva i obišli su 1486 domaćinstava, prikupivši više od 22,5 miliona dinara. Odziv je bio ogroman. Svi stanovnici su prihvatili ovu akciju.

S. B.

## ČLANARINA!

Banjaluka je već godinama članica „Jugokongresa“, organizacije kongresnih gradova Jugoslavije. Takav status dobila je na osnovu blizine zagrebačkog aerodroma. U maju trebalo bi da se otvori banjalučki aerodrom, ali je neizvjesno hoće li Banjaluka ostati članica „Jugokongresa“. Problem je u tome ko će platiti članarinu od 70 hiljada dinara.




**REGIONALNA LIGA BOSNE I HERCEGOVINE  
IZJAVE I TIMOVI**


Fudbaleri Berek iz Prijedora

Snimio: V. MIRKOVIĆ

**BOSANSKA KRUPA: ŽELJEZNIČAR — BEREK**

BOSANSKA KRUPA — Utakmica sa Berekom treba da nam donese nova 2 boda, a mi smo spremni da ih dobrom igrom osvojimo na svom terenu. Igrali smo dosta dobro u Prnjavoru i donijeli bod, pa zašto da na svom terenu ne uzmemo oba Bereku half — kaže Kurtović.

**ZELJEZNIČAR:** Dizdarević, Maskuti, Redžić, Petrović, Kurtović, Karabegović, Halltović, Eljazović, Alibabić, Ugarčina i Osmanagić.

**PRIJEDOR** — Kako je zdržieb neumoljiv, htio je da se u Bosanskoj Krupi igra derbi začelja: Berek je gost Željezničara. Obje ekipe imaju po 12 bodova i negativnu gol-razliku. Očekuje se zato dobra fudbalska predstava.

— Samo zalaganjem i homogenom igrom možemo i boriti povoljan rezultat. Svjesni smo šta bi poraz značio, pa ćemo se truditi da ga ne doživimo — rekao je Boris Jakić, navalni igrač Berek.

**BEREK:** Duratović, Rizvanović, Hukanović, Macura, Katić, Karagić, Čavlović, Sinanović, Lukić, Kallak, Jakić. R. S.

**VRNOGRAČ: MLADOST — PODGRMEČ**

VRNOGRAČ — „Dočekujemo spremni odličnu momčad Podgrmeča iz Sanskog Mosta, ekipu koju izuzetno cijenimo. Smatram da moji izabranici imaju toliko snage i znanja i da ćemo uz maksimalno zalaganje savladati odličnu momčad Podgrmeča“ — kaže trener Boško Mandić. Momčad će nastupiti u najjačem sastavu: Midžić, Mašinović, Skukan, Hrnjić, Celan, Hušidić, Sremac, Mustafić, Vidmar, Čejvanović, Neskić. H. H.

**SANSKI MOST** — Nakon dobre i efikasne igre u susretu sa Borcem iz Titovog Drvara fudbaleri Podgrmeča sa mnogo više optimizma očekuju nedjeljni susret sa ekipom Mladosti u Vrnograču.

— Sjećamo se još neriješenog rezultata u susretu sa ovim protivnikom na svom terenu, ali u nedjelju i pored sveg uvažavanja protivničke ekipe idemo na pobjedu. Da budem iskren, možda bi nas i bod zadovoljio — kaže Ferid Zulić, napadač Podgrmeča.

**VJEROVATNI SASTAV:** Alagić, Hadžić, Vokić, Ališić, F. Jakupović, Jovčić, Hasić, Zulić, Vasiljević, Tešić i Omić. M. D.

**TITOV DRVAR: BORAC — BSK**

BANJALUKA — „Putujemo u Titov Drvar sa željom da pružimo bolju partiju nego što je to bilo u susretu sa Prijedorom. Borac je odličan tim, ali vjerujem da smo u stanju da osvojimo bod“ — istakao je Davor Catlak, golman BSK-a.

**U kombinaciji za sastav tima su:** Catlak, Novković, Stojnić, Prostran, Bajagić, Malbašić, Ališić, Kobašić, Sojarić, Ramić, Đaković, Majstorović, Dečić, Radošević, Barašin, Dujaković. Ž. T.

**JAJCE: VRBAS — LJUBIĆ**

JAJCE — Poraz protiv Elektrobosne nije u redove Vrbasa unio nimalo nespokojstva, naprotiv čini se svi u klubu su postali još svjesniji ozbiljnosti situacije u kojoj se Vrbas nalazi, pa se još marljivije radi.

— Ako želimo izboriti opstanak u ligi, moramo osvojiti što više bodova na Mračaju. Ljubić je u opasnoj zoni, međutim, mi ne smijemo dozvoliti nikakvo iznenađenje. Očekujem našu sigurnu pobjedu — izjavio nam je Sabahudin Trako, napadač Vrbasa.

**VRBAS:** Ladan, Bešlić, F. Smajlović, Šarin, Pezer, M. Aleksić (Z. Smajlović), Z. Pastuhović, Kaurin, Hadžić (Z. Aleksić), Trako, Zejnlagić. S. K.

**PRNJAVOR** — Nakon vanredne sjednice Predsjedništva i zbora igrača najavljuje se oštrije mjere prema fudbalerima koji olako shvataju svoje obaveze.

— Došli smo u nezavidnu situaciju, ali smo očekivali da ćemo dati sve od sebe da ostvarimo povoljan ishod, a to je u ovom slučaju bar neriješen rezultat — kaže bek Mirsad Mehčić.

**Kandidati za tim:** Markić, Mehčić, Jelić, (Mehić), Cvijanović, Jašarević (Halić), Tešnjak, Hamzić, Čejvan, Mešić, Janković, Dervić. B. R.

**LAKTAŠI: LAKTAŠI — ŠATOR**

LAKTAŠI — Poslije nesretnog poraza u Prijedoru fudbaleri Laktaša susreću se na šli u nezavidnoj situaciji.

— Borićemo se da ostvarimo što povoljniji rezultat bez obzira na sve nedaće koje nas prate — kaže Nenad Milekić, kapiten tima.

**Kandidati za tim:** Milekić, Vulić, Dudurović (Mellar), Memišević (Kresojević), Crnić, Vezmar, Sivac, Nježić, Opačić, Telić, Šahinović. S. G.

**GLAMOČ** — Pred put u Laktaše u redovima Glamočana vlada zabrinutost zbog slabih igara navalnog reda. Evo šta o toku susretu u Laktašima očekuje desni bek Šatora Radovan Lovre.

— Gostujemo ekipi koja se nalazi na posljednjem mjestu i vodi grčevitu borbu za opstanak. Ni mi nismo najbolje startovali pa očekujem interesantnu i do kraja neizvjesnu borbu.

**Šator će nastupiti u sastavu:** Ališa (Kajtez), Lovre, Simirdžija, Kostadinović, Čegar, Reiz, Radić, Banjac, Baroš, Stanivuk i Duvnjak. F. B.

**BOSANSKA DUBICA: BORAC — ELEKTROBOSNA**

JAJCE — Lider na tabeli ne zavarava se uspjehom u prva dva kola. Neke linije u timu još ne funkcionišu kako treba, pa je ovih dana radeno na njihovom „uhodavanju“.

— Susret s Borcem biće težak jer svi uvijek žele da pobijede vodećeg. Osim toga Borac je vrlo dobar tim i neće nam biti nimalo lako. Ipak, očekujemo da ćemo se vratiti neporaženi — kaže bek Elektrobosne Mirsad Omerinović.

**VJEROVATNI SASTAV:** Jakovljević, M. Omerinović, Lazkić, J. Pastuhović, Arsemović, Baković, Jakić, Marjanović, Vučinić, Me. Omerinović, Bihorac. S. K.

**PRIJEDOR: PRIJEDOR — BRATSTVO**

PRIJEDOR — Poslije bljednog izdanja u Banjaluci protiv BSK-a, Prijedor se na Gradskom stadionu sastaje sa Bratstvom iz Bosanske Krupe. Susret se igra u subotu, u poslijepodnevnom časovima.

— Riječ je o tvrdom protivniku, o ekipi koja zna i može igrati. Toga smo svjesni, ali i mi smo po kvalitetu rame uz rame s Krupljanima. Nadam se da nećemo razočarati gledaoce, jer su oduvijek susreti naših klubova bili neizvjesni — kaže Muhamed Sarajlić, igrač Prijedora.

**PRIJEDOR:** Hergić, Muhlić, Mandić, Murić, Vokić, Bešlić, Sarajlić, Tintor, Knežević, Pillpović, Vranješ. R. S.

**BURA PRED VELIKI DERBI: KRAJIŠNIK — KRAJINA**
**VELIKO INTERESOVANJE**

VELIKA KLADUŠA — U Velikoj Kladuši i okolici vlada veliko zanimanje za susret između Krajine i Krajišnika, očekuje se velika posjeta poklonika. U razgovorima sa trenerom Krajine **Hakija Beganović** i trenerom Krajišnika **Alom Hrnjić** saznali smo da će momčad nastupiti

u najjačim sastavima i da će igrati otvoreno bez kalkulacija. Obojica trenera su ubijedeni da će njihovi izabranici slaviti pobjedu! Očekuje se da će stadion Krajišnika biti ispunjen do posljednjeg mjesta. H. H.


**KALKULANTSKA IGRA NA KOŠEVSKOM STADIONU**

# Rovovska borba

● Jugoslavenski fudbaleri plašili su se Francuza, a Francuzi su respektovali jugoslavenske igrače ● Sve je bilo, manje-više, podređeno tome da mreže ostanu netaknute pa su gledaoci prisustvovali suzdržanoj borbi u kojoj je krajnji rezultat ispao onaj koji navijači najmanje vole, 0:0

SARAJEVO, 4. aprila — Zahvaljujući sjajnom podvigu Cibone, atmosfera na Koševu bila je, uoči megdana sa Francuskom, i više nego pobjednička. Na velikom semaforu, svaka dva-tri minuta, ispisivan je rezultat iz Atine, a kada je javljeno da su Zagrepčani stigli na krov Evrope,

gdje su mladići nastojali da jedni druge nadmudre nekom čudnom taktikom, koja je više ličila na okove, nego na nadigravanje. Jugoslaveni su se, bilo je to očigledno, uplašili zvaničnog prvaka starog kontinenta i u svakom njihovom pokretu, zamislili, ideji... bio je prisutan strah, grč, koji

**BRUKA**

POSILIJE samo sedam-osam minuta igre fudbalera Jugoslavije i Francuske, Koševo je utonulo u polumrak, a zatim je zavladao — mrak! Svi reflektori na četiri ogromne stupa su se ugasilili! Nažalost, tu našu svojevrsnu bruku vidjeli su i poklonici fudbala u 12 zemalja!

TREBALO je da prođe desetak minuta dok kvar nije otklonjen. Za to vrijeme, fudbaleri i sudje su se bili povukli u svlačionice, a gledaoci su mirno, dostojanstveno, bez protesta sačekali da ponovo „grane“ — osvjetljenje.

bilo ih je iz gotovo svih krajeva Jugoslavije i dosta iz Francuske, apatično napustilo Koševo, ostajući u dilemi kuda to ide savremeni, reprezentativni fudbal.

**NJ. V. BOD**

VEĆ smo navikli da klubovi u nacionalnim prvenstvima, sve gledaju kroz bod, plasman... pa se u toj trci fudbal guši, gubi, postaje zanat, igra se po šablonu, bez istinske mašte, kreativnih rješenja, koja će izmamiti aplauz, ispuniti srce zadovoljstvom, donijeti nešto o čemu će se pričati do idućeg meča. Utakmice kvalifikacija za prvenstvo Evrope poprimaju takav stil: igra se dozlabora oprezno, računđijski, kalkuliše se sa igrom, minutama, fudbaleri samo i jedino razmišljaju kako da ostvare zamisli tvoraca taktike, ne vodeći računa o onima koji su došli da uživaju u fudbalu, nadigravanju i nadmudrivanju fudbalera, kojima bi to trebalo da bude prevashodan zadatak.

MOŽDA se, ukoliko to neće biti suviše subjektivna ocjena, od naših fudbalera nije ni smjelo tražiti mnogo više u okršaju sa prvacima Evrope, jednom od danas najboljih selekcija svijeta. Međutim, „trikolori“ su prosto pisno razočarali! Njihova uzdrta živost na terenu nije bila dostojna šampiona kontinenta na kojem je, najvjerovatnije, nastao fudbal. Tim koji su svojim redovima ima nekoliko vanserijskih igrača, fudbalera svjetskog formata opredijelio se za neku vrstu nazovimo ga „elastičnog bunkera“, sve podredivši tome da se sačuva onih jadnih, početnih 0:0. Ne-

**IZJAVE NAKON UTAKMICE**
**SELEKTORI ZADOVOLJNI**

Selektori reprezentacija Jugoslavije i Francuske Miloš Milutinović i Anri Mišel bili su zadovoljni nakon utakmice i podjele bodova. Takav se utisak stekao na konferenciji za štampu održanoj na stadionu Koševo po završetku susreta.

— Bila je to dobra igra i zadovoljan sam bodom. Igrali smo da osvojimo bod i sada s mnogo više optimizma očekujemo naredne utakmice. Ono što je najvažnije, francuska reprezentacija ostaje nesavladana i nakon godinu dana, i to na gostovanju, što nam je značajno, jer smo protekle godine igrali stalno kod kuće — rekao je selektor francuske reprezentacije Mišel.

Milutinović je rekao da je to bila tipična kvalifikaciona utakmica i da je zadovoljan osvojenim bodom:

— Ako je bodom zadovoljan evropski prvak, zašto to ne bismo bili i mi. Želim da kažem da je naš dobar, izuzetno dobar početak „presjekao“ nestanak struje i prekid susreta, što se odrazilo na našu igru — rekao je Milutinović. On je dodao da su obje zamjene izvršene da bi se unijela svježina u napad.

Jedan od naših najboljih igrača, golman Ranko Stojić, rekao je da je zadovoljan bodom, kao i većina naših reprezentativaca.

— Francuzi su ipak jak protivnik i to moramo poštovati. Steta je što Vujović nije iskoristio povoljnu šansu. Imali smo priliku da pobijedimo — rekao je Stojić.

odnosno kada je na semaforu ogromnim slovima ispisano „CIBONA ŠAMPION pozdravimo nove prvake Evrope“, slavju, klicanju, pjesmi i trobojkama nije bilo kraja... Utakvom gotlu, stari fudbalski rivali su započeli megdan, da bi ih, ubrzo, propisno ohladio onaj neviđeni i neobjašnjivi električni „kuršlus“, koji je Koševo, ispunjeno s 50.000 ljudi, pretvorilo u ogromnu, tamnu, crnu jamu.

**OBOSTRANI STRAH**

UKOLIKO izuzmemo onih nekoliko šansi gostiju, odnosno prilike koje su se ukazale „plavim“, a njih je bilo, čini nam se, nekako više, tada valja konstatovati da se čitav megdan vodio između dva kaznena prostora,

sputava maštu, želju... ono malo fudbalskog znanja i žara. Međutim, Francuzi su, na drugoj strani, respektovali domaćina, od prvog trenutka igru su tako postavili da je bilo vidljivo s kakvim su namjerama doputovali u glavni grad Bosne i Hercegovine. Sve su podredili zaštiti svoje mreže. Platini je, na primjer, bio potisnut na svoju polovinu, Tigana, taj višijasti kreator francuske igre, uglavnom se bavio odbrambenim zadacima, Žires je krstaro oko sredine terena, pa su, tako samo Stopira, ali i on rijetko, i, uglavnom, Belon pokušavali da probiju odbranu Jugoslavena.

OBOSTRANI strah, uvažavanje, bojažljivost... uništili su, de fakto, igru jednog i drugog tima, pa nije nikakvo čudo što je 50.000 gledalaca, a

**KRAJIŠKI DRUGOLIGAŠI PRED NEDJELJNO KOLO — 16.30 SATI**
**BANJALUKA:  
BORAC — CRVENKA**

## Kako sastaviti tim

● Uoči nedjeljnog meča u taboru Banjalučana raspoloženje i vjera u siguran trijumf

BANJALUKA — Nakon dobre igre s Proleterom i Jedinstvom (BČ), te prosječnog izdanja s Rudarom, na Gradskom stadionu u Banjaluci moglo se čuti:

— Neko će platiti sve ove prokockane šanse u dosadašnjim susretima proljeća. Crvenka je najbliža visokom porazu. Međutim, tim iz najslabeg jugoslavenskog sela, minule nedjelje s lakoćom je pobijedio Rudar 3:0 i najavio uspješnije nastupe. Sigurno je da će i u Banjaluku doći s nadom u osvajanje jednog boda, što je razlog za ozbiljan pristup fudbalerima Borca u ovoj utakmici.

— Pobjeda ne dolazi upitanje — ističe napadač domaćina Damir Spica. Ne potcjenjujemo protivnika, ali ako bismo razmišljali o eventualnom remiju, onda se ne bismo više trebali ni takmičiti. Jednostavno moramo uložiti sav napor, kako bi zabilježili uvjerljivu pobjedu.

Stručni štab Borca je na slatkim

mukama. Naime, trenutno ima veći broj igrača, koji mogu nastupiti u nedjelju. Noviji Rama je stekao pravo nastupa, dok je Omerhodžić odradio „žuticu“... Pored toga u ekipu

će se vjerovatno vratiti i rekonvalescent Kovačević. Najvjerovatniji sastav Borca: Smajić, Gajić, Raičević, Mrkić, Đurđević, Bešlić, Topić, Omerhodžić, Džafić, Lupić, Kovačević. U konkurenciji su još Kuruzović, Špica, Popović, Pićan i Rama. U. P.



Napadač Jedinstva Samardžić pred golmanom Handžićem na utakmici protiv Radnika  
Snimio: M. ZULIĆ

**PUTUJU KOMPLETNI**

BIHAČ — Mada putuju u gostovanje tradicionalno neugodnom protivniku, u Jedinstvu su optimistički raspoloženi pred susret sa Leotarom u Trebinju. Biščani će biti čaji nego protekle nedjelje, jer se u tim vraćaju braća Karačić, Nermin i Senad.

— Borićemo se da osvojimo i jedan bod koji bi za nas predstavljao zalata

veliki stimulans u borbi za što bolji plasman — kaže napadač Jedinstva Mirzah Amautović.

JEDINSTVO: Đurić, Kartal (N. Karačić), Sejdić, Rupčić (Hodžić), Omanović, Janković, Samardžić (Vuković), Amautović, Savić, Nikolić, S. Karačić. D. M.





SAMO BOD: Mirsad BALJIĆ

ma, uvjereni smo, navijača, fudbalskog zanesenjaka koji voli da prisustvuje utakmicama koje se završe onako kako počne.

MEČ na Koševu imao je sve obilježja rovovskog rata: fudbaleri su se ušančili u svom kaznenom prostoru tu je bila skoncentrisana glavina snaga, a samo povremeni „ispadi“ loše organizovanih „komandoskih jedinica“ unijeli bi nešto više uzbuđenja, u jednu dosta monotonu, nesadržajnu utakmicu, koja je morala ostaviti ravnodušnim onih 50.000 neposrednih i milione gledalaca uz televizijske ekrane. Opreznost Jugoslovena može se objasniti stihom od Francuza, sumnjama u vlastite vrijednosti, pogotovo nakon Zenice, gdje se igralo na niže razrednom nivou, željom da se izbjegne poraz od favorita broj jedan u grupi, ali za kukavičluk, iskazan za onih 90 minuta, Francuzi sigurno da ne mogu naći pravo opravdanje.

SADA kada su se sredili utisci, kada znamo šta je ostalo iza naše reprezentacije, odnosno šta joj predstoji u drugom ciklusu reprezentativnih mečeva, postavlja se logično pitanje: kome više odgovara to da se mreže ni jednom nisu zatresle, nama ili Francuzima?

Limun PAPIĆ

PRIJEDOR: RUDAR—VRBAS

## Konačno pobjeda?

● Iz prva četiri kola Rudar je osvojio samo bod ● Samarđžija: bodovi u nedjelju ostaju u Prijedoru

PRIJEDOR — Nakon četiri kola neuspjeha i razočarenja, Rudar će konačno, ako je suditi po konsolidaciji redova, razvedniti lica svojih pristalica. Nešto zbog sportske nesreće, nešto zbog rasporeda (dva uzastopna gostovanja protiv ugroženih ekipa uslovi su da, izabranici trenera Zubanovića do dna ispiju čašu gorčine.

—Vrijeme je da i nama konačno krene. Ima mišljenja da je Rudar otpisan, to govore „dubebrižnici“, ali ćemo dokazati da su se prevarili. Kako u sportu, posebno fudbalku nikad ništa nije izgubljeno, iskoristićemo i taj minimum. Što se tiče nedjeljnog ishoda, dva boda ostaju u Prijedoru — Ističe Vinko Samarđžija.

RUDAR: Bebović, Turuntaš, Pečić, Stakić, Bekvalac, Parhamov, Kulić, Stakić, Petković, Blizorac, V. Samarđžija.

R. SMAILOVIĆ

IZ RUKOMETNOG KLUBA BORAC

## PETKOVIĆ SE VRATIO

BANJALUKA — Velimir Petković dugogodišnji prvotimac Borca, počeo je nakon nekoliko mjeseci pauze ponovo da trenira. Kao što je poznato prošle godine on je obolio, ali je liječenje trajalo relativno kratko i ovo pouzdano Borčevo krilo se brzo oporavilo.

Svi ljekarski nalazi su zadovoljavajući i Petković je počeo sa ozbiljnim treninzima. Njegova pomoć ekipi Borca će u ovom momentu biti veoma značajna, pogotovo ako se zna da je banjalučki prvotimac ostao sa malim fondom prvotimaca.

M. JOKSIMOVIĆ

ODJECI SUPERFINALA U ATENI

# Cibona na košarkaškom olimpu

KOŠARKA

ATINA, 4. aprila - Košarkaši „Cibone“ i „zvanično“ su postali najbolji košarkaški klub Evrope. Poslije uvjerljivog osvajanja prvog mjesta u finalnoj skupini kupa šampiona Evrope, oni su u Atini po treći put u ovoj sezoni ne samo pobijedili, nego i potpuno nadigrali slavni „Real“.

Taj pothvat još nije uspio nijednom klupskom sastavu na „starom“ kontinentu, ali od nekad slavne ekipe iz Madrida ostale su samo uspomene, a od njih se ne živi. Sedmorostruki prvaci Evrope morali su priznati primat jugoslovenskim šampionima, koji su tako po drugi put veliki pehar francuskog lista „L“ ekipi donijeli u našu zemlju. Taj pothvat uspio je i košarkašima sarajevska „Bosna“, koji su u Grenoblu 1979. godine, također u finalu pobijedili „Real“.

Zasluge za ovaj, nesumnjivo veliki uspjeh jugoslovenske klupske košarke, pripadaju svim igračima i trenerima Novoselu i Pavličeviću. Treba reći i da je ovogodišnje natjecanje u finalnoj skupini definitivno među košarkaške velikane isarajevsko Dražena Petrovića. Ne želeći umanjiti zasluge ostalih za ovaj ve-

● Naš šampion nije samo pobijedio već i nadigrao slavni Real ● Nalazi era Dražena Petrovića

## ČESTITKA ĐURANOVIĆA

BEOGRAD, 4. aprila (Tanjug) - Predsjednik Predsjedništva SFRJ Veselin Đuranović čestitao je košarkašima „Cibone“ osvajanje kupa evropskih šampiona.

—Svojom igrom i dostojanstvenim držanjem u ovom velikom sportskom nadmetanju - na najbolji način ste reprezentovali našu zemlju i jugoslovenski sport. Svim igračima, trenerima i sportskim radnicima Cibone želim nove sportske uspjehe - kaže se u telegramu predsjednika Predsjedništva SFRJ Veselina Đuranovića.

liki uspjeh „Cibone“, moramo reći da bi on bio gotovo nezvodiv bez ovoga dvadesetogodišnjaka, koji je po mnogima već sada prvo ime evropske košarke.

Udjela u naslovu imaju, svakako, i ostali igrači prije svega reprezentativci Knego, Mihovil Nakić, Čutura, Aco Petrović i Ušić. Oni su i podnijeli najveći teret u osvajanju naslova najbolje momčadi Evrope. Ogradne zasluge za to pripadaju i treneru Mirku Novoselu, koji je godinama stvarao ovu generaciju nadarjenih košarkaša.

Ovaj uspjeh, svakako je i potvrda da se u Jugoslaviji još uvijek igra odlična košarka. Naime, sve ostale ekipe u finalnoj skupini imale su, u pravilu, po dva veoma dobra američka profesionalca, koji su i nosioci igre, dok sovjetska momčad rezultate postižu koncentrirajući kvalitet u jednom klubu.

Dobra liga preduslov je za dobru reprezentaciju pa ovaj uspjeh „Cibone“ i sa tog aspekta mora zadovoljiti sve istinske ljubitelje sporta i košarka u našoj zemlji.

A. DRPIĆ



Veliki strateg: Mirko NOVOSEL

TAKMIČENJE INVALIDNIHLICA U BOSANSKOJ KRUPI

## DOBRA ORGANIZACIJA

BOSANSKA KRUPA - Regionalno takmičenje invalidnih lica sa područja Bihaća održano je ovih dana uz dobru organizaciju u Bosanskoj Krupi. Invalidna lica su se takmičila u stonom tenisu i odbojki. Domaćin ovog takmičenja bila je Opštinska organizacija za sport i rekreaciju invalidnih lica u Bosanskoj Krupi.

Tokom takmičenja vodene su zanimljive borbe, a pobjednici su bili u stonom tenisu ekipa iz Bosanske Krupe i odbojki ekipa iz Bosanskog Petrovca - kaže Maše Ezić jedan od organizatora ovog uspješnog takmičenja.

B. V.

USUBOTU U 18 SATI U BEOGRADU: CRVENA ZVEZDA — BORAC

## SAD JE VEĆ LAKŠE

RUKOMET

● Nakon pobjede nad Željezničarem iz Sarajeva u ekipu se vratio optimizam i teško postovanje u Beogradu se dočekuje sa prilično velikom dozom optimizma

BANJALUKA - Rukometno prvenstvo Jugoslavije ušlo je u posljednju trećinu. Preostale su odlučne bitke za konačan plasman na prvenstvenoj tabeli. Istina, šampion se zna: to je u ovom momentu neprikosnovana ekipa Metaloplastike.

Banjalučki Borac već u subotu u 18 sati u Sportskoj dvorani u Banjaluci bje bitku za što boji plasman. Za protivnika ima, ove sezone osvježenu i mnogo pole-

tniju Crvenu zvezdu, koja trenutno zauzima izvanredno drugo mjesto.

—Nakon tri uzastopna poraza bila nam je neophodna pobjeda u susretu sa Željezničarem (Sarajevo) pa da nam se vrati osjetno poljuljano samopouzdanje - kaže Fuad Ramijak, prvotimac. Naredni protivnik, Crvena zvezda, je poslije Metaloplastike po kvalitetu druga ekipa u Jugoslaviji. Bez obzira na sva uvažavanja, vje-

rujem da imamo znatne šanse da priredimo ugodno iznenađenje za naše navijače. Očekujem da možemo da osvojimo jedan bod.

U subotnjem dvoboju, koji se igra od 18. sati Borac će nastupati u sljedećem sastavu: Handan (Arnaudović), Kresojević, Koso, Saračević, Muratagić, Krančić, Talić, Smalagić, Brakočević, Uzelirović, Ramijak, Nikolić.

M. J.

SA SJEDNICE SKUPŠTINE SIZ-a FIZIČKE KULTURE

## Ko kontroliše trošenje

ANJALUKA - Zanimljivo je spomenuti da se sjednica Skupštine SIZ-a u prošloj godini, a održane su samo četiri, delegati nisu odazivali u očekivanom broju. Čak je jedan sastanak morao da bude otkazan, upravo zbog nedostatka kvoruma. Pedantni radnici Stručne službe SIZ-a izračunali su da je samo 56 posto delegata prisustvovalo svim sastancima.

Jedino pitanje koje je zasluživalo pažnju da se o njemu nešto više raspravlja je bilo realizacija sredstava namijenjenih rješavanju problema smještaja sportskih organizacija. Delegat Kemal Saltagić je istakao da se u dovoljnoj mjeri nema uvida u to da li se ova sredstva namjenski koriste ili ne i da nije dovoljno ako se o ovim akcijama dozna samo i isključivo iz sredstava javnog informisanja.

—U samom SIZ-u fizičke kulture ne postoji tačno određen organ koji vodi računa o utrošku sredstava - glasilo je odgovor Jelena Popovića. U dosadašnjoj praksi bilo je očigledno da smo imali izražen problem nedostatka povratne informacije. Međutim, po ugovoru o načinu korištenja namjenskih sredstava sportske organizacije ili asocijacije su dužne da dostave izvještaje o načinu trošenja sredstava.

Iz ove oblasti u ovom momentu se povlači problem nedostatka sredstava za završetak radova na prostorijama Opštinskog košarkaškog saveza i pitanje je na koji način i da li će se uopšte moći da obezbijede. Slično je i sa takozvanim inicijalnim sredstvima za izgradnju prostorija ispod istočnih tribina na Gradskom stadionu. Po odobranju 5.000.000 dinara poručen je projekat i sklopljen ugovor, ali se sa realizacijom prvog zadatka kasnilo (rok za izradu projekta je bio 15. februar).

M. JOKSIMOVIĆ

ŠAH

PRVENSTVO ŠK POBJEDA

## TROJICA NA VRHU

sistemu odigrali sedam prvenstvenih kola. Poslije svega pokazalo se da u klubu ima dobrih kvaliteta. Naime, na prvom mjestu, našla su se trojica takmičara. Sa po 5,5 bodova prvo mjesto su podnijeli Stevan Mihajlić, Mirsad Talić, i Redžo Dautović. Ipak zvanično, prvim prvakom ŠK Pobjeda je zbog boljeg Buholca proglašen Stevan Mihajlić.

Uz trojicu prvoplasiranih istakli su se Tode Pejić na četvrtom mjestu sa

5 poena i petoplasirani omladinac Miloš Banjac koji je osvojio 4,5 bodova. Banjac je i najveći tragičar i najsvjetlija figura prvenstva. U prvih pet partija on je bio uvjerljivo najbolji. No u zadnja dva kola je popustila koncentracija, pa je doživio dva poraza i osvojio tek petu poziciju.

Svi pomenuti igrači nagrađeni su vrijednim nagradama, dok je šampion kluba Mihajlić osvojio i vrijedan pehar u trajno vlasništvo.

O. FILIPOVIĆ

PREDSTAVLJAMO UČESNIKE MEĐUNARODNOG TURNIRA „BANJALUKA '85“

## IVAN FARAGO

Velemajstor (Mađarska)

Farago je rođen 1. aprila 1946. godine u Budimpešti gdje je i nastanjen. Završio je studij ekonomije ali se profesionalno bavi šahom. Što se tiče šahovske snage, zauzima mjesto odmah iza mađarske elite Portiša, Riblija, Saksa i Pintera. Bio je više puta član olimpijske ekipe Mađarske koja na evropskim prvenstvima i olimpijadama zauzima mjesto u samom vrhu tabele.

Bio je nacionalni majstor kada je imao 18 godina. Titulu internacionalnog majstora dobio je za rezultate u Havani 1973. i Bukureštu 1974. godine.

Na međunarodnom turniru u Amsterdamu 1975. godine odnio je prvu nagradu. Iste godine ispunio je velemajstorsku normu trećim mjestom na turniru u Lajpcigu. Drugi uslov za titulu velemajstora postigao je na velikom turniru IBM-a (Amsterdam, 1976) kada je podijelio četvrto mjesto sa našim Velimirovićem.

Veliki uspjeh postigao je Farago na „superšampionatu“ Mađarske 1984. godine (nastupilo 11 najjačih igrača Mađarske, izuzev Riblija koji nije igrao zbog bolesti), kada je u konačnom plasmanu dijelio drugo

mjesto sa Portišem i Grosperetom (prvi je bio Adorjan). Interesantno je napomenuti da je Farago na tom turniru dobio i specijalnu nagradu za najljepšu kombinaciju koju je ostvario u partiji protiv internacionalca Šnajdera.

Farago ima rejting od 2.495 poena. U Banjaluci je nastupio na turniru 1981. godine i u konačnom plasmanu dijelio 6-7. mjesto.


Šnajder - Farago, Budimpešta, 1984.

1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Lb4 4.e3 0-0 L.Ld3 d5 6.Sf3 Sc6 7.0-0 a6 8.a3 dc4 9.Lc4 Ld6 10.h3 e5 11.d5 Se7 12.e4 Sg6 13.Te1 h6 14. Lf1 Ld7 15.g3 De7 16. Lg2 Tf8 17.Sd2 Lc5 18.Sf1 Ld4 19.Se3 Df8 20.Kh2 c6 21.Df3 Se7 22.Ld2 cd5 23.ed5 Le8 24. Tad1 Tac8 25.De2 Kh8 26. Td6 Lb7 27. Lb7 Tb8 28. Sc4 Te6 29.Lg2 Lc6 30.Tcl Lg2 31.Kg2 De8 32.b4 Tc8 33.Sa5 Sc6 34.Sb3 Dd7 35.Ted1 Db7 36.Kg1 La7 37.Sa4 Sd4 38.Sd4 ed4 39.Dd3 Tc1 40.Tc1 Se1 41.Lf4 f5 42.Tc7 Dd5 43.Ta7 Sg5 44.Le3 Sh3 45.Kh2 Te3 46.fe3 Sf2 47.Df1 Df3 48.Kg1 de3 49.Kh2 e2 50.Da1 Sg4. Bijeli predaje.

N. L.

## ŠAHOVSKI ZADATAK

BROJ 819 PRIPREMA: NIKOLA LAKIĆ, ŠAHOVSKI MAJSTOR



Bijeli: Kh2, Db2, Sf5, Lf1, pješaci d2, d4, f4, g5 (8)  
Crni: Kh7, Dd5, Ta8, Sa5, pješaci a7, b6, c5, e4 (8)

BIJELI VUČE I DOBIJA!

Krasan primjer napada na ogoljelog kralja proveo je bijeli u poziciji na dijagramu, jer je nakon dva poteza došao u dobijenu poziciju (Karlson - Šuba, Hestings, 1983/84.)

Rješenje prošlog zadatka: 1. Lh3 i crni je predao, jer na 1...Lh3 ili bilo koji potez lovcem, slijedi 2. Dh5 sa matiranjem.



Piše Sadik ŠEHIĆ

(5)

# SMRT NA ČEMERNICI

Kao što smo ranije napomenuli, u februaru 1942. godine Hasan Kikić prešao je na oslobođenu teritoriju. Međutim, nesretnim slučajem biva zarobljen od četničkog vođe Uroša Drenovića, također učitelja. Na sreću, uspijeva pobjeći i priključiti se Grmečkom partizanskom odredu. Sudjeluje u borbama krajiških proletera protiv četnika od Grmeča do Manjače.

Prema zvaničnim verzijama i podacima Hasan Kikić poginuo je 6. maja 1942. godine kao komesar Prvog krajiškog proleterskog bataljona. Upao je u četničku zajednicu kod sela Rapta na planini Čemernici, između Mrkonjić-Grada i Skender-Vakufa. Grob mu se prema evidenciji SUBNOR-a opštine Skender-Vakuf nalazi na partizanskom groblju u selu Račići, opština Skender-Vakuf, pod brojem 57.

## Zasjeda kod Čukovca

Sve do 1958. godine o Kikićevoj se pogibiji, o kojoj govorimo u ovom nastavku feljtona, znalo vrlo malo. Prema svim dosadašnjim kazivanjima izgleda da je Skender Kulenović bio najbliži svjedok Kikićeve pogibije. Detaljan opis Kikićeve smrti on da je u svom napisu „Posljednji susret sa Hasanom Kikićem“ („Književne novine“, 1949. godine).

Međutim, na temelju sjećanja Slavka Popovića, ovako je opisana Kikićeve smrt:

„Hasan je putovao iz Agina Sela preko Čukovca u Skender-Vakuf. S njim je išao i jedan kurir, gluhočim, kojeg smo zvali Nijemac. Zapravo, on se zvao Đorđe Komenović, ali u Čukovcu, odakle je bio rodom, nikog ne zovu pravim imenom već svaki ima neki nadimak. To je bio hrabar i odan borac, povjerili su mu i najteži zadatak, znao je i da čita i piše. Bio je samouk.

Išli su njih dvojica, Hasan i Nijemac, uskim seoskim puteljkom između gustih stoljetnih bukava i borovih šuma.

Kod zaseoka Rapta, nedaleko od Čukovca, ispred same planine Čemernice, sačekala ih je u zasjedi iza staj-grupa četnika.

Propustili su ih da prođu nekih pedeset metara, a onda su pucali. Hasan je pao smrtno pogođen, a Nijemac je uspio da pobjegne i probije se do Skender-Vakufa. On je prvi i javio o Hasanovoj smrti“.



Ilustracija Krste Hegedušića u knjizi „Provincija u pozadini“

## Šta kaže Jovo Đurašinović

Prije nego li iznesemo podatke koji kazuju argumentovano o Kikićevoj smrti, koju je opisao Skender Kulenović, evo isjećanja zemljoradnika Jove Đurašinovića iz se-

Kikić je poginuo 6. maja 1942. godine kao komesar Prvog krajiškog proleterskog bataljona



Sa jedne svečane akademije na Kikićevim susretima u Gradačcu

la Račića, opština Skender-Vakuf, s kojim smo vodili svojevremeno razgovor:

- Krajem 1942. godine, u naše je selo po zadatku Partije stigao Hasan Kikić. Iz Račića je trebalo da pođe prema Tesliću da se poveže s Borjanskim odredom. U vrijeme Kikićeve dolaska u našem se selu slavio sveti Nikola, pa je Kikić kao naš gost, bio pozvan na slavu. Međutim, dok se Kikić nalazio u društvu seljaka, neko je obližnjoj četničkoj patroli javio da je u naše selo stigao nepoznat gospodin s nijemim vodičem. Četnici su odmah dojurili u selo, opkolili kuću u kojoj se nalazio Kikić. Primjetivši četnike Kikić je pokušao pobjeći, ali su ga pokosili meci četnika iz zasjede. Smrtvog književnika četnici su skinuli odijelo, ručni sat i uzeli nekakve papire, kojisu se nalazili u kožnoj torbi. Onako nagog bacili su ga u jednu jamu. Poslije tog događaja otišao sam u partizane.

## Suđenja navodnim ubicama

U Okružnom sudu u Banjaluci održano je poslije oslobođenja suđenje navodnim ubojicama Hasana Kikića. Glavna rasprava održana je 20. novembra 1948. godine. Sud je tom prilikom ocijenio da nema dokaza koji bi potkrijepili navode optužnice i donio je oslobađajuću presudu. Presuda nosi broj K-198/48, a njezin se original danas čuva u Zavičajnom muzeju Centra za informisanje, obrazovanje i kulturu „Vaso Pelagić“ u Gradačcu.

Smatra se da je Skender Kulenović najbliži svjedok Kikićeve pogibije. Kulenović je prvi vijest o pogibiji usmeno objavio i ona je, prema pričanju Novaka Simića kojeg sam slušao još 1964. godine u Gradačcu, u njegovim napisima o Kikiću, dobila ovu verziju:

- U šumama između Priljedora i Sanskog Mosta - pričao je i to zapisao Novak Simić - bude opkoljen od četnika i zaklan godine 1942. Postoji verzija prema kojoj se Kikić

UZ 80-GODIŠNJICU ROĐENJA



KNJIŽEVNIKA HASANA KIKIĆA

teško ranjen u borbi, uvidjevši da je opkoljen, ustrijelilo da ne padne četnicima u ruke, ali to nije ničim dokazano.

Tako je svojevremeno pričao Novak Simić naš poznati književnik, koji je živio u Zagrebu, a rođen je u Zenici.

## Vijest o Hasanovoj smrti

Detaljan opis Kikićeve smrti dao je Kulenović u svom napisu „Posljednji susret sa Hasanom Kikićem“ („Književne novine“ 1949), a taj svoj prilog čitao je i na II Kikićevim susretima održanim u Gradačcu maja 1974. godine.

„Vijest donese kurir koji ga je pratio (Kikićev kurir op- a.) i koji je imao sreću da umakne iz zasjede. Da udarac bude podmukliji, taj kurir je bio gluhočim i niko ga drugacije nije ni zvao nego Nijemac. Uobrazilo sam sebi da geste kojima je on opisivao Hasanovu smrt ne razumijem, lako sam sa Nijemcem već odlično naučio da se sporazumijevam. A načas bi zaboravljao da je gluhočim, pa bih mu na sav glas vikao: „Slobodan“ (to je bio Hasanov partizanski pseudonim). „Je li Slobodan ubijen?“ Nijemac je uporno stavljao ruku na usta kao da iz nje srce vodu, onako kako to čine muslimani uzimajući abdest, to i jest bio Nijemčev znak za muslimane, on je znao da je Slobodan musliman. Dakle, istina je“.

Tako je poginuo pisac i partizan čije je djelo ostavilo dubok trag u našoj kulturnoj i revolucionarnoj povijesti, a među njegovim prijateljima bolnu prazninu i sjećanja na jedno drugovanje.

U narednom nastavku ovog feljtona govorićemo nešto više o Hasanu Kikiću iz sjećanja njegove majke, prijatelja i drugova.

u sljedećem broju

DJELO KOJE NADAHNjuje

Deni osjetl olakšanje i zebnju istovremeno kad su inspektor i ljekar napustili sobu. Hoće li mu povjerovati? - upita se.

Klupko sjećanja se počeo odmotavati.

Sjeti se da je otvorio oči kad je osjetilo paklenu vrućinu. To ga je valjda i osvijestilo. Bio je moker. Ležao je u blizini kuće zahvaćene plamenom.

Iznenada je ugledao masivnu nepomičnu priliku na zemlji. Nije bila mora. Zbljla se dogodilo. Ustade i približi se tijelu. Bilo je u lokvi krvi. Još je lila.

Počeo je drhtati, a hladni mu znoj izbljena čelo. Osjetl slabost kad je shvatio grozotu svoga čina. Da li može tvrditi da ne zna kako je to uradio ili zašto je to uradio? U trenutku kad ga je baba napala, zato što je ulazio u njenu kuću, a nikog u njoj nije bilo, čuo je grdnje sa svih strana. I očevo glas je vikao, i njegova žena je vrištala. Svi ti glasovi su tu-tnjali kao da su ga čekićem po glavi udarali. Morao se braniti.

I sada čuje glasan povik. Dolaze ljudi. Odnokud, odavakud.

- Kuda ćete? - viknuo je. - Bježite. Pustite me na miru. Ne gurajte svoj nos svugdje.

Da li od straha ili je već blo sulud, zacereka se. A onda potrča u šumu.

Probudila ga je hladnoća. Nad njim se savila šuma. Nigdje nikog. Nikad nikog nije ni bilo. Sa ocem nije mogao razgovarati nikada. Otjerao mu je majku.

## LISTAJUĆI SUDSKI DOSJE (2)

B. S. MELI



Bilo je dijete. I bila je Julija. Za kratko. Sreća se tek pokazala, da bi jasnije shvatilo bijedu i usamljenost u kojoj je živio. Žena mu se jedva kretala, otežala njegovim djetetom, dok je on sjedio za stolom. Trebalo je otići u grad, kupiti još neke krpice i štošta bez čega beba ne može.

- Spremi se - reče - Idemo.

Julija klimnu glavom i poslušno počeo kupiti stvari koje je on rasuo. Podo navrata kad je prostrijeli jak bol. Zavežljaj joj ispade iz ruku. Pogleda ga, a njeno oči mu sve rekoše.

- Misliš da će sad? - upita Deni s nevjerlicom.

Ona klimnu glavom.

- Daj da ti pomognem.

Ona se ispravi, jer su joj prvi trudovi popustili.

- Zovi doktora!

U dva sata ujutro začuo je prvi djetetov plač. Probudio ga je iz poludrijemeža u noći punoj zvijezda. Sjedio je uzbuđen osluškujući.

Kad je nakon dvadesetak minuta doktor ušao u njegovu sobu, on je skočio.

Na kraju je ležalo golo dijete. Deni je stajao i gledao ga.

- Sin - reče Julija ponosno. Deni ga dodirnu, a dijete vrisnu i otvorilo oči.

- Sin - prošaputao je, pomno ga motreći. Segnuo se još više. Brkovi mu pošakaklijaše dijete i ono se ponovo javi. Koža mu je bila bijela oči crne, na oca.

Bili su sretni nekoliko mjeseci. Onda ih je dijete ostavilo. Oboma se činilo da je to samo prehlada, prehlada kakvu djeca često imaju i nakon koje se sutradan probude zdravi.

Kad je Julija ustala da ga obide, dijete je zavatrlilo. Dok su stigli do doktora, bilo je već mrtvo.

Deni je počeo piti. Nalivao se do besvijesti. Ona se kao sjenka pojavljivala i nestajala, čas u kući, čas u bašti. Sve je na njoj visilo. Na kostur je ličila.

- Julija! - zagrmio je lupivši ručercdom o sto.

Stala je ispred njega ne gledajući. Irtiralo ga je to bljedilo lice. Skočio je i pograbio za kosu.

Nije se branila. To ga još više razestli. Onda mu šaka prasnu na njenoj bradi. Zaturala je. Zgrabio ju je i gurnuo na pod.

- Pusti me - prostenjala je.

Krajnjim naporom mu je gurnula koljena u slabine i otrgla se. Skočio je za njom. Prvi put joj se pojavio strah u očima.

- Budalo pljana - procljedila je.

Ponovo njegova šaka prasnu u njenu čeljust. I nije stao. Nastavio je udarati. Krv joj je tekla iz nosa i usta.

Da otac nije našao ubio bi je.

Sutradan, kad je Deni, ustao Julije nije bilo. Otišla je. Ni u gradu se nije mogao ni s kim zbljžiti. Nosio je malter i dodavao zidaru, do podne jednom, popodne drugom, a naveče bi se sklijokao od umora. Nekad ni cipele nije izuvao.

I tako, do onog dana kad ga nešto udari i baci na pločnik. Kasnije su mu rekli da je neoprezno išao preko ulice, auto nije mogao stati.

Iz bolnice su ga poslali ocu da se oporavi.

A on?


Zagnjurilo lice u šake.

- Izazivala me.

Dok je udarao, pred očima mu se javljala slika skrhanog oca nakon odlaska majke, odbjegle Julije, mrtvog djeteta, promašenog života.

(Nastaviće se)





## TRIBINA MALE PRIVREDE

Informativni list za zanatstvo, ugostiteljstvo i auto-prevoznike

### NARUDŽBENICA

KOJOM SE NEOPOZIVO PRETPLAĆUJEM NA primjeraka Tribine male privrede, od dana narudžbe godinu dana unaprijed, po pretplatnoj cijeni od 2000,- dinara (za 1985. godinu). Uplatu ću izvršiti nakon primitka SDK uplatnice od strane Redakcije lista. U slučaju spora nadležan je sud u Sarajevu.

U \_\_\_\_\_ dana \_\_\_\_\_ 1985. godine

Naručilac (molimo ispisati štampanim slovima)

Ime i prezime \_\_\_\_\_

Zanimanje \_\_\_\_\_

Poštanski broj, mjesto, ulica i broj \_\_\_\_\_

(Potpis i pečat)

Narudžbenice slati na adresu  
NIŠRO "OSLOBODENJE" - OOUR "PRIVREDNA ŠTAMPA"  
71000 Sarajevo, Dž. Bijedica 185. Tel. 071/541-177

### „ŠIPAD — KOZARA“ OOUR TRANSPORT I USLUŽNE DJELATNOSTI BOSANSKA DOUBICA

OGLAŠAVA

Javnu prodaju osnovnog sredstva putem

## LICITACIJE

Putničko vozilo „MERCEDES“ TIP 250, godina proizvodnje 1970. u voznom stanju.

Početna cijena 250.000,00 dinara. Prodaja će se izvršiti 17. 4. 1985. godine, u restoranu društvene ishrane, Ulica narodnog heroja F. Kluza br. 18. Bosanska Dubica, sa početkom u 11,00 sati.

Vozilo se može pogledati neposredno na dan prodaje. Sudjelovati mogu sva pravna i fizička lica koji uplate polog od 10% od početne cijene.

Porezne obaveze plaća kupac.

### „RUDI ČAJAVEC“ RO ELEKTROMECHANIKA OOUR FABRIKA NEMETALNIH PROIZVODA ULICA Rudarska br. 65 A OBJAVLJUJE JAVNU

## LICITACIJU

Za prodaju osnovnog sredstva: putnički automobil marke ZASTAVA „POLONEZ“, registarski broj BL - 921-94, proizvodnje 1979. godine, broj motora 0016827, broj šasije 0016848, sa početnom licitacionom cijenom od 162.337,- dinara.

Licitacija će se održati 8. 4. 1985. godine u kurgu fabrike u Ulici Rudarskoj br. 65, a sa početkom u 10 h.

Pravo učešća u licitaciji imaju sva pravna i fizička lica koja polože na blagajnu iznos od 15.000 dinara.

Porez na promet plaća kupac.

Vozilo se može pogledati na dan licitacije u vremenu od 8-10 h.

KOMISIJA

### EDRO „ELEKTROKRAJINA“ BANJALUKA OOUR „ELEKTRO—KLJUČ“ U KLJUČU

Na osnovu Odluke Radničkog savjeta OOUR—a broj 01/1-399/85. Komisija za radne odnose raspisuje

## OGLAS

za prijem radnika i pripravnika u radni odnos, na neodređeno vrijeme,

1. Ova NK radnika za poslove i radne zadatke održavanje i izgradnja NN mreža i dalekovoda
2. Jednog radnika - pripravnika KV električara za poslove KV elektro-montera.

Uslovi: Pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa propisanih zakonom, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove i to:

1. Nekvalifikovani radnici da imaju završenu osmogodišnju školu i regulisanu vojnu obavezu, a prednost imaju muškarci i
2. Da ima završenu školu za kvalifikovanog električara, regulisanu vojnu obavezu i položen ispit za vozača motornih vozila „B“ kategorije.

Oglas ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja, a izbor i obavještenje kandidata izvršiće Komisija za radne odnose u zakonskom roku.

Neblagovremene i nepotpune prijave na oglas neće se razmatrati.

Prijave slati na adresu OOUR „ELEKTRO—KLJUČ“ U KLJUČU - 79280.

### SOUR „KRAJINATURIST“ BANJALUKA RAONA ORGANIZACIJA „BORJE“ KOTOR—VAROŠ

Na osnovu odluke Radničkog savjeta od 29.3.1985. godine, raspisuje se

## KONKURS

za izbor i imenovanje

1. SEKRETARA RADNE ORGANIZACIJE,
2. RUKOVODILAC KOMERCIJALNE SLUŽBE,
3. UPRAVNIK HOTELA „BORIK“ U KOTOR—VAROŠI,
4. POSLOVOĐA GOSTIONICE „BRESTOVAČA“ U ŠIPRAGAMA.

- Pored opštih uslova potrebnih za zasnivanje radnog odnosa, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove:

POD 1. diplomirani pravnik i jedna godina radnog iskustva ili pravnik (VŠ) sa tri godine radnog iskustva,

POD 2. diplomirani ekonomista sa ili bez iskustva ili ekonomista (VŠ) sa tri godine radnog iskustva,

POD 3. završena viša škola hotelijerskog ili ekonomskog smjera i dvije godine radnog iskustva ili škola za VKV radnike ugostiteljskog smjera sa dvije godine radnog iskustva,

POD 4. završena škola za VKV ili KV radnike ugostiteljskog smjer i dvije godine radnog iskustva.

- Svi kandidati treba da su dosadašnjim radom, stručnim sposobnostima i moralnim osobinama dokazali svoju samoupravnu opredjeljenost i društveno političku angažovanost.

- Uz prijavu se prilažu i dokazi o ispunjavanju uslova konkursa.

- ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVE JE 15 DANA OD DANA OBJAVLJIVANJA KONKURSA -

- Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

- Prijave slati na adresu: RO „BORJE“ KOTOR—VAROŠ za Konkursnu komisiju.

### GRABEVINSKA RADNA ORGANIZACIJA „JANJ“ ŠIPOVO

Na osnovu člana 8. Pravilnika o radnim odnosima, Komisija za radne odnose raspisuje

## OGLAS

za prijem u radni odnos

1. KV - mašinista - finišerista,
- 1 izvršilac na neodređeno vrijeme.

Uslovi:

- KV mašinista finišerista,
- radno iskustvo 1 godina,
- regulisana vojna obaveza,
- obavezan probni rad.

Prijave dostaviti na gornju adresu. Oglas ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

AIPK Zemljoradnička zadruga „Laktaši“, OOUR „Trgovina“ iz Laktaša. Komisija za radne odnose objavljuje

## OGLAS

za prijem u radni odnos i to:

1. Knjigovođa kupaca i dobavljača na određeno vrijeme, do povratka radnice s porodijskog odsustva - 1 izvršilac,
2. Vođa smjene u prodavnici na neodređeno vrijeme - 3 izvršioca,
3. Trgovački pomoćnik - pripravnik na neodređeno vrijeme - 4 izvršioca,
4. Pripravnik na određeno vrijeme - mehaničar za održavanje klima i rashladnih uređaja i elektroinstalacija - 1 izvršilac.

Pored opštih uslova predviđenih zakonom, kandidati trebaju ispunjavati i sljedeće posebne uslove:

1. Ekonomska škola, finansijski smjer, 1 godina radnog iskustva,
2. Završena škola za kvalifikovane radnike trgovačke struke mješovitog smjera, VK radnik trgovačke struke sa 2 godine radnog iskustva ili KV radnik sa 3 godine radnog iskustva.
3. Završena škola za kvalifikovane radnike trgovačke struke mješovitog smjera.
4. Završena metalska škola, smjer - mehaničar klima i rashladnih uređaja.

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova oglasa slati na gore navedenu adresu, u roku od 8 dana od prvog narednog dana od dana objavljivanja oglasa

### SOUR KPK „KRAJIŠNIK“ BANJALUKA

Na osnovu člana 10 Pravilnika o radnim odnosima Radne zajednice zajedničkih poslova KPRO „Proleter“ Kotor Varoš, Komisija za radne odnose Radne zajednice zajedničkih poslova raspisuje,

## OGLAS

za vršenje poslova i radnih zadataka

- 1.1. POMOĆNI KUHAR, jedan izvršilac na određeno vrijeme do povratka radnice sa porodijskog odsustva,
- 2.2. KUHAR, jedan izvršilac na neodređeno vrijeme.

Pored opštih uslova predviđenih zakonom, kandidat treba da ispunjava i posebne uslove:

Pod 1. - da ima završenu osnovnu školu - PKV radnik bez radnog iskustva

Pod 2. - da ima završenu ugostiteljsku školu - KV radnik sa 6 mjeseci radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima.

Prije izbora kandidata po oglasu, izvršit će se prethodna provjera znanja kandidata pod rednim brojem 2.

Uz prijavu na oglas dostaviti:

- Za radno mjesto pod rednim brojem 1
- Svjedočanstvo o završenoj osnovnoj školi,
- Ljekarsko uvjerenje,
- Izvod iz MKR

Za radno mjesto pod rednim brojem 2

- Svjedočanstvo o završenoj ugostiteljskoj školi,
- Ljekarsko uvjerenje,
- Izvod iz MKR,
- Uvjerenje o radnom iskustvu.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uslova oglasa dostaviti, Komisiji za radne odnose RZZP KPRO „Proleter“, Kotor-Varoš.

Oglas otvoren 8 dana od dana objavljivanja u listu „Glas“.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.



**SOUR „KRAJINATURIST“ BANJALUKA  
RADNA ORGANIZACIJA „BORJE“  
KOTOR—VAROS**

Na osnovu odluke Radničkog savjeta od 29.03.1985. godine, raspisuje se

**KONKURS**

ZA IZBOR I IMENOVANJE

1. SEKRETARA RADNE ORGANIZACIJE,
2. RUKOVODILAC KOMERCIJALNE SLUŽBE,
3. UPRAVNIK HOTELA „BORIK“ U KOTOR—VAROSU,
4. POSLOVOĐA GOSTIONE „BRESTOVAČA“ U ŠPRAGAMA.

- Pored opštih uslova potrebnih za zasnivanje radnog odnosa kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove:

POD 1. diplomirani pravnik i jedna godina radnog iskustva ili pravnik (VŠ) sa tri godine radnog iskustva.

POD 2. diplomirani ekonomista sa ili bez iskustva ili ekonomista (VŠ) sa tri godine radnog iskustva.

POD 3. završena viša škola hotelijerskog ili ekonomskog smjera i dvije godine radnog iskustva ili škola za VKV radnike ugostiteljskog smjera sa dvije godine radnog iskustva.

POD 4. završena školaza VKV ili KV radnike ugostiteljskog smjera i dvije godine radnog iskustva.

- Svi kandidati treba da su dosadašnjim radom, stručnim sposobnostima i moralnim osobinama dokazali svoju samoupravnu opredijeljenost i društveno-političku angažovanost.

- Uz prijavu se prilažu i dokazi o ispunjavanju uslova konkursa.

- ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVE JE 15 DANA OD DANA OBJAVLJIVANJA KONKURSA

- Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

- Prijave slati na adresu: RO „BORJE“ KOTOR—VAROŠ za Konkursnu komisiju.

**RADNA ZAJEDNICA  
PRIVREDNE BANKE SARAJEVO  
OSNOVNE BANKE „BANJALUKA“  
BANJALUKA**

Na osnovu odluke Zbora radnih ljudi Filijale Ključ broj VIII/3-1-195, od 28.3.1985. godine, raspisuje

**OGLAS**

za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme (do povratka radnika sa bolovanja) u FILIJALI KLJUČ

za obavljanje poslova i radnih zadataka  
1. REFERENTA KNJIGOVOSTVENIH POSLOVA... 1 izvršilac

uslov SSS (završena srednja ekonomska škola III gimnazija i 6 mjeseci radnog iskustva)

Uz prijavu kandidati su obavezni priložiti dokaz o ispunjavanju uslova oglasa.

Oglas ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u listu „Glas“ Banjaluka.

Prijave slati na adresu: Radna zajednica Privredne banke Sarajevo-Osnovne banke „Banjaluka“ Banjaluka, za FILIJALU KLJUČ  
NEPOTPUNE I NEBLAGOVREMENE PRIJAVE NEĆE SE UZETI U RAZMATRANJE.

**RO ZA KOMUNALNU DJELATNOST  
„LISINA“  
ŠIPOVO**

Na osnovu odluke Radničkog savjeta RO za komunalne djelatnosti „Lisina“ Šipovo broj 97 i 121/85. raspisuje se

**OGLAS**

za popunu radnih mjesta

1. DAKTILOGRAF I GLAVNI KNJIGOVOĐA ... 1 izvršilac
2. ČISTAČ ULICA... 2 izvršilaca

Kandidati pod rednim brojem 1. ovog oglasa udružuju rad na određeno vrijeme do pov-

**OPŠTINSKI SUD SRBAC**

Na osnovu člana 242. Zakona o državnoj upravi, člana 16. Pravilnika o radnim odnosima Radne zajednice Opštinskog suda Srbaci odluke Zbora radnih ljudi RZ Opštinskog suda Srbac od 1.4.1985. godine Komisija za radne odnose, dana 1.4.1985. godine, raspisuje sljedeći

**OGLAS**

za prijem jednog daktilografa na neodređeno vrijeme, na poslove i radne zadatke daktilografa.

Uslovi:

Pored opštih uslova predviđenih zakonom kandidati moraju ispunjavati i sljedeće:

1. Završenu stenodaktilografsku školu I „A“, ili I „B“ klase ili završenu osmogodišnju školu sa zvanjem daktilografa I „A“ ili I „B“ klase.

Oglas ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u „GLASU“ Banjaluka.

Prijave se podnose Opštinskom sudu Srbac, Komisija za prijem radnika.

Po dospelim prijavama izvršiće se testiranje kandidata.

Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzimati u razmatranje.

**SOUR „KRAJINATRANS“  
BANJALUKA**

Na osnovu odluke Radničkog savjeta od 25.03.1985. godine RO Transport-Remonta „Udarnik“ Mrkonjić-Grad raspisuje

**KONKURS**

za izbor i imenovanje

**SEKRETARA RO**

Pored opštih uslova predviđenih zakonom kandidati treba da ispunjavaju sljedeće posebne uslove:

- da ima završen pravni fakultet i
- radno iskustvo od godinu dana na istim ili sličnim poslovima.

Istovremeno se raspisuje

**OGLAS**

za popunu slobodnog radnog mjesta na neodređeno vrijeme i to:

1. Rukovaoca građevinskih mašina (grederista... 1 izvršilac

Pored opštih uslova predviđenih zakonom kandidati treba da ispunjavaju sljedeće posebne uslove:

- završen stručni ispit za rukovaoca građevinskih mašina (grederista),
- radno iskustvo od 5 godina na istim ili sličnim poslovima.

Za kandidate pod 1. prethodno će se izvršiti provjera sposobnosti.

Konkurs i oglas ostaje otvoren 8 dana od objavljivanja u listu „Glas“.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

Prijave slati na adresu: RO Transport-Remont „Udarnik“ Mrkonjić-Grad.

ratka radnice sa trudničkog bolovanja. Pored opštih uslova kandidati treba da ispunjava i posebne uslove: da ima završenu srednju ekonomsku školu i 1 (jednu) godinu radnog iskustva na poslovima glavnog knjigovođe.

2. Kandidati pod rednim brojem 2. treba da imaju završenu osmogodišnju školu, a rad se udružuje na neodređeno vrijeme.

Stan nije obezbijeđen.  
Lični dohodak po Samoupravnom sporazumu.

Nepotpune prijave se neće uzeti u razmatranje.

Oglas ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

Prijave na oglas slati na adresu: RO ZA KOMUNALNU DJELATNOST „LISINA“ ŠIPOVO, NEMANJEVLATKOVIĆA b.b. - Komisija za radne odnose.

**„ŠIPAO - RADNIK“  
OOUR DI „PODGRADCI“  
GORNJI PODGRADCI**

Na osnovu člana 9. Pravilnika o radnim odnosima, Komisija za kadrove i radne odnose OOUR-a DI „Podgradci“ raspisuje

**OGLAS**

za vršenje poslova i radnih zadataka

1. NKR u drvenoj industriji 10 izvršilaca
2. GLAVNI KNJIGOVOĐA 1 izvršilac
3. VK VOZAC AUTOBUSA.

Pored opštih uslova predviđenih zakonom kandidati treba da ispunjavaju i sljedeće uslove:

- pod rednim brojem 1 da kandidati imaju završenu osnovnu školu.

- pod rednim brojem dva GLAVNI KNJIGOVOĐA VŠS / SSS ekonomski smjer,

— jedna godina radnog iskustva na poslovima i radnim zadacima glavnog knjigovođe,

- pod rednim brojem tri VK vozača autobusa, sa svim kategorijama,

- dvije godine radnog iskustva, od toga jedna godina na poslovima i radnim zadacima vozača autobusa.

Prijave sa dokazima o potrebnoj stručnoj spremi i potrebnim dokazima dostaviti na adresu „Šipad - Radnik“, OOUR DI „Podgradci“, Gornji Podgradci.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Oglas ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

Dana 10. aprila 1985. godine navršava se godina dana od smrti našeg dragog i nikad neprežaljenog



**CVIJE (AĆIMA) KESARA**

Dana 7. aprila 1985. godine u 11,00 sati posjetićemo CVIJIN grob na Novom groblju u Banjaluci, položiti cvijeće i odati mu dužno poštovanje. Ujedno pozivamo sve rođake, prijatelje i poznanike da dođu toga dana i da zajedno odamo dužno poštovanje.

OŽALOŠĆENA PORODICA KESAR  
061419

Dana 5. aprila 1985. godine navršava se četrdeset godina otkako je na sremskom frontu u 21. godini poginuo naš dragi brat

**MILORAD — MIŠO V. PEROVIĆ**

borac V kozarske brigade

I jula 1985. godine navršice se 42 godine, otkako je kao žrtva fašističkog terora preminuo naš tata

**VASO NOVICIN PEROVIĆ**

Uvijek će živjeti u našem sjećanju:

sestre i brat — kćerke i sin:

Stojanka Pećanac, Novica Perović i Tatjana Ignjatović

061421



Dana 10. aprila 1985. godine navršava se šest tužnih mjeseci od tragične i prerane smrti naših dragih i nikad neprežaljenih



**RADOVANA**



**RANKA**

**I TEŠINOVIĆA**

U nedjelju 7. aprila 1985. godine u 11,00 sati posjetićemo njihove grobove u Drugovićima, položiti cvijeće i zaliti suzama.

**OŽALOŠĆENI:** supruga i majka LJUBICA, kćerka i sestra: GORDANA, sestre i tetke: DUŠANKA i KRISTINA, i ostala mnogobrojna rodbina i prijatelji.

061377

Dana 7. aprila 1985. godine navršava se tužnih četrdeset dana od prerane smrti našeg dragog supruga, oca, brata i djeda



**ŽIVKA KAVEDŽIJE**

Bojna je Istina da nisi više među nama. S tobom si odnio našu radost, a našem srcu ostavio vječnu bol i žalost. Toga dana u 10,00 sati posjetićemo njegovu vječnu kuću, položiti cvijeće i odati mu dužno poštovanje.

**VJEČNO OŽALOŠĆENI:** supruga NEVENKA, kćerke: MIRA, MILENA i STOJANKA, sin MIRKO, sestra ANKA, ZETOVI, UNUČAD i ostala rodbina

061414

**TUŽNO SJEĆANJE**

na sina i brata



**MILANA VIDOVIĆA**

9.4.1979. - 9.4.1985.

S ljubavlju

**PORODICA VIDOVIĆ**

061398

Dana 4. aprila 1985. godine navršava se deset godina od smrti naše drage majke



**ZORE JAKOVLJEVIĆ**

Dana 6. aprila 1985. godine posjetićemo njenu vječnu kuću i položiti cvijeće.

**PORODICA**

061392

U nedjelju 7. aprila 1985. godine navršava se godina dana od iznenadne i prerane smrti našeg



**MOMIRA — MOME ČAVIĆA**

Obavještavamo rodbinu, kumove, prijatelje i komšije da ćemo toga dana posjetiti njegov grob i položiti cvijeće.

**NJEGOVI NAJMILIJI**

061396



Dana 6. aprila 1985. godine navršava se tužnih četrdeset dana otkako izgubismo našeg dragog supruga, oca, avakra, punca, djeda i pradjeda

**PETRA (MIJE) ČULUMA**

iz Prevlje kod Ključa

Ovim putem se zahvaljujemo svim komšijama, rođacima, prijateljima, kumovima, te OOUR-u „Konzum“ iz Banjaluke, ŠIP „Posavina“ Gornji Podgradci „Elektro-Banjaluka“, Banjaluka koji nam pritekoše u najtežim trenucima i saučestvovali u sahrani našeg dragog pokojnika.

**DUBOKO OŽALOŠĆENI I ZAHVALNI:**

supruga TRIVUNA, sinovi: NIKOLA, NEDO, i VLADO, kćerke: MILICA, STANKA, STOJANKA, te snahe: ROSA, BOJA, BRANKA, zetovi: ĐORĐE, BRANKO i SLOBODAN, unučad i prauučad

061440

Dana 7. aprila 1985. godine navršava se tri tužne godine kako nas je napuatio naš voljeni



**DRAGAN (SPASOJE) BABIĆ**

iz Gornjih Podgradaca

Teško se pomiriti sa sudbinom koja ga je otrgla od nas. S ponosom ćemo čuvati uspomene na njega i vrline koje su ga krasile. Toga dana posjetićemo njegov grob, zaliti ga suzama i okiti cvijećem.

**VJEČNO OŽALOŠĆENI:**

sin GORAN, kćerka GORDANA, supruga, ZLATA, majka MILKA, otac SPASOJA, braća: MLADEN, BRANKO, BOŽO i ostala rodbina

061431

Dana 7. aprila 1985. godine navršava se četrdeset tužnih dana od smrti našeg dragog sina, supruga, oca, brata i djeda



**ŽIVOJINA — ŽIKE DABIĆA**

U nedjelju 7. aprila 1985. godine u 11,00 sati posjetićemo njegov grob i suzama ga zaliti.

Vječno ožalošćeni njegovi najmiliji: porodica DABIĆ

061433

Dana 5. aprila 1985. godine navršava se dvije tužne godine od prerane smrti našeg dragog i nikad neprežaljenog sina, oca, supruga, brata, strica i dede



**GOSTIMIRA BABIĆA**

U nedjelju 7. aprila 1985. godine posjetićemo njegov grob i zaliti ga suzama.

Vječno ožalošćena mnogobrojna rodbina

061413

5. aprila 1985. godine navršava se 40 dana od smrti našeg dragog supruga, oca, brata, punca, avakra i dide



**RASIMA (ČAMILA) ALIBAŠIĆA**

S ljubavlju i poštovanjem čuvaćemo tvoj plemeniti lik u našim srcima.

**TVOJA PORODICA**

061397



U DOMU KULTURE, 13. APRILA

LOV I RIBOLOV

Priprema: Nebojša STEGIĆ

# „SANIČANI“ BEZ PREMCA

- Lovište kod Prijedora dobrom organizacijom posla privlači sve više stranih i domaćih lovaca

Pun naziv: AIPK, RO Riboprodukt Prijedor, OOUR Saničani, JUR „Lovi lovni turizam“, Saničani, kod Prijedora, telefon: 21-159. Površina lovišta je 4.413 hektara od čega 3.118 lovno produktivnih površina.

Tip lovišta nizinsko. Poslove kreiraju direktor OOUR-a inž. Božidar Timarac i referent za lovstvo Branko Janjuš.

U JUR-u zaposlena su još samo dva lovočuvara (po potrebi pomažu im radnici zaposleni u OOUR-u Saničani).

Lovi se isključivo nedjeljom sa stranim klijentima (divlja patka), a ostala divljač po dogovoru.

Plan odstrela za 1985. godinu:

- divlja patka - 2000 komada
- fazan - 1500 komada

- divlja patka - 400 dinara ili 10 dolara
- fazan - 400 dinara ili 10 dolara
- jarebica - 400 dinara ili 10 dolara
- golub grlica - 100 dinara ili 2 dolara za strance
- srndač - 2500 dinara ili 50 dolara do 70 poena.

vrijednosti trofeja a svaki dalji poen plaća se 200 dinara ili 5 dolara, pored toga naknada za mjesto srndača je 250 dinara ili 5 dolara za jedan kilogram

- za svaki promašaj srndača se plaća 100 dinara ili 5 dolara.

Već nekoliko godina divlje patke love najvećim dijelom lovci iz Italije. Upravo to želimo istaći jer cijene koje plaćaju strani lovci omogućuju OOUR-u Saničani sigurno sutra pogotovo što su svake godine sačinjavani definisani ugovori prema kojima se vrši plaćanje unaprijed - u punom



Krajem februara - pred lov na patke (arhivski snimak)



Motiv iz lovišta

- jarebica - 250 komada
- srndača - 15 komada
- srna - 5 komada
- divlji golub i grlica nije ograničen broj.

Cijene: Ulazak u lovište lovci plaćaju 200 dinara, a stranci 10 dolara.

Organizacija za grupu lovca 2000 dinara ili 15 dolara za strance.

Obavezna je pratnja lovca u lovu i košta 1500 dinara ili 10 dolara za strance, ostale usluge po dogovoru.

Po završetku lova odstrijeljena divljač se plaća po ovom cjenovniku:

iznosu za odstrel određenog broja divljih pataka (2000).

Ukoliko strani lovci ne odstrijele ugovoreni dio, ne vrši se nikakav povraćaj sredstava. Da napomenemo da još nijedne godine nisu iznijeli koliko su platili (obično im ostanu „dužni“ nekoliko stotina divljih pataka).

Ove godine u OOUR-u Saničani pregovaraju sa stranim partnerima o prodaji određenog broja divljači, ali sa plaćanjem unaprijed za tri godine, što bi s obzirom na to da su u pitanju divlje patke, omogućilo još veća ulaganja i proširenje djelatnosti. U planu je gradnja ribarsko-lovačke kuće sa

RIBARSKI KALENDAR		Datum	Dan u nedjelji	Sunce-Mjesec	Izlaz — zalaz	Uspjeh	Sati od do
Od ovog broja svakog petka obavještavamo vas kako mjesečne mijene utiču na uspjeh u ribolovu, samo vas upozoravamo da uzmete u obzir ljetno računanje vremena.							
5	P	☾		12,33	2		
6	S				1		
7	N	☀		5,27 18,31	1		
8	P				4		
9	U				3	9	
10	S				3	9	
11	Č				3	14	

- 0 - bez prognoze
- 1 - loše
- 2 - podnošljivo
- 3 - dobro
- 4 - vrlo dobro
- 5 - najbolje

20 ležaja. Za sada, gosti uglavnom koriste usluge dva hotela u Prijedoru, a gosti Saničana ne treba da brinu za ishranu jer je tu riblji restoran „Kod Luke“, koji može zadovoljiti i najprobirljivije gurmane.

U Saničanima napominju da gosti treba unaprijed da se najave zbog ograničenog broja lovaca,

koji mogu ući u lovište u jednom danu, a mi skrećemo pažnju da je ovdje već uobičajeno da se nedisciplinovanim gostima zahvalite i zamole ih da više ne dolaze jer od takvih gostiju imaju više štete nego koristi. Nadamo se da će prijave u ovo uzorno organizovano lovište stići od lovaca koji će provesti prijatne trenutke na obostrano zadovoljstvo.

## RIBARSKO VEČE

Podsjećamo sportske ribolovce i ostale građane da udruguje sportskih ribolovaca priređuju ribarsko veče u velikoj sali Doma kulture, 13. aprila 1985. godine u 20 sati. Ulaznice sa menijem od 1200 dinara mogu se kupiti u prostorijama udruženja. U programu učestvuju „Stari znanci“, orekstar „Memory“, Sandra Kulier i Nedeljko Opančić. Uz to mogu se očekivati neki od dobitaka na tomboli.

## ZABRINUTI NAUČNICI ZAGAĐENOST SJEVERNOG MORA

BON, - Njemački naučnici su, analizirajući zagađenost Sjevernog mora, utvrdili da postoji direktna veza između visoke koncentracije teških metala u stijenama na dnu mora i nekih novih oboljenja zapaženih kod riba. Sjeverno more je inače jedno od najvažnijih evropskih ribarskih područja.

Izveštaj ministarstva za nauku i tehnologiju u Bonu kaže, između ostalog, da je 50 odsto primjeraka ribe list, uhvaćenih radi, utvrđivanja dejstva zagađenosti mora na morsku faunu, u najvećim njemačkim ribarskim područjima u okolini istočnih frizijskih ostrva, oboljelo od kožnih bolesti. Kožna oboljenja kod ribe zapažaju se sve češće od 1977. godine i očigledno su povećana sa velikom, ne prirodnom, koncentracijom gv-ožda, hroma, vanadijuma, olova i cinka u stijenama morskog dna, navodi se u izvještaju. Posebnu zabrinutost izaziva činjenica da se na morskome dnu, zbog taloženja teških metala, odvija čitav niz novih hemijskih reakcija.

## ARHEOLOŠKO OTKRIĆE OPET VOJNICI OD TERAKOTE

PEKING, - Kineski arheolozi su otkrili oko 3000 statua od terakote koje predstavljaju vojnike i konje. Statuesu, kako javlja Hsinhua, pronađene u tri jame od kojih je svaka bila 28 metara dugačka i metar široka. Ovo otkriće za koje kineski arheolozi smatraju da je najznačajnije od 1974. godine, kada su u Hsianu u grobnici Čin Ssi Haungdija otkrivene statue od terakote, izvršeno je u Hudžou, u provinciji Džiangsu.

Novootkrivene statue su u jama bile raspoređene u borbenom poretku tog vremena, a na nekim od njih oslikana odjeća je još uvijek sačuvala prvobitnu boju.

## IZ LOVAČKIH DRUŠTAVA PUŠTENI FAZANI

BANJALUKA - Banjalučki lovci su 2. aprila pustili u svoje lovište 800 odraslih fazana, pošto su prethodno akcijama očistili teren od štetočina. Prebrojana je divljač i kako nas obavještavaju, zadovoljni su brojnim stanjem s obzirom na veoma tešku zimu.

## IZ UDRUŽENJA SPORTSKIH RIBOLOVACA SPORTSKI GEST

BOSANSKA GRADIŠKA - Iz udruženja sportskih ribolovaca Bosanska Gradiška su nas obavijestili da su bili spremni obustaviti lov na štuku (tj. produžiti lovostaj) jer uslovi za njen mrijest nisu bili najpovoljniji. Prvi rezultati su pokazali da je mrijest u većem dijelu voda završen.

Pozivaju svoje članove da ukoliko ulove štuku, koja je sumnjiva, tj. da nije položila ikru, da je vrate u vodu. Pridružujemo se sportskom gestu iz Bosanske Gradiške i pozivamo sve ribolovce da što češće pokažu da su sportski ribolovci.

## SATIRIKON

Zalaže se javnost šira, da drug cvrčak manje svira. I da radi mnogo više - da se s mravom integriše. A to cvrčak i ne čuje, stalno nešto komponuje.

Lake note vješto slaže, mravu ništa ne pomaže.

Na radnom ga mjestu nema, himnu radu negdje sprema.

Niko neće da se muči - svak za cvrčka sada uči!

B. MITROVIĆ

●	RASULO	LATINSKI VEZNIK /1/	JEDNO-CIPREN BHOJ	MASLINA	RAJNIK NA PROJEVODNJE SIRA	SLOŽENO SLOVO	MUSLI-MANSKO MUSEKO IME	FRANCUS. GLUMAC, ALEN	●	UZE	ZLOČES-TO, NEVA LJALO	LEDAVAC NA KUCA "NOVO POKOLE-NJE"	REJIGER FRENIGER	TON ILI RIJANSA BOJE NA SLICI	PIJERA NA GRANIC ALBANIE I SRBI	MOGLIN, MUR, IRE	OOBEN	KOJI VARA, VAPLIV
POREDAK									●	BEOGRAD, BOKSER, DRAGAN								
VISTA AMERIC-KIH MAJUNA						ZETIJA A NA MJE-SU SADA TRAKA OVAJ			●	SELVAR KOJI OBTI-RAJUJE ZEPJU U POPOLA KALIT								
ŠVEDSKA		LINE SITI KARA NEVJES-TICA							●									
ŽENA - FARODNI HEROJ, VERA						UPEEN-NOŠT KASNOG PEUDA-LIŽNA KOND			●				GRČKI GRAD U STAROJ KILIKIJI					
POPULAR-NI JUNAR Dječih PRICA									●	KARTAŠKA IGRA								RAJ PO VJEROV-STARIH SLAVENA

Rješenje iz prošlog broja (vodoravno): 1, R, fotografija, kromat, emigracija, Zletovo, Lovran, ledenica, EL, otac, krika, okivati, nit, kompanija, ašik.



ZANIMLJIVOSTI

**DRVO KOJE SVIRA**

Seljani su se danima okupljali da vide i čuju čudo neviđeno - dvadeset metara visoko drvo - koje svira. Doduše, zvuci nisu bili baš razgovjetni, ali svi okupljeni mogli su se zakletti da se iz krošnje nešto čuje. Tako je to trajalo danima u selu Taškimir u Sovjetskom Savezu. Čak su i iz okolnih mjesta ljudi dolazili da prisustvuju „drvnom koncertu“.

Onda je jednom seljaninu sve to dosadilo. Odlučio je da ispita stvar. Teškom mukom, ali ipak uspješno, uspenrao se do vrha. Tamo je imao šta da vidi - jedan običan, najobičniji tranzistor.

Ubrzo se javio i vlasnik tranzistora. Radio mu je vjerovatno ukrao orao, dok se ovaj kupao, i ispustio ga u krošnju. Mnogima je laknulo - riješena zagonetka, ali su mnogi bili i razočarani. Jer, baš su bili ponosni na svoje muzikalno drvo. D. T.

**VODA POKVARILA SLAVLJE**

U krugu jedne dalaske fabrike (SAD) izgrađen je industrijski kompleks. Arhitekta, po čijem je planu izgrađen, našle su se na spisku Američkog arhitektonskog instituta za nagradu. I, osvojili su prvo mjesto.

Sve je bilo u najboljem redu. Na svečanosti su trebali primiti ček na sto hiljada dolara. Međutim, prije nego što im je uručen ček, stigla je neprijatna vijest. Objekt se srušio.

A sve se desilo tako što se sistem za odvod vode zapuštao, pa voda sa krova nije mogla oticati. Pod velikom težinom, krov je popustio.

Eh, da je bar malo sačekao - da ljudi prime nagradu!

D. T.

**IZJAVITE ZA ŠTAMPU**

**BOSANSKI NOVI**

**DOBRA POZICIJA**



Mirsad Mustić, željezničar:  
- Biće Sloboda opet ona stara Sloboda. Drago mi je da su u Međuopštinskoj fudbalskoj ligi Banjaluka na čelnoj poziciji, a vjerujem da će tu ostati i do kraja prvenstva. Omarska je dobra ekipa, ali je Sloboda kvalitetnija. Tim ima iskusnih i mladih igrača, a takav sastav mora i da uspije.

**IDEALNI USLOVI**

Džemal Ekić, bravar:



- Rijetko koji klub u Bosanskoj krajini ima tako dobre uslove za treniranje kao Sloboda. Prava je šteta što je iz kluba otišao bivši predsjednik Mitar Lazić. Mnogo je taj čovjek učinio za sport, i ne samo sport, nego i za privredu ove komunne. Sloboda je jedini klub u BiH koja je platila ceh takozvanih „crnih fondova“. Ma kakvih to fondova, kada na „crno“ rade i klubovi opštinskog ranga, a da i ne spominjem one veće, bogatije.

**DOBRA IGRA**

Nermin Hasanbašić, konobar:



- Sloboda će biti prva, u to ni najmanje ne sumnjam, ali da bi Sloboda bila jaka, moraju i članovi Predsjedništva biti stalno mobilniji, a ne nemični i bez akcije. Vjerujem u fudbalske kvalitete: Čizmića, Pobora, braću Indić, Jelisaca i ostale, ali nemam povjerenja u ljude koji vode Slobodu.

**NAVIJAM ZA KOŠARKU**

Miroslav Cvijić, električar:



- Volim fudbal, ali još više volim košarku. Košarkaši Slobode, za razliku od fudbalera, nemaju nikakvih uslova za rad, a jedan su od najbolje organizovanih klubova u komuni. Ako nemaju dovoljno sredstava, oni organizuju akciju, pa popune klupsku blagajnu.

snimio:  
S. RISOVIĆ  
R. OSTOJIĆ

**INFORMATATOR**

**BANJALUKA**

KOZARA OFICIR I DŽENTLMEN (američki film) u 11, 16, 18 i 20 sati.  
VRBAS PROFESORICA FRANKUSKOG (američki film) u 16, 18 i 20 sati.

PALAS - velika sala - DO POSLEDNJEG DAHA (američki film) u 10, 16, 18 i 20 sati. VELIKI BIJELI GAZDA (honkonški film) u 22 sati. Mala sala - MARIJINI Ljubavnici (američki film) u 16, 30, 18, 30 i 20, 30.

**DOM KULTURE**

Izložba „30 godina Doma kulture“. NARODNO POZORIŠTE ZLA ŽENA u 19,30 za građanstvo.

DJEČJE POZORIŠTE DO POSLEDNJEG SAHA u 9 sati. UMJETNIČKA GALERIJA Izložba radova dipl. ing. arh. Zlatka Ugljena. U klubu Galerije je izložena mapa ZAVJET ZA EPETION sa stihovima Jure Kaštelana i 16 grafika Ede Mustića.

Stalna postavka STALNA POSTAVKA SPOMEN—ZBIRKE DRAGINJE I VOJE TERZIĆ nalaze se u Ulici Vladimira nazora 19.

**MUZEJ BOSANSKE KRAJINE**

Stalna postavka (bosanska soba, brvnara, stalna postavka slika, itd) BIBLIOTEKA Odjeljenje u Domu radničke solidarnosti radi svaki dan, osim subote i nedjelje, od 7 do 19 sati. Odjeljenje u MEJDANU radi svaki dan, osim subote i nedjelje, od 7 do 19 sati. Odjeljenje u BUDŽAKU radi ponedjeljkom i utorkom od 15 do 19 sati, srijedom, četvrtkom i petkom od 10 do 15 sati.

DEŽURNA APOTEKA Noćno džeurstvo ima CENTRALNA APOTEKA (Ulica Veselina Masleše 18, telefon 35-306.

**VAŽNIJI TELEFONI:**

SUP 92  
Vatrogasci 93  
Hitna pomoć 94  
Bolnica 33-725 (stara lokacija) i 38-111 (Paprikovac).  
Autobuska stanica 45-355  
Željeznička stanica 31-229  
Taksi-stanica 22-222  
Inspekcija 32-100  
Vodovod i kanalizacija 21-247  
Elektrobanjaluka 42-555  
Servis za hitne popravke stanova 45-404  
Atlas 31-995  
Inex-turist 21-261  
Putnik 43-900  
Turist-biro 35-082  
Slavnik Koper 31-113  
Mladost BiH 39-835  
Opštinski sekretarijat za narodnu odbranu - Centar za obavještenja 985.

**POLASCI VOZOVA**

ZA SARAJEVO: 0,58 (brzi) 05,44 (poslovni), 13,13 16,15 18,09 (poslovni)  
ZA ZAGREB: 01,12 03,15 04,12 09,56 (poslovni), 15,14 i 16,33.

ZA BEOGRAD: 10,23 (putnički do DOBOJA iz DOBOJA brzi u 14,40), 05,46 (poslovni do DOBOJA) iz DOBOJA u 08,44), 15,08 (putnički do DOBOJA iz DOBOJA u 17,33), 22,21 (putnički do DOBOJA iz DOBOJA u 0,30).

**DOLASCI VOZOVA**

IZ SARAJEVA: 01,09 03,02 (brzi), 09,54 (poslovni), 15,06 (brzi), 16,27 (brzi) 20,06 (poslovni).  
IZ ZAGREBA: 0,45 01,50 13,08 16,10 (brzi), 18,07 (poslovni) 21,40 (ubrznani).  
IZ BEOGRADA: 05,30 08,17 13,01 16,28 20,06 21,43.

**VANREDNI VOZovi**

Svake nedjelje BANJALUKA — MARIBOR u 13,25 i DOBOJ — BANJALUKA - LJUBLJANA u 14,01.

**POLASCI AUTOBUSA IZ BANJALUKE**

ZA ZAGREB: 01,20 02,00 03,00 05,30 06,00 07,45 08,30 09,30 11,00 12,00 12,40 13,15 14,30 15,10 15,20 17,00 18,15 19,24 20,00.  
ZA BEOGRAD: 05,00 06,00 09,30 15,00 17,00 23,30.  
ZA LJUBLJANU: 01,20 08,20 12,00 13,15 15,10 19,25.  
ZA SARAJEVO: 00,30 08,00 12,00, u prolazu 00,45 10,00 12,35 15,15.  
ZA KRANJSKU GORU 13,15.  
ZA TUZLU: 05,53 i 15,45  
ZA MOSTAR: 06,00 13,00 u prolazu u 11,26 22,00.  
ZA ROVINJ: 07,45 i 19,25.  
ZA RIJEKU: 06,00 07,45 22,00  
ZA DUBROVNIK: 22,00 24,00 (oba u prolazu).  
ZA UMAG: 06,00  
ZA SPLIT: 06,40 21,15 prolazni u 8,30.  
ZA ŠIBENIK: 07,30 i 22,30.

**BOSANSKA GRADIŠKA**

NEMA KINO — PREDSTAVE

NARODNA BIBLIOTEKA u gradskom Domu kulture otvorena je ponedjeljkom i srijedom od 10 do 17 sati, a utorkom, četvrtkom i petkom od 10 do 14 sati. GRADSKA ČITAONICA U Bosanskoj Gradici radi od 10 do 18 sati, a subotom od 7 do 13 sati. Odjeljenje biblioteke u Novoj Topoli (u zgradi SUBNOR—a) radi ponedjeljkom, srijedom i petkom od 12 do 15 sati. Istim danima knjige se izdaju i u odjeljenju biblioteke u Orahovi (Domu kulture) od 17 do 20 sati.

— Stalna izložba „Putevi pobjede“ otvorena je od 10 do 13 sati u Radničkom domu. U Spomen-domu „Lepa Radić“ u Gornjim Podgradcima postavljena je izložba „Revolucionarna prošlost Gornjih Podgradaca“.

APOTEKA u Ulici maršala Tita broj 11 (telefon: 813-130) radi od 7 do 19 sati. Otvara se i u 21 sat za hitne slučajeve. Apoteka kod bolnice radi od 7 do 14 sati. Nedjeljom i praznikom apoteka radi od 9 do 11 sati, a otvara se i u 13,16, 19 i 21 sat.

Medicinski centar u Bosanskoj Gradici - 813-433  
Autobuska stanica u Bosanskoj Gradici - 813-500  
Turist-biro - 813-080  
Taksi-stanica - 811-716  
„Elektro-Bosanska Gradica“ - 813-344.

**ČELINAC**

ČELINAC KAMIONDŽIJE OPET VOZE

Dežurna apoteka Doma zdravlja radi od 7 do 15 sati, osim subote, telefon 850-038. Hitna pomoć Doma zdravlja radi od 15 do 07. Dom zdravlja radi od 7 do 15 sati svaki dan osim nedjelje i državnih praznika. Telefon 850-130-Narodna biblioteka „Ivo Andrić“ radi svaki dan od 7 do 15 sati, osim nedjelje i državnih praznika. Telefon 850-130.

**KOTOR—VAROŠ**

U Domu kulture igra film KROZ PLAMEN NIKARAGVE

Apoteka radi od 7 do 19 sati, a subotom od 7 do 14 sati. Hitna pomoć Doma zdravlja 880—001. Dežurna vatrogasna služba 880—104. Biblioteka radi od 7 do 19 sati.

**LAKTAŠI**

Nema kino-predstave

Narodna biblioteka „Veselin Masleša“ radi od 7 do 15 sati, a nedjeljom ne radi. Hitna pomoć Doma zdravlja, telefon 830—250. Apoteka radi od 7 do 19 sati, subotom od 7 do 14 sati, telefon 830—030. Dobrovoljno vatrogasno društvo 830—066.

**SKENDER-VAKUF**

Nema kino predstave.

Biblioteka, pozajmno odjeljenje, radi svaki dan od 7,30 do 15,30 sati, a ponedjeljkom od 10 do 16 sati. Dom zdravlja radi od 7,30 do 15,30 sati, telefon 890—611. Opštinski centar za obavještanje radi od 00 do 24 sata, telefon 890—620.

**SRBAC**

U Domu kulture igra film BALKANSKI ŠPIJUN. Pokretno kino u ŽUPSKOM RAZBOJU gostuje sa filmom SEDAM GLADIJATORA.

Apoteka 840—003. Dobrovoljno vatrogasno društvo 840—150. Biletarnica 840—038.

**PRNJAVOR**

U Domu kulture igra film DJEVOJKI SA PLAŽE. Stanica za hitnu pomoć 860—190 SUP 860—001. Autobuska stanica 860—462.

**BANJALUKA**

**PETAK, 5. aprila**

Od 5,00 do 9,00 - JUTARNJI PROGRAM RADIO—BANJALUKE  
Od 12,00 do 14,00 - ZAJEDNIČKI PROGRAM RADIO—STANICA BiH  
14,00 - Početak programa  
14,05 - MUZIKOM NA VIKEND  
14,30 VIJESTI  
15,00 - Oglasi i obavještenja  
15,30 - DNEVNIK  
15,45 - Intermeco  
16,00 - Dnevnik Radio-Sarajeva  
16,30 - Magazin sedam  
17,00 - MUZIKA KOJU VOLIM  
17,30 - VIJESTI  
17,45 - Za trenutke odmora  
18,00 - Završetak programa  
Od 18,00 do 07,00 - PRVI PROGRAM RADIO — SARAJEVA.

**BOSANSKA GRADIŠKA**

5,00 - 7,00 - Jutarnji program (Vijesti 5,30 i 6,30)  
12,00 - 14,00 - Zajednički program Radio-stanica BiH (Susret na talasu)  
14,00 - Početak i najava popodnevnog programa  
14,05 - Muzika-informacije-muzika  
14,50 - Oglasi i obavještenja  
15,00 - Muzika za vaš popodnevni odmor  
15,30 - IZ UDRUŽENOG RADA I MJESNIH ZAJEDNICA, informativno-politička emisija  
15,45 - Zaigrano-zapjevajmo  
16,00 - Dnevnik Prvog programa Radio-Sarajeva  
16,30 - Predstavite se i poželite - muzička kontakt emisija (u 17,00 VIJESTI)  
18,00 - Odjava popodnevnog programa.

**PRNJAVOR**

Program emituje na srednjim talasima 1341 kiloherc i UKT 98,3 megaherca  
14,00 - Najava programa  
14,05 - Na 33 i 45 - emisija zabavne muzike  
14,30 - Oglasi, muzika, informacije, muzika - reklama...  
15,00 - Revija izvođača narodne muzike  
15,30 - HRONIKA OPŠTINE PRNJAVOR - aktuelno-informativna emisija

15,45 - Muzički intermeco  
16,00 - Odjava programa

**SRBAC**

11,00 - Početak emitovanja  
11,05 - Danas na talasima Radio-Srpa  
11,10 - Dvadeset minuta sa popularnima  
11,30 - Po vašem izboru  
12,00 - Zajednički program RSBiH  
14,00 - Ponovo zajedno  
14,05 - Radio-magazin (Vijesti u 14,15)  
15,30 - Hronika srbačke komunne  
15,45 - Za prijatan vikend  
16,00 - Odjava i završetak emitovanja

**BOSANSKA DUBICA**

12,00 - Zajednički program RS BiH  
14,00 - Najava i pregled programa  
14,05 - U veselom ritmu  
14,30 - Vijesti  
14,33 - Muzički kolaž - za svakog po nešto  
15,00 - Emisija za djecu  
15,20 - Muzički intermeco  
15,30 - HRONIKA KOMUNE I UDRUŽENOG RADA  
15,45 - Obavještenja, muzika, oglasi  
16,00 - Dnevnik RS  
16,30 - Melodija za rastanak (zabavna muzika)  
17,00 - Odjava programa.

**BOSANSKI NOVI**

12,00 - Susret na talasu (Zajednički program RSA II i ORSBIH)  
14,00 - I danas smo zajedno (najava, vijesti i melodija dana)  
14,10 - Vrijeme muzike  
14,30 - Talasno kretanje (tematski kontakt program i vikend servis - u sklopu emisije Novosti dana (15,30)  
16,00 - Dnevnik RSA I. i odjava programa

**JAJCE**

Od 12,00 do 14,00 - Zajednički program Radio-stanica BiH  
14,00 - Najava programa  
14,10 - Vijesti  
14,14 - Jugotonov ekspres  
14,45 - Na današnji dan  
14,50 - EPP  
15,00 - Kulturna panorama  
15,15 - Muzički magazin  
15,30 - Hronika komunne  
15,45 - Zabavlja vas...  
16,00 - Odjava programa i preuzimanje dnevnika Prvog programa Radio-Sarajeva

**PRIJEDOR**

12,00 - Zajednički talas  
13,00 - Najava programa  
13,02 - Vijesti  
13,05 - Čestitke, želje, pozdravi...  
14,00 - Mikrofonom kroz mjesnu zajednicu  
14,45 - Poljoprivredne teme  
15,15 - Muzika i EPP  
15,30 - Muzičke varijacije  
16,00 - Odjava programa

**SARAJEVO TREĆI PROGRAM PUTEVI KRITIKE**

Isaija Berlin, rođen u Rigi 1909. godine, došao je kao desetogodišnjak u Englesku, gdje se školovao, živio i radio, ali je ostao vezan za rusku kulturu i civilizaciju i cijelog života živo se interesovao za zemlju svog rođenja. Tekst „Susreti sa ruskim piscima 1945. i 1956. godine“ dio je knjige „Lične impresije“, objavljene 1980. godine, u kojoj je Berlin oživio svoje uspomene na petnaestak ličnosti koje su svojim intelektualnim ili političkim djelovanjem ostavile vidan trag i, katkad, dale pečat svome vremenu. Treći program objaviće tekstove o Pasternaku i Ahmetovoj, koji predstavljaju možda najljepše stranice u svjetskoj istoriji o velikim ruskim pjesnicima.

Pored ove serije danas na Trećem programu počinje još jedna, i to iz ciklusa „Medunarodne teme“, a donijeće rezultate istraživanja Z. Pajića pod nazivom „Medunarodna zajednica i aparthejd“. Medunarodna zajednica suočila se, prije četrdesetak godina, sa kompleksom pitanja koja proizilaze iz politike i prakse aparthejda.



ПОЧЕЛО ОВОГОДИШЊЕ УРЕЂЕЊЕ СПОМЕН-ПАРКА НА ПАПРИКОВЦУ

## ГОРАНИ У АКЦИЈИ



Окопавање садница засађених прошле године

БАЊАЛУКА, 4. априла — Данас су чланови бригаде Савеза горана Основне школе „Драго Ланг“ и радне чете горана Специјалне школе за слушно оштећену дјецу почели окопати и очистити од траве саднице у спомен-парку на Паприковцу. Радовима су руководили чланови штаба за уређење парка: Мирјана Јуришић, Бисерка Шиник и Султанија Денић, те наставници Обрад Јанковић, Нада Јовић и Велимир Цвијић. Жељко Стијако-

вић, ученик 8 б разреда Основне школе „Драго Ланг“, који је предводио своју бригаду, истакао је посебан значај акције уређења парка, који ће носити Титово име. Од 30 горана радне чете за слушно оштећену дјецу, на акцију је дошло 24, док је преосталих шест изостало због оправданих разлога.

И.П.

Снимио: Р. ГРАХОВАЦ

СЈЕДНИЦА ОПШТИНСКЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ ЦРВЕНОГ КРСТА ЛАКТАШИ

## РЕЗУЛТАТИ СВЕ БОЉИ

ЛАКТАШИ, 4. априла — На данашњој сједници Општинске конференције Црвеног крста Лакташи, којој су поред делегата присуствовали представници друштвено-политичких организација комуне, усвојен је извјештај о једногодишњем раду и програм рада за наредни период.

Оцијењено је да је активност општинске организације Црвеног крста у протеклом периоду била изузетно добра, о чему свједоче бројне акције солидарности. На сједници су уручена признања Републичке конференције Црвеног крста, Општинској конференцији Црвеног крста Лакташи, Јозефини Самарић и Нади Чевичко-вић, додијељена, у поводу 40-годишњице обнове и рада Црвеног крста БиХ. За предсједника Општинске конференције у наредном једногодишњем периоду изабрана је Стојанка Дакић, која је у дужност и досада обављала.

Б.Д.

СУСПЕНЗИЈА СТАДИОНА У ЂАКОВИЦИ

## ВЛАЗНИМИ И ОФК БЕОГРАД У ПРИШТИНИ

БЕОГРАД, 4. априла (Танјуг) — Због нередица у утакмици са Иванградом и суспензије терена у Ђаковици од три утакмице, Фудбалски клуб Влазними обавијестио је Удружење клубова источне групе Друге савезне лиге да ће сусрет 22. кола са ОФК Београдом играти у Приштини. Због првенственог сусрета Прве савезне лиге Приштина — Будућност, Влазними и ОФК Београд ће играти на Стадиону ОФКГК „Рамиз Садику“ у недељу 7. априла, са почетком у 13 часова.

НАРОДНА БИБЛИОТЕКА СРБИЈЕ

## „Чизмаши“ — најчитанији

БЕОГРАД, 4. априла (Танјуг) — Награда Народне библиотеке Србије за најчитанију књигу припала је за 1984. годину Драгославу Михајловићу за роман „Чизмаши“. Анкетом је ово дјело изабрало 128 матичних библиотека у Србији. „Чизмаши“ су, по читаности, надмашили књиге — „Беснило“ Борислава Пекића, „Левитан“ Витомила Зупана, „Хазарски рјечник“ Милорада Павића и „Круг“ Меше Селимовића.

САРАЈЕВО

## ИЗЛОЖБА ПРЕДМЕТА ИЗ НОР-а

САРАЈЕВО, 4. априла (Танјуг) — Поводом 40-годишњице побједе над фашизмом и 40-годишњице ослобођења Сарајева данас је у овом граду отворена изложба „Музејски тродимензионални предмети из НОР-а и револуције“. Представљено је 300 од укупно 2500 предмета, којима располаже Музеј револуције Босне и Херцеговине.

МИРЈАНА МАРИЋ И НАТАША БОЈКОВИЋ

## НАЈУСПЈЕШНИЈЕ У ТЕЛ-АВИВУ

ТЕЛ АВИВ, 4. априла (АП) — На свјетском шампионату за омладинке до 16 година Мирјана Марић и Наташа Бојковић дијеле прво и друго мјесто са по 9,5 поена. (из 11), али је титула првакиње припала Мирјани Марић, која има бољи успјех по Бухолцовом систему.

ТУРСКА: ВОЈНИ АВИОН СЕ СРУШИО НА НАСЕЉЕ

## БАЛИКЕСИР У ПОЖАРУ

АНКАРА, 4. априла — За вријеме тренажног лета, јутрос се срушио авион турског војног ваздухопловства „Ф-104 старфајтер“. Како јављају западне новинске агенције, авион је пао у занатску четврт Баликесира града, 1400 километара југозападно од Истанбула.

Према изјавама локалних турских представника, у несрећи је погинуло најмање 16 људи, а око 30 их је повријеђено. Многи међу повријеђенима су у критичном стању. У тој четврти Баликесира, наводе агенције, још букти пожар.



ПБС — ОСНОВНА БАНКА — „БАЊАЛУКА“

## КУРСНА ЛИСТА

(формирана 4. априла 1985. године)

КУРС У ДИНАРИМА		Куповни	Куповни	Продајни
Земља	Валута	за ефективу	за девизе	за девизе
Аустрија	100 шилинга	1130,65	1154,87	1158,34
Белгија	100 франка	391,03	400,37	401,57
Данска	100 круна	2208,34	2255,87	2262,65
Француска	100 франка	2593,79	2654,55	2662,53
Холандија	100 флорина	7011,20	7159,91	7181,43
Италија	100 лира	12,44	12,68	12,72
Норвешка	100 круна	2739,18	2843,21	2851,75
СР Немачка	100 марака	7957,29	8102,82	8127,16
Швајцарска	100 франка	9372,36	9559,08	9587,80
Шведска	100 круна	2698,54	2802,90	2811,32
Јапан	100 јена	95,24	100,44	100,74
В. Британија	1 фунте	301,19	308,08	309,00
Канада	1 долар	176,28	185,27	185,83
САД	1 долар	245,57	255,03	255,80
Аустралија	1 долар	160,00	168,07	168,57

Куповни и продајни курсеви за девизе примјењују се почев од 14 сати 4. априла 1985. године, а куповни за ефективу примјењује се почев 3. априла 1985. године.

ТВ

ПЕТАК, 5. АПРИЛ

ПРВИ ПРОГРАМ

8,40 — Преглед образовног програма  
8,50 — Образовни програм  
10,30 — Вијести  
10,00 — Образовни програм  
12,30 — Вијести  
15,00 — Образовни програм  
17,20 — Преглед програма  
17,25 — Вијести  
17,30 — Хроника Заједнице општина Зенице  
17,45 — Мама, тата и ја — серија за дјецу  
18,45 — Хумористички клуб  
19,15 — Цртани филм  
19,30 — Дневник 2  
19,55 — ТВ спот  
20,00 — МАЈК ХАМЕР — серијски филм  
21,35 — Мали концерт: Поп полифонија и седам младих  
21,50 — Петком у 22 — културни магазин  
23,35 — Преглед програма за суботу.

ДРУГИ ПРОГРАМ

14,55 — Преглед програма уз 40-годишњицу ослобођења „Сарајеву с љубављу“  
15,00 — Године тешке, године славне — музички програм  
15,30 — Сарајево стазама слободе — документарна емисија  
16,15 — Валтер брани Сарајево, 4 посљедња епизода серијског филма  
17,00 — Сарајевска хроника  
19,30 — Дневник 2  
20,00 — Око музике — озбиљна музика  
20,45 — Студио 2  
21,00 — Сајам аутомобила — ЕП репортажа  
21,10 — Виђења — документарни програм  
22,00 — Филм у касне сате: ЕДИТИН ДНЕВНИК — њемачки играни филм  
Око 00,00 — Преглед програма за суботу.

1 ПРОГРАМ 20,00 САТИ

## МАЈК ХАМЕР

серијски филм

Нова америчка телевизијска серија представила гледаоцима новог јунака — Мајка Хамера, преузетог из криминалистичких прича популарног Микија Спилејна.

Супротстављајући се подземљу Њујорка, Мајк Хамер успијева, упркос сталној опасности, ријешити бројне замршене случајеве. Спретан и домишљат, као и остали приватни детективи његовог кова, Хамер се често и сам нађе сонустрану закон. Али, тада му у помоћ прискоче његов добар пријатељ, полицајац Пет Чемберс.

Упознајте и његову увијек вјерну секретарицу Велду, као и бројне друге ликове и љепотице које се у различитим улогама појављују у серији.

## ВРИЈЕМЕ

ИЗВЈЕШТАЈ РЕПУБЛИЧКОГ ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКОГ ЗАВОДА БИХ СУНЧАНО

ЗА БОСАНСКУ КРАЈИНУ: Сунчано и још топлије. Јутарња температура од 4 до 10, а дневна од 18 до 28 степени.

ЗА БАЊАЛУКУ: Сунчано и топлије. Највиша дневна температура око 25 степени.

ЗА НАРЕДНА ДВА-ТРИ ДАНА: Првог дана умјерено наоблачење уз малу могућност падавина. У остала два дана сунчано и топло вријеме.

ВОДОСТАЈ: Уна — Бихаћ 48 цм, мало мутна, температура воде 10 степени. Уна — Босански Нови 185 цм, мало мутна температура воде 10 степени. Сана — Сански Мост 241 цм, бистра, температура воде 9 степени. Врбас — Бањалука 191 цм, бистра, температура воде 9 степени. Водостај на свим ријекама у опадању.

Миро Млађеновић

ДАВИД ШТРЕБАЦ



РЕДАКЦИЈА Улица АВНОЈ-а 93. Телефон: директор и одговорни уредник 34-417, Редакција 37-977, 37-979, дактилографи 34-449. Огласно у Улици Веселина Маслеше 13, телефон 34-448. Телекс 45-208УУ ГЛАС, ООУР Новинска дјелатност Бањалука, пролазни рачун број 10500-833-427 код СДК Бањалука. Претплата за СФРЈ: тромјесечна 2.430 динара, полугодишња 4.850, годишња 9.700, само за „Недјељни Глас“ 1.860 динара годишње. Претплата за ино странство: тромјесечна 4.800 динара, полугодишња 9.600, годишња 19.200, само за „Недјељни Глас“ 3.330 динара годишње. Уплате на девизни рачун број: 10500-620-71000-552 код Приредне банке Сарајево, Основне банке Бањалука. Рјешењем Републичког комитета за образовање, науку, културу и физичку културу СР БиХ број 02-4153/82, „Глас“ је ослобођен плаћања пореза на промет.

ГЛАС